"შეთქმულება" საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში A6

მშვიდობით მილიცია! A8

საზოგადოება და ტელევიზია B1

www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

ხუთშაბათი, 30 დეკემბერი, 2004 წელი. №310 (859)

ფასი 50 თეთრი

უცხოეთი

უდიდესი კატასტროფა

სტიქიას გადარჩენილებს შესაძლოა სხვა უბედურება - ეპიდემია დაემუქროთ, რომელიც, წინასწარი პროგნოზებით, არანაკლებ მსხვერპლს გამოიწვევს.

A5

სამართალი

სასამართლო წინასწარი გამოძიების სამართლებრივ ხარვეზებს არ ასწორებს

A7

საკანონმდებლო ინიციატივების ექსპერტიზა

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

ღია საზოგადოება - საქართველო

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

გაზეთი "24 საათი"

B7

იურიდიული ოფისი „გაპი" და გაზეთი "24 საათი"

ახორციელებენ პროექტს, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მოსახლეობისათვის სამართლებრივი დახმარება.

B6

გაზეთ "24 საათის" ანონსები შეგიძლიათ, მოისმინოთ რადიო "მწვანე ტალღის" ეთერში, FM 107.4

ამინდი

	30/12	31/12
თბილისი	13	14
ქუთაისი	18	16
ბათუმი	19	18
სოხუმი	16	12
ფოთი	18	17
თელავი	12	13
ზუგდიდი	18	16
გორი	11	12
ახმეტა	12	13
ჭიათურა	14	13
გაგრა	14	9
სამტრედია	18	16

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	1.8200
ევრო	2.4805
გირვანქა სტერლ.	3.5104
რუბლი	0.0656

მხოლოდ აისბერგის წვერი

უნდა იცნობდეს თუ არა ქვეყანა თავის ანტიგმირებს?

საპარლამენტო ჭგუფმა ჭგუფმა ვანო ჩხარტიშვილი უდანაშაულოდ მიიჩნია.

იური ლობოდინის ფოტო

მომხსენებელთა საპარლამენტო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვასილ მაღლაფერიძე გაოგნებულია მოსახლეობის ძარცვის მასშტაბებით, რომელსაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჰქონდა ადგილი. "როდესაც ანაბრების გაუფასურების საკითხის შესწავლა შემომთავაზეს, ცნობისმოყვარეობის გამო დავთანხმდი და ასეთ მძიმე სურათს ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ მალე შემზარავი რეალობის წინაშე აღმოვჩნდი," - აცხადებს მაღლაფერიძე. პარლამენტარის თქმით, კრედიტებით ხელის მოთბობის თაობაზე მის მიერ დეპუტატებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავს იმას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის გარიჟრაჟზე მოხდა. "ჩვენ საზოგადოებას მხოლოდ აისბერგის წვერი დავანახეთ", - აღნიშნავს მომხსენებელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.

გიორგი ასანიშვილი

ვასილ მაღლაფერიძეს მიაჩნია, რომ კრედიტების გაცემით ვიწრო ჯგუფის მიერ ხდებოდა არა მარტო ეკონომიკური ბერკეტების ხელში ჩაგდება, არამედ პოლიტიკური მართვის სადავეების დაუფლებაც. ამ პროცესში ცენტრალურ ფიგურას, რა თქმა უნდა, ექს-პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე წარმოადგენდა, თუმცა, მომხსენებელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი იქვე მიუთითებს, რომ შევარდნაძე-დვალიშვილის ტანდემის ჩამოყალიბებამდე ქვეყნისთვის დამღუპველ ფულად-საკრედიტო პოლიტიკას ტემპი უკვე აკრეფილი ჰქონდა.

"საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება, მაგრამ მისი პასუხისმგებლობა

გაგრძელება A3 გვერდზე

გეოპოლიტიკური რევოლუცია და მთავარი პარტნიორები

სოფო ბუკია

"საქართველო თვალს და ხელს შუა იცვლება. რა თქმა უნდა, მოლოდინი ყოველთვის უფრო მეტია, მაგრამ მე არ ვიცი სხვა ქვეყანა, რომელმაც ასეთ მოკლე დროში ამდენი ცვლილება განიცადა," - აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი წლის შედეგების შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე.

"ეს იყო ყველაზე წარმატებული წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში," - მიხეილ სააკაშვილი 2004 წელს სწორედ ასე აფასებს და გვპირდება, რომ 2005 წელი კიდევ უფრო ღირსშესანიშნავი იქნება.

წლის ყველაზე უმნიშვნელოვანეს მიღწევად აჭარის საქართველოს იურისდიქციაში დაბრუნება გამოცხადდა.

"მანამდე აჭარა ერთი დღეც არ ემორჩილებოდა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ჩვენ ეს პრობლემა გადავჭერით სისხლისღვრის გარეშე," - ამაყობს სააკაშვილი.

2004 წლის მნიშვნელოვან წარმატებად პრეზიდენტმა საქართველოს საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერება გამოაცხადა. **"კიდევ მრავალი წელი იქნება იმაზე მსჯელობა, თუ რას ნიშნავს უკრაინის მოვლენები საქართველოსთვის. შარშანდელი რევოლუცია ჩვენ განსაკუთრებულ ვითარებაში გვაყენებდა, მაგრამ ის დარჩებოდა იზოლირებული, რომ არა ის მოვლენები, რომლებიც უკრაინაში მოხდა.**

გაგრძელება A3 გვერდზე

ვინ უფრო ძლიერია - თემიდა თუ ხელისუფლება?

"კომერსანტი" გორის რაიონის გამგეობას უჩივის

A2

გორის მოსამართლე ქართლოს სულაბერიძე.

ვასილ გულეურის ფოტო

ქაოსი სიღნაღის საკრებულოში შუაღამემდე გაგრძელდა

ზვიად რუაძე
კახეთიდან

თვითმმართველობაში დაპირისპირებამ ამჯერად სიღნაღის რაიონში წამოყო თავი. გუშინ სამსახურში მისულ საკრებულოს მოქმედ თავმჯდომარეს თენგიზ ბეჟაშვილს კაბინეტის კარი შემტვრეული დახვდა, მის ადგილას ამავე საკრებულოს დეპუტატი კოტე ხმალაძე იჯდა. ეს უკანასკნელი აცხადებს, რომ თენგიზ ბეჟაშვილი, საკრებულოს სესიის და უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, თანამდებობიდან რამდენიმე დღეა, გათავისუფლდა და მას მუშაობის უფლება არ აქვს. აქ საინტერესო ის არის, რომ არც ხმალაძეა უმრავლესობით არჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე.

დაპირისპირების მიზეზი, როგორც სიღნაღის საკრებულოს დეპუტატები ამბობენ, ის დებულებებია, რომლებსაც საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ ბეჟაშვილი ერთი წლის განმავლობაში უგულებელყოფდა. ამას დაემატა კიდევ ერთი დარღვევა - ბეჟაშვილი საკრებულოს მუდმივმოქმედი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეობის სტატუსსაც ინარჩუნებდა, რაც, დეპუტატ ვახტანგ ხმალაძის თქმით, დაუშვებელი იყო, რადგან ამ დროს საკრებულოს ორი წევრი უმოქმედოდ რჩებოდა.

გარდა ამისა საკრებულოს თავმჯდომარეს დეპუტატებმა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად ყოფნის დროინდელი სხვადასხვა დანაშაულებები გაუხსენეს.

ბეჟაშვილის დარღვევებს ადასტურებს ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის კონტროლისა და აუდიტის განყოფილებაც.

გაგრძელება A2 გვერდზე

A2 ამბები A3 ამბები A4 ეკონომიკა A5 უცხოეთი A6 საზოგადოება A7 სამართალი A8 პროექტი

B2 რევიუ B3 რევიუ B4 სპორტი B5 სპორტი B6 იურიდიული კონსულტაცია B7 სხვადასხვა B8 სხვადასხვა

საახალწლო ნობათი გურიიდან - კონფლიქტის ზონაში

გურიიდან დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში განლაგებული სამშვიდობო ნაწილების ქართული შენაერთების მებრძოლთათვის საახალწლო ნობათი გაიგზავნა; უნდა აღინიშნოს, რომ გურიის გუბერნატორ ჟანი კალანდაძის ინიციატივას გურიის მხარის რაიონების ყველა სოფელი გამოეხმაურა. მოსახლეობამ არაფერი დაიშურა-ვისაც რა საშუალება ჰქონდა, იმ დოზით მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში, რომლის სულისკვეთება პოეზიის ენაზე ასე შეიძლება გამოიხატოს, "კეთილი გულით მოძღვნილი, მცირედიც შეიწირების." შეგროვილი ციტრუსოვანთა ნაყოფი, ჩურჩხელები, ვაშლები, ბახჩეული, ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია - ჩაი, მინერალური წყალი "ნაბეღლავი" დღეს გაიგზავნა დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში. **"მართალია, არც ჩვენ ვცხოვრობთ დალხინებულად და ეს დახმარებაც არ არის დიდი მასშტაბისა, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალია, მხარში დავუდგეთ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დამცველებს,"** - ასეთია აქაურთა ერთსულოვანი აზრი.

თამაზ ხარაიშვილი
ოზურგეთიდან

რეალური დეცენტრალიზება

"საქართველოს ქალაქების თვითმმართველობათა კავშირი" პრეზიდენტს კანონპროექტის განხილვის შეჩერებას სთხოვს

რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ქალაქების თვითმმართველობათა კავშირმა ოფიციალურად მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტსა და მთავრობას და მათ იმ კანონპროექტის განხილვის შეჩერება სთხოვა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში შეიტანა და რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტებს ეხება.

"საქართველოში ბოლო ხანებში განვითარებული მოვლენების შედეგად გაჩნდა რეალური რეფორმების გატარების შანსი. რეფორმების ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის შეუქცევადი პროცესების დაწყება წარმოადგენს. ეფექტური მმართველობითი სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის სახელმწიფო კომისიის შექმნით, ხელისუფლებამ გამოხატა პოლიტიკური ნება, გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები დეცენტრალიზაციის მიმართულებით. ამ კონტექსტიდან სრულიად ამოვარდნილია მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის - "საქართველოს კანონი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სხვა ტერიტორიული ერთეულების საბიუჯეტო სისტემის შესახებ" - შეტანა. ეს კანონპროექტი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მომზადდა და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს," - ნათქვამია მიმართვაში.

ამასთან ერთად, ოფიციალურ წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ 36 რაიონის გამგებლები და საკრებულოს თავმჯდომარეები, საუბარია იმ ალტერნატიულ კანონპროექტზეც, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ არის მომზადებული. ასოციაციის მიერ ადგილობრივ ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხთა საკანონმდებლო პაკეტის პროექტი 5 კანონპროექტს მოიცავს.

"საკანონმდებლო პაკეტი ეფუძნება ჩვენი კავშირის წევრთა ანუ თვითმმართველობაში უშუალოდ ჩართულ პირთა მოსაზრებებს და არაერთხელ იქნა განხილული და შეჯერებული. ამ საკანონმდებლო პაკეტში გათვალისწინებულია როგორც უცხოური გამოცდილება და ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის ძირითადი პრინციპები, ისე ჩვენი ქვეყნის რეალიები. მაშინ, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სფეროში ამდენი წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, აბსოლუტურად გაუმართლებლად მიგვაჩნია პარლამენტში მოძველებულ პრინციპებზე დაფუძნებული კანონპროექტის წარდგენა," - აცხადებენ მიმართვის ავტორები.

24 საათი

მარნეულელი მოსწავლეები განათლების მინისტრთან

გუშინ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მოეწყო მრგვალი მაგიდა - განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ლომაია შეხვდა მარნეულის მე-6 რუსული საშუალო სკოლის აზერბაიჯანელი და სომეხი ეროვნების უფროსკლასელებს.

მრგვალი მაგიდის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ასოციაცია ALPE, რომელიც, ფონდ ევრაზიის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოში ახორციელებს პროექტს "ვსწავლობთ დემოკრატიას". პროექტის მიზანია არაქართულენოვანი ბავშვების სამოქალაქო ინტეგრაცია. ქვემო ქართლის რეგიონში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ რეგიონის მოსწავლეთა 50 პროცენტი დაინტერესებულია განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესებით. ეს ინტერესი გუშინდელმა შეხვედრამაც დაადასტურა. მოსწავლეთა აუდიტორია, ზოგადად, ასეთი შეხვედრების ფონზე, ძალიან აქტიური იყო: მოსწავლეებმა ბევრი შეკითხვა დაუსვეს მინისტრს. მათ აინტერესებდათ ყველაფერი: მისაღები გამოცდების ახალი სისტემა, უმაღლესი სასწავლებლების ლიცენზიის საკითხი, მასწავლებლების ხელფასები, სკოლის მართვის ახალი ტიპი, დაიხურება თუ არა რუსული სკოლები...

მინისტრმა მოსწავლეებს უთხრა, რომ განათლების სისტემა ისეთი უნდა გახდეს, რომელსაც ექნება სწავლების მაღალი დონე, შერჩევის ობიექტური კრიტერიუმები. "ახალი სისტემა თქვენს სახეებს კი არა, თქვენს ცოდნას დაინახავს", - დასძინა მინისტრმა. **24 საათი**

შალვა ნათელაშვილი ტერაქტის შესახებ აცხადებს

ლეიბორისტულმა პარტიამ გუშინ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის წინააღმდეგ ადგილი ჰქონდა თავდასხმის მცდელობას.

აღნიშნული ფაქტი 28 დეკემბერს, 22.00 საათზე, შალვა ნათელაშვილის საცხოვრებელი სახლის (ოჟიოს ქ. N1) სადარბაზოსთან მოხდა. "ტერორისტებმა იმის გამო, რომ ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს 10-მდე თანმხლები პირი ჰყავდა, ჩანაფიქრი ვერ განახორციელეს.

ლეიბორისტული პარტია დეტალური მასალების მიწოდებას აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის უახლოეს ხანებში აპირებს. **მედია-ნიუსი**

რადიო მწვანე ტალღის
სამი გოჭი
გილოცავთ ახალ წელს !

31 დეკემბერს დედაქალაქში სამი გოჭი ირბენს. მათ დასაჭერად მხოლოდ რადიო "მწვანე ტალღას" უნდა უსმინოთ.

თუკი ავტომობილში "მწვანე ტალღის" მოსმენისას საკუთარი მანქანის ნომერს გაიგონებთ, ნუ შეშფოთდებით - ეს ჩვენი მორიგე მანქანა აღმოჩნდა თქვენს უკან. დაემორჩილეთ ჩვენი წამყვანის მითითებას, გააჩერეთ ავტომობილი და მანქანიდან გადმოუსვლელად მიიღეთ პრიზი - საახალწლო გოჭი!

თუკი "მწვანე ტალღას" შინ უსმენთ, შეგიძლიათ განძის ძებნაში ჩაერთოთ. ნამდვილი განძია - საახალწლო გოჭი! დაგვირეკეთ, პასუხი გაეცით ჩვენს შეკითხვას და ჩვენც გიპასუხებთ, თუ როგორ შეგეძლებათ განძის პოვნა.

და მაშინ თქვენს საახალწლო სუფრას კარგ მუსიკასთან ერთად გოჭიც დაამშვენებს - მხოლოდ იმიტომ, რომ უსმენთ FM 107.4-ს.

ვინ უფრო ძლიერია - თემიდა თუ ხელისუფლება?

ვასილ გულეური

2004 წლის 13 სექტემბერს შედგენილი სანოტარო აქტით, რომელსაც შპს "კომერსანტის" მხრიდან მხოლოდ ერთი დამფუძნებელი, შპს-ს დირექტორი, თემურ ბლუაშვილი აწერს ხელს, ქონების 88 პროცენტი გორის რაიონის გამგეობას გადაეცა. ვის დარჩა ქონების 12 პროცენტი, ამის შესახებ სანოტარო აქტში არაფერია აღნიშნული. გორის რაიონის გამგეობის მხრიდან სანოტარო აქტს ხელს აწერს ნუკრი პაპუნაშვილი, რომელიც დღეს გორის რაიონის გამგებლის მოვალეობას ასრულებს.

სანამ ეს შეთანხმება შედგებოდა, თემურ ბლუაშვილი პროკურატურამ დააკავა. შპს "კომერსანტს" სახელმწიფოსთვის 292 ათსი ლარის დამალვა ედებოდა ბრალად. **"დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე, მაშინდელმა საოლქო პროკურორმა დავით წითურმა, გარკვეული თანხის გადარიცხვა მომთხოვა მოცემულ ანგარიშზე. დავთანხმდი. ერთ კვირაში კრედიტი უნდა გამოგვეტანა, მაგრამ მერე ქონება დაგვიყადაღეს. მიზეზი გახდა არარსებული პიროვნების, ვინმე გიორგი გოგიაშვილის საჩივარი, თითქოს ჩვენ მისი ვალი გვემართა. 48 საათი ვიყავი დაკავებული. გამომძიებელმა პირდაპირ მითხრა - შპს უნდა ჩააბაროო. რომ არ დავთანხმებულიყავი, ციხეში გამიშვებდნენ, სამთვიანი წინასწარი პატიმრობით. მე ინფარქტი მაქვს გადატანილი და ციხეს ვერ გავუძლებდი, ამიტომ დავთანხმდი,"** - განუცხადა "24 საათს" თემურ ბლუაშვილმა.

სანოტარო შეთანხმება, როგორც შპს-ს ადვოკატი გოგიტა გაბოიძე ამბობს, კანონდარღვევით შედგა - დარღვეულია როგორც მეწარმეთა შესახებ კანონის 46.3 მუხლი, ასევე შპს "კომერსანტის" წესდების მე-6 მუხლი - შეთანხმებას ხელს მხოლოდ ერთი პიროვნება აწერს, ხოლო დამფუძნებლები და მეწილეები შვიდნი არიან.

სანოტარო შეთანხმების კანონდარღვევით შედგენას თავად ნოტარიუსი, მალხაზ მახარაშვილიც ადასტურებს. იგი ამავე დროს იძულებასა და ზეწოლასაც ახსენებს, თუმცა არ აკონკრეტებს, ვისგან და რა ფორმით მოხდა მასზე ზეწოლა. **"ბლუაშვილი წინასწარი დაკავების საკნიდან გამოუშვეს, რომ სანოტარო ხელშეკრულება გაფორმებულიყო. ხელშეკრულებას ხელი რომ მოაწერა, თავისუფალი იყო. კი, საჭირო იყო სხვა დამფუძნებლების ხელმოწერაც, მაგრამ სანოტარო ხელშეკრულების გაფორმება სასწრაფოდ იყო საჭირო, რომ გაეთავისუფლებინათ. გავამზადე ოქმი, სადაც ყველა დამფუძნებელს უნდა მოეწერა ხელი. ბლუაშვილმა ოქმი წაიღო, მაგრამ მერე აღარ მოსულა და არ მოუტანია. აქედან გამომდინარე, სანოტარო შეთანხმება ბათილად ითვლება,"** - თქვა "24 საათისთვის" მიცემულ ინტერვიუში ნოტარიუსმა მალხაზ მახარაშვილმა.

ამის შემდეგ, 4 ოქტომბერს, შედგა შპს-ს დამფუძნებელთა კრება. კრების ოქმით დასტურდება, რომ შპს-ს ქონება უნდა გადაეცეს გორის რაიონის გამგეობას. ოქმს ხელს აწერენ დირექტორი თემურ ბლუაშვილი და კრების მდივანი ნუგზარ საური. როგორც ამჟამად თემურ ბლუაშვილი აცხადებს, კრების მონაწილენი არ იყვნენ თანახმა ქონების გადაცემაზე, მაგრამ მან და საურმა (ისინი სიძე-მოყვარენი არიან) ოქმს მაინც მოაწერეს ხელი. ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლას ნუგზარ საურიც ადასტურებს და ამბობს, რომ ხელი მხოლოდ იმიტომ მოაწერა, რომ მოყვარე პატიმრობიდან ეხსნა.

სარჩელში, რომელიც გორის რაიონულ სასამართლოში შპს "კომერსანტის" დამფუძნებლებმა შეიტანეს, 13 სექტემბერს შედგენილი სანოტარო შეთანხმების გაუქმებას ითხოვენ. საქმეს მოსამართლე ქართლოს სულაბერიძე იხილავს. პროცესი დანიშნულ დღეს 2 საათის დაგვიანებით დაიწყო. მოსარჩელე მხარის მოსმენის შემდეგ მოსამართლემ სანოტარო აქტის დედნები მოითხოვა, რაც არ იყო წარმოდგენილი. სასამართლო პროცესს არ დასწრებია ნოტარიუსი მალხაზ მახარაშვილი. ამასვე აცხადებდა სასამართლო პროცესზე მოსარჩელე მხარის ადვოკატი, მაგრამ მოსამართლემ მაინც საჭიროდ ჩათვალა, სხდომა 2005 წლის 5 იანვრისთვის გადაედო, რათა სანოტარო აქტის დედნები წარადგინონ. ძნელი სათქმელია, მოსამართლეზე ახდენს თუ არა ვინმე ზეწოლას. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურაში საკადრო ცვლილებები მოხდა და დავით წითური თანამდებობიდან გათავისუფლდა, გორში ხელისუფლება არ შეცვლილა, პროკურორი კი, საკუთარი ინიციატივით რომ არ მოქმედებდა, ცხადია. სასამართლოს გადაწყვეტილება აჩვენებს, ვინ უფრო ძლიერია დღეს საქართველოში - თემიდა თუ ხელისუფლება.

ქაოსი სიღნაღის საკრებულოში შუაღამემდე გაგრძელდა

პირველი გვერდიდან

"შემოწმებას მიაჩნია, რომ კონკრეტულ შემთხვევებში დარღვეულია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 64-მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები, სადაც წერია, რომ "სახელმწიფო მოსამსახურეს არა აქვს უფლება, ეკავოს სხვა თანამდებობა, ან ასრულებდეს სხვა ანაზღაურებად სამუშაოს შეთავსებით სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითთმართველობის სახაზინო დაწესებულებებში, იყოს ნებისმიერი დონის წარმომადგენელი ან საკანონმდებლო ორგანოს წევრი". იმის გათვალისწინებით, რომ ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლები უფლებამოვალენი ვართ საკუთარი ინიციატივით შევისწავლოთ აღნიშნული ტიპის დარღვევა-ნაკლოვანებები, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, საკითხში ჭეშმარიტების დადგენის მოტივით, შემდგომი მოკვლევისთვის გადაეცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს," - წერია ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შედეგებში.

საკრებულოში ქაოსი და უთანხმოება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც თენგიზ ბეჟაშვილმა სტენდზე გამოაკრა მასთან დაპირისპირებული დეპუტატების - კოტე ხმალაძის და შოთა ჩუთლაშვილის საწინააღმდეგო წერილი, სადაც აღნიშნული იყო, რომ 2004 წლის 25 ოქტომბერს შოთა ჩუთლაშვილს, როგორც საკრებულოს წევრს, უფლებამოსილება შეწყვეტილი ჰქონდა. კოტე ხმალაძე კი სწორედ ის ადამიანია, რომელსაც თვით თენგიზ ბეჟაშვილმა და მისმა თანაგუნდელებმა რამდენიმე წლის წინ იმპიჩმენტი მოუწყვეს.

კოტე ხმალაძე აცხადებს, რომ ბეჟაშვილმა, საკრებულოს სესიის დროს ოქმი გააყალბა. გარად ამისა, როგორც ხმალაძე ამბობს, იგი იმ დროს სესიაზე არ ყოფილა, როცა თანამდებობიდან გადააყენეს და უნდობლობა გამოუცხადეს. **"ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბატონ თენგიზს ჩვენ უნდობლობა გამოვუცახდეთ და მოვითხოვდით რიგგარეშე სესიის დაუყოვნებლივ ჩატარებას,"** -ამბობს კოტე ხმალაძე.

სიღნაღის საკრებულოში დაუსრულებელი დავა და ქაოსი თითქოს რამდენიმე დღის წინ ჩანელდა. თენგიზ ბეჟაშვილი საკრებულოს წევრების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, თავმჯდომარეობიდან გათავისუფლდა. მიუხედავად ამისა, ბეჟაშვილი თავს მაინც საკრებულოს თავმჯდომარედ მიიჩნევს და სამსახურში ყოველდღე ცხადდება.

გუშინდელი სამუშაო დღე კი ზემოთ ხსენებული ინციდენტით დაიწყო. ამ ამბის ასე დატოვებას კი ბეჟაშვილი არ აპირებს. იგი შელახული უფლების დასაცავად სასამართლოს მიმართავს. კოტე ხმალაძეს და შოთა ჩუთლაშვილს კი კრიმინალებს უწოდებს: **"კოტე ხმალაძეც და ჩუთლაშვილიც ხაზინის ქურდები არიან. მათი საკრებულოში მუშაობის დროს დაფიქსირდა თანხების მითვისება და არამიზნობრივად ხარჯვა. ეს ხალხი რომ პატიოსანი იყოს, ფინანსური პოლიცია მათ საწინააღმდეგოდ გამოძიებას არ დაიწყებდა."**

დაპირისპირება და ქაოსი საკრებულოში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. კაბინეტებს არც ბეჟაშვილი და არც ხმალძე ტოვებენ. ორივე ერთად კი აცხადებენ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეები არიან. მათთან მისულ გაჭირვებულ ადამიანებს კი ერთმანეთისკენ აგზავნიან.

ფოთელმა "მემარჯვენემ" პარტიული თანამდებობა დატოვა

პარტიის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა "ახალი მემარჯვენეების" ადგილობრივმა ლიდერმა სევერიან შენგელიამ. როგორც შენგელია ამბობს, გადაწყვეტილება მან ჯერ კიდევ ნოემბრის რევოლუციამდე მიიღო, თუმცა, ცენტრის თხოვნით, "მემარჯვენედ" ყოფნა გაიხანგრძლივა და ოფიციალური განცხადება პარტიის რიგებიდან გასვლის თაობაზე მხოლოდ 24 დეკემბერს გააკეთა. მოტივაციად შენგელია თავისი უფლება-მოვალეობების შეზღუდვას ასახელებს: "პარტიული ნომენკლატურა, დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპები არ იძლევა საშუალებას, რომ შენს ქმედებებსა და გამონათქვამებში ბოლომდე თავისუფალი იყო. რასაც საჭიროდ ვთვლიდი ქალაქისთვის, ცენტრი იმაზე უარს მეუბნებოდა," - ამბობს იგი. მაგალითად "ახალი მემარჯვენეების" ფოთის ექსლიდერს ნავსადგურში მიმდინარე პროცესები მოჰყავს: "საჭიროდ მიგვაჩნდა აღნიშნულთან დაკავშირებით საქალაქო ორგანიზაციას ხმაური აეტეხა, თუმცა ჩვენი გადაწყვეტილება ცენტრმა დაბლოკა." პრესასთან ის თავშეკავებულად საუბრობს, მაგრამ არცთუ უსაფუძვლოა დასკვნა, რომ "პარტიული წყენის" კონკრეტული ადრესატი დავით გამყრელიძეა.

"ახალი მემარჯვენეების" ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია 2001 წლის სექტემბერში დაფუძნდა. სამი წლის თავმჯდომარეობის სტაჟის მქონე სევერიან შენგელია დღეს უპარტიოა. ადგილობრივ საკრებულოში სამიდან მხოლოდ ერთი "მემარჯვენე" დარჩა. ერთ-ერთმა, გურამ წიწილაშვილმა, პარტიის რიგები რამდენიმე თვის წინ დატოვა.

მოკლედ

საგარეო საქმეთა სამინისტროში ცხელი ხაზი ამოქმედდა

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში მომხდარ სტიქიურ უბედურებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცხელი ხაზი გახსნა. სამინისტრო თხოვნით მიმართავს მოქალაქეებს, შეატყობინონ იმ მოქალაქეთა ვინაობა, რომლებიც სტიქიის დროს, შესაძლოა, უბედურების ზონაში იმყოფებოდნენ. ცხელი ხაზი 24 საათი მუშაობს და მისი ტელეფონის ნომერია: 27 47 47. **მედია-ნიუსი**

სერგეი ბაგაფში აფხაზეთის რუსეთთან ინტეგრაციას უჭერს მხარს

აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი სერგეი ბაგაფში აფხაზეთის რუსეთთან ინტეგრაციას უჭერს მხარს, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, მისი განცხადებით, "საქრთველოსთან უკვე ყველაფერი გარკვეული და გადაწყვეტილია." "ჩვენ კარგად გვახსოვს, რამდენი რამ გააკეთა რუსეთმა აფხაზეთისთვის საქართველოსთან საომარი მოქმედებების დროს და ომის დასრულების შემდეგ," - განაცხადა ბაგაფშმა, მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში აფხაზეთის უახლოეს მეზობლებთან - რუსეთთან და საქართველოსთან სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისას. მისივე თქმით, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, იგი მთავრობის მხოლოდ პროფესიონალებით დაკომპლექტებას გეგმავს და არ აპირებს მთავრობაში იმ პირების მიწვევას, რომლებიც მხოლოდ პოლიტიკური შეხედულებებით გამოირჩევიან. ბაგაფშის მტკიცებით, იგი ხელისუფლების ორგანოების სერიოზულ სტრუქტურულ რეფორმას განახორციელებს და "იმ ჩინოვნიკების ადგილს ხელისუფლებაში ვერ ხედავს, ვისაც არ ესმის, რომ ჩინოვნიკი ხალხს უნდა ემსახურებოდეს. ხოლო ვისაც ფულის შოვნა სურს, ბიზნესში უნდა წავიდეს." **ინტერ-პრესი**

რუსეთი საქართველოსთან და აზერბაიჯანთან საზღვრის დაცვას აძლიერებს

საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზღვრის მიმართულებით რუსეთის სასაზღვრო უწყებამ დაღესტნის სასაზღვრო რაზმის დამატებითი ძალები გადაისროლა. დაღესტნის სასაზღვრო სამსახურში ამ ფაქტს იმით ხსნიან, რომ შამილის რაიონში შენიშნეს სამხედრო ფორმაში ჩაცმული 12 შეიარაღებული პირი, რომლებიც, სავარაუდოდ, საქართველოს ან აზერბაიჯანის მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ.

მათივე ინფორმაციით, ამ პირების ძებნა 28 დეკემბერს ავიაციის გამოყენებითაც მიმდინარეობდა, თუმცა უშედეგოდ. **მედია-ნიუსი**

სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელმა შატილში, გირევსა და ომალოში მესაზღვრეებს საახალწლო საჩუქრები პირადად ჩაუტანა

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამ გუშინ საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე განლაგებული სასაზღვრო საგუშაგოები მოინახულა და მესაზღვრეებს საახალწლოდ ტკბილეული ჩაუტანა.

სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელობამ, გენერალ-მაიორ ბადრი ბიწაძის მეთაურობით, შატილში, გირევსა და ომალოში განლაგებული სასაზღვრო საგუშაგოები დაათვალიერა და მესაზღვრეებს დამდეგი 2005 წელი პირადად მიულოცა. ტკბილეულის გარდა, შატილში მოქმედი სასაზღვრო საგუშაგოს მესაზღვრეებს საჩუქრად ტელევიზორიც გადასცეს.

როგორც საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მესაზღვრეებს სამსახური რთულ პირობებში უწევთ და ისინი მთავრობისგან მეტ ყურადღებას საჭიროებენ. ამასთან, ბიწაძის თქმით, მომავალი წლიდან მესაზღვრეთა პირობები მეტ-ნაკლებად გაუმჯობესდება. **ინტერ-პრესი**

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - ნინო ნარჩემაშვილი, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე, ავთო შარვაშიძე
კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

გეოპოლიტიკური რევოლუცია და მთავარი პარტნიორები

პირველი გვერდიდან

უკრაინის რევოლუციაში ქართული ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ უკრაინამ ჩვენ გეოპოლიტიკური რევოლუცია მოგვიტანა. საქართველო აღარ არის იზოლაციაში - გაჩნდა მოკავშირე სახელმწიფო, რომელიც ევროინტეგრაციის გზით მიდის. საქართველოს ავტორიტეტი გაიზარდა. საქართველო მუდმივად ფიგურირებს საერთაშორისო პოლიტიკურ რუკაზე, ასეთი რამ აქამდე არასოდეს ყოფილა ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში," - აცხადებს პრეზიდენტი.

იური ლობოდინის ფოტო

გარდა ამისა 2004 წლის საამაყოდ ითქვა ისიც, რომ სწორედ ამ წელს "ჩვენმა ქვეყანამ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება დაიწყო." კონკრეტულად კი, გაჩნდა სახელმწიფო აპარატი, რომელიც **"ემსახურება არა კერძო ინტერესებს, არამედ ემსახურება ხალხს და საზოგადოებას."**

ასევე, **"არასდროს ადრე სახელმწიფო არ უხდიდა თავის მოხელეებს იმხელა ხელფასს, რომ მათ არ ეზრუნათ თავიანთი ჯიბის გასქელებაზე"**. "იმხელა ხელფასი" 2004 წელს პოლიციელებს, ოფიცრებს, მებაჟეებს დაენიშნათ.

პრეზიდენტი კმაყოფილია იმითაც, რომ "ჩვენ სახელმწიფო სიმბოლოების პატივისცემა ვისწავლეთ", დავიმახსოვრეთ ჰიმნის ტექსტი და მელოდია, რომელსაც "წელს მღეროდა ყველა". **"ეს ნიშნავს, რომ ახალი სეხელმწიფოებრივი მენტალიტეტი ყალიბდება,"** - აცხადებს პრეზიდენტი.

წლის სიამაყეა, ასევე, ახალი საგადასახადო კოდექსი - "მთელ დსთ-ში ყველაზე დაბალი განაკვეთებით." მომავალ წელს, პრეზიდენტის დავალებით, ჩვენმა ბიზნესმა ამ კოდექსით მინიჭებული სიკეთეების გამოყენება უნდა ისწავლოს.

კიდევ ერთი წლევანდელი სასწაული - ფინანსური ამნისტია, რომელიც **"არ შეეხება მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს იმიტომ, რომ მათ შექმნეს კორუფციული სისტემა."** ამნისტია ალალი იქნება ყველა დანარჩენზე, მათზე, ვინც ამ ჩინოვნიკების მსხვერპლი გახდა.

აფხაზეთზე და ოსეთზე პრეზიდენტმა გუშინ ცოტა ისაუბრა, თუმცა - გარკვევით: **"საქართველო იწყებს კონსოლიდაციას და მომავალ წელს ჩვენი მთვარი ამოცანა სწორედ საქართველოს გამთლიანება იქნება,"** - აღნიშნა მან.

წლის შედეგების შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ბევრი ისაუბრა გუბერნატორებზე. მისი თქმით, მას ყველა გუბერნატორი მოსწონს. "ახალი თაობის კარგი გუბერნატორი" ეწოდა გიგი უგულავას, რომელსაც პარლამენტართა ნაწილმა, ორიოდე დღის წინ, მეგრულის არცოდნაში დაადანაშაულა. **"ალბათ მათ წამოცდათ ეს საცოდაობა. ამ პარლამენტართა განცხადება იურიდიულ ენაზე რომ ვთარგმნოთ, გამოვა, რომ მაღალ თანამდებობაზე არ უნდა დაინიშნოს პირი, რომელმაც სახელმწიფო ენასთან - ქართულთან ერთად კიდევ ერთი ენა არ იცის,"** - აღნიშნა პრეზიდენტმა და საკუთარი მეგრული ფესვებითა და ტემპერამენტითაც "დაიტრაბახა".

უფრო მეტი პრეზიდენტმა მომავალ წელზე ისაუბრა. 2005 წელი ეკონომიკური ალმავლობის წლად გამოცხადდა. ამ წელს საქართველოს ფართომასშტაბიანი პრივატიზების ქარიშხალი გადაუვლის, ხოლო ამ გზით ნაშოვნი ფული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალურ პროექტებსა და თავდაცვის სფეროს მოხმარდება.

მწვანე მამლის წლის მიწურულს საქართველო შარშანდელთან შედარებით 3,5-ჯერ გაზრდილი ბიუჯეტით, ახალი გზებითა და ახალი აეროპორტით უნდა შეხვდეს. პრეზიდენტის თქმით, თბილისის შიგნით დაიგება ყველა ძირითადი გზა. ახალი გზები იქნება ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში. 2005 წლის 23 ნოემბერს თბილისში გაიხსნება ახალი საერთაშორისო აეროპორტი და ყველა დიდი ავიაკომპანია ყოველდღიურად გადაუფრენს თბილისის ცას. არანაკლებ კომფორტულად იმგზავრებენ ზუგდიდი-ჩხოროწყუ-წალენჯიხა-სენაკის მიმართულებით ავტომანქანით მოძრავი მგზავრები, რადგან მომავალი წლისთვის სწორედ გზის ამ მონაკვეთის გახსნაა დაგეგმილი. გაიხსნება თბილისი-ახალქალაქის გზაც.

პოლიციისა და თავდაცვის სფეროს რეფორმები კი, რომლებიც წელს დაიწყო, მომავალ წელს უფრო ფართო ხასიათს მიიღებს.

მომავალი წლისთვის ვერ მოესწრება პენსიებისა და მასწავლებლების ხელფასების პოლიციელების ხელფასებთან გათანაბრება. **"ეს ჩვენთვის მტკივნეული თემაა, მაგრამ ამ საკითხის მოგვარებას ერთი-ორი წელი სჭირდება,"** - აღნიშნა პრეზიდენტმა.

წლის საუკეთესო პარტნიორებად პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია დაასახელა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, იგი კვლავ მათთან ერთად აპირებს მომავალში ქვეყნის აღმშენებლობას.

თუ სად შეხვდება ქვეყნის პირველი პირი "ეკონომიკური ალმავლობის" წელს. ჯერ არ იცის. **"ამას საოჯახო საბჭოზე გადავწყვეტთ,"** - აღნიშნა მან.

შოთა ქიქიაშვილისთვის პროკურორმა 25 წლით პატიმრობის მისჯა მოითხოვა

სახელგანთქმული კრიმინალის შოთა (მევლუდ) ქიქიაშვილის სასამართლო პროცესზე მოწმეთა დაკითხვა დასრულდა და გუშინდელ სხდომაზე მხარეთა კამათი დაიწყო. როგორც ცნობილია, ქიქიაშვილს განზრახ მკვლელობისა და ადამიანების გატაცების ბრალდებით ასამართლებენ. მის მიერ გატაცებულთა სიაში კი საკმაოდ ცნობილი ადამიანები, კერძოდ, კახეთის ამჟამინდელი გუბერნატორი პეტრე ცისკარიშვილი, ბრიტანელი ბანკირი პიტერ შოუ, ესპანელი და არაბი ბიზნესმენები არიან.

გუშინ უზენაეს სასამართლოში გამართულ პროცესზე პროკურორმა ზაზა გრიგოლიამ საკუთარი სიტყვა წარმოადგინა და გახმაურებელი დანაშაულების ორგანიზებაში ბრალდებული შოთა ქიქიაშვილისთვის სასჯელის ზომად 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა.

როგორც ცნობილია, უზენაეს სასამართლოში ქიქიაშვილთან ერთად ასამართლებენ ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დაკავებულ თენგიზ ფარეულიძეს. მას ბრალდების მხარე ქიქიაშვილის თანამზრახველად მიიჩნევს ორი ესპანელი ბიზნესმენის გატაცების ეპიზოდში. პროკურორმა ფარეულიძისთვის 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. ახლა ჯერი განსასჯელთა ადვოკატებზეა. მომავალ სხდომაზე, რომლის ჩატარებაც 14 იანვარს დაიგეგმა, სასამართლოს წინაშე სიტყვით დაცვის მხარე გამოვა და ისინი გამოძიების მიმართ თავიანთ პრეტენზიებს წააყენებენ.

24 საათი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

2004 წლის 5 ნოემბრის N590 გადაწყვეტილებაში "საეთერო საერთო ტელემაუწყებლობაზე ლიცენზიის მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში "კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიის 2004 წლის 5 ნოემბრის №590 გადაწყვეტილებით გამოცხადდა კონკურსი საეთერო საერთო ტელემაუწყებლობაზე ლიცენზიის მისაღებად შვიდი გადამცემის გამოყენებით, მე-6 სამაუწყებლო ზონაში.

კომისია აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტში დაზუსტებულ უნდა იქნას ანტენის განთავსების ადგილი და შესაბამისად, მიზანშეწონილია კომისიის 2004 წლის 5 ნოემბრის №590 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა.

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ "საეთერო საერთო ტელემაუწყებლობაზე ლიცენზიის მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილებით ლიცენზიის მაძიებლების განცხადებების მიღების ვადა განსაზღვრული იყო 2004 წლის 16 დეკემბრის 17 საათით, გამომდინარე იქედან, რომ ანტენის განთავსების ადგილის დაზუსტებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ლიცენზიის მაძიებელთა მიერ შესაბამისი სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოდგენაზე, მიზანშეწონილია ლიცენზიის მაძიებლების განცხადებების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების თარიღის გადატანა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1. შევიდეს ცვლილება "საეთერო საერთო ტელემაუწყებლობაზე ლიცენზიის მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" კომისიის 2004 წლის 5 ნოემბრის №590 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველ პუნქტის "ა" "დ" "ე" ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) შვიდი გადამცემის გამოყენებით, მე-6 სამაუწყებლო ზონაში:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	6	[illegible]	43E35; 41N16	35	8	0.02	5
2	6	[illegible]	43E25; 41N21	60	12	0.02	5
3	6	[illegible]	42E57; 41N38	50	28	0.5	30
4	6	[illegible]	43E22; 41N49	25	32	0.25	20
5	6	[illegible]	44E14; 41N38	45	29	0.25	20
6	6	[illegible]	43E17; 41N33	30	23	0.25	15
7	6	[illegible]	42E52; 41N55	30	34	0.25	15

დ) კონკურსის ჩატარების თარიღად გამოცხადდეს **2005 წლის 11 მარტი 13:00 საათი**;

ე) ლიცენზიის მაძიებლების განცხადებების მიღება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მოხდეს 2005 წლის 27 იანვრის 17:00 საათამდე;

2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საოლქო სასამართლოში (ქ.თბილისი, რობაქიძის გამზ. 7ა) ექვსი თვის ვადაში.

მხოლოდ აისბერგის წვერი

პირველი გვერდიდან

მკვეთრად უნდა გავმიჯნოთ და შემოვსაზღვროთ, რათა განზე არ დარჩნენ ისინი, ვინც ამ პროცესების დრო ხელი მოითბო," - შენიშნავს მაღლაფერიძე. ამ ადამიანებს ის "გველხოკერებს" უწოდებს და მათ ლუსტრირებას ითხოვს. დეპუტატი საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ კრედიტმავნებლები დღესაც საშიშნი არიან, რადგან დიდი ფული და გამოცდილება აქვთ.

ანალოგიურ საფრთხეზე საუბრობს აგრეთვე განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ნოდარ გრიგალაშვილი. მისი ვარაუდით, კრედიტებით გამდიდრებული ხალხი დაიქირავებს მასმედიას და ვინაიდან თავდასხმა თავდაცვის საუკეთესო საშუალებაა, შეეცდება, ყველაფერი იმათ დააბრალოს, ვინც მათ მხილებას ცდილობს. ამიტომ, გრიგალაშვილი საჭიროდ თვლის, რომ თითოეული დამნაშავის ვინაობა დადგინდეს და ამით, იქნებ, იმ ფულის ნაწილის დაბრუნებაც მოხერხდეს, რომელიც მათ უკანონოდ მიითვისეს.

მაღლაფერიძისა და გრიგალაშვილის პათოსისგან მკვეთრად განსხვავებულია "მემარჯვენე ოპოზიციის" წარმომადგენლის დავით საგანელიძის განცხადება.

"როდესაც სიაში ჩავიხედე, მასში ისეთი კომპანიები და ბანკები ვნახე, რომლებითაც დღეს მთელი ქვეყანა ამაყობს. არ შეიძლება ამ სიას ისე შევხედოთ, თითქოს, ვინც მასში შედის, ყველა ბანდიტი და ქვეყნის დამაქცევარია," - დასძენს საგანელიძე.

სხვა ოპოზიციონერები, კერძოდ კობა დავითაშვილი და დავით ბერძენიშვილი, გაცილებით რადიკალურები არიან. "კონსერვატორების" ლიდერი ირწმუნება, რომ კრედიტების სავარაუდო მიმთვისებლები დღესაც აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან. თავისი ნათქვამის საილუსტრაციოდ, დავითაშვილი ასახელებს შალვა ნათელაშვილის გვარს და მას კრედიტების გაცემის რეკომენდატორთა კატეგორიაში მოიხსენიებს. დეპუტატმა გუშინ პურკომბინატის ხელმძღვანელის ანზორ ბურჯანაძის სახელიც ახსენა, ბოლოს კი დასძინა, რომ კრედიტის ამღები ერთ-ერთი ფირმის - "თრიალეთის" უკან ზურაბ ჟვანია დგას.

თუმცა, დავითაშვილს პროფესიული სიფრთხილე არ ღალატობს და უდანაშაულობის პრეზუმპციას იცავს. **"მე არ ვამტკიცებ, რომ ისინი დამნაშავეები არიან. საბოლოო დასკვნის გაკეთება მხოლოდ საგამოძიებო ქმედებების დასრულების შემდეგ შემეძლება,"** - აცხადებს ოპოზიციონერი პარლამენტარი.

102 მილიარდი კუპონის (ანუ ასი მილიონი დოლარის) ყბადაღებულ აფიორას დავით ბერძენიშვილიც იხსენებს და მასთან დაკავშირებით "მოქალაქეთა კავშირის" **"ერთი-ერთი გენერალური მდივანის"** როლის აღნიშვნაც არ ავიწყდება.

გუშინდელი საპარლამენტო განხილვის მონაწილეთა უმეტესი ნაწილი მიზანშეწონილად მიიჩნევდა, რომ, საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე და მისი შემდგომი შესწავლის მიზნით, პარლამენტის საგამოძიებო კომისია შექმნილიყო.

"ეს იქნება ტესტი უმრავლესობისთვის, თუ რამდენად გულწრფელია ის დამნაშავეთა გამომზეურების საკითხში," - ამუნათებდა დღევანდელი ხელისუფლების მომხრეებს დავით ბერძენიშვილი.

თუმცა, საპარლამენტო უმრავლესობამ გამოწვევა არ მიიღო და "ტესტის გავლაზე" უარი თქვა.

"ისტორიის ქექვას თავი დავანებოთ. პარლამენტს უამრავი კანონი აქვს მისაღები და ამ დროს, 12 წლის წინათ ვიღაცეების მიერ წახდენილი საქმეებისთვის მოცდენა არ ღირს. არ შეიძლება პარლამენტი სასამართლოდ ვაქციოთ," - კრედიტების გაცემის საკითხის პარლამენტში კვლევის გაგრძელების მოსურნეთ მაია ნადირაძემ ცივი წყალი გადაასხა. ამასთან, მან მოუწოდა დეპუტატებს, "ნუ გააღიზიანებენ საზოგადოებას". საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თქმით, ანაზრების თემის გააქტუალება იმ ხალხის მიერ მოხდა, ვისაც შემნახველ სალაროებში დიდი ოდენობის თანხა ჰქონდა შეტანილი და შემდეგ თავად შეუწყო ხელი მათ გაუფასურებას (?!) და მითვისებას.

ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რის გამოც ნადირაძე პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას ეწინააღმდეგება, სახელდება ის, რომ **"ასეთი კომისიის უფლებამოსილების მაქსიმალური ვადა 6 თვეა, დროის ამ მონაკვეთში კი ანაზრებისა და კრედიტების საკითხის სრულფასოვნად შესწავლა შეუძლებელია."**

პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოწინააღმდეგეთა შორის აღმოჩნდნენ აგრეთვე ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე და ფრაქცია "მაჟორიტარის" თავმჯდომარე ბესო ჯუღელი.

თუმცა, ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ანაზრების გაუფასურებასა და კრედიტების "შეჭმასთან" დაკავშირებით აგორებული "ქვის" შეჩერება. ეს საკითხები საზოგადოებაში უკვე დიდ ინტერესს იწვევს და, ამდენად, პარლამენტში მათი დაბლოკვა არაერთგვაროვან რეაქციას გამოიწვევს. შეიძლება დამკვიდრდეს აზრი, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ამ თემაზე გაჩაღებული ორდღიანი დებატები მხოლოდ ორთქლის გამოსაშვებად მოეწყო. ამიტომ, ძიების შუა გზაზე შეწყვეტამ, საეჭვოა, რომ ხელისუფლების წისქვილზე დაასხას წყალი.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
აცხადებს ტენდერს
საბანკო ანგარიშსწორების სისტემის შექმნისა და დანერგვისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ, (შემდგომში "კომისია") განიხილა საკითხი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში მომსახურებისათვის საბანკო ანგარიშსწორების სისტემის შექმნისა და დანერგვისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის საჭიროების შესახებ.

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 51-ე - 53-ე მუხლების, 76-ე მუხლის პირველი ნაწილის ბ) პუნქტის, "დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის და "საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1. გამოცხადდეს ტენდერი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში მომსახურებისათვის საბანკო ანგარიშსწორების სისტემის შექმნისა და დანერგვისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად;

2. დამტკიცდეს შესყიდვის ობიექტი:

ა) კონფიგურაცია 1, რაოდენობა 2: Intel Xeon ტექნოლოგიის (1 მგბ. L 2 კეში, 3 გჰც. ტაქტური სიხშირე) ორ პროცესორიანი სერვერი, 4 გგბ. ოპერატიული მეხსიერებით, 73 გგბ. მოცულობის 4 დისკიანი დამოუკიდებელი Ultra SCSI ტიპის დისკების დაცული მასივით (Raid Controller) და ორმაგი კვების წყაროთი;

ბ) კონფიგურაცია 2, რაოდენობა 2: Intel Xeon ტექნოლოგიის (1 მგბ. L 2 კეში, 3 გჰც. ტაქტური სიხშირე) ორ პროცესორიანი სერვერი, 8 გგბ. მეხსიერებით, 73 გგბ. მოცულობის 4 დისკიანი დამოუკიდებელი Ultra SCSI ტიპის დისკების დაცული მასივით (Raid Controller) და ორმაგი კვების წყაროთი;

3. დამტკიცდეს შესყიდვის ობიექტის აღჭურვილობა (ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები) და აღწერილობა, როგორც შესყიდვის ობიექტისადმი მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები (დანართი №1);

4. შესყიდვაში მონაწილეობის მიღების პრეტენდენტი უნდა წარმოადგენდეს კომპიუტერული ტექნიკის მწარმოებელ ან ამ პროდუქციის საქართველოს ბაზარზე განმათავსებელ იურიდიულ პირს.

5. მინიმალურ მოთხოვნებად განისაზღვროს:

ა) შემოთავაზებული საგარანტიო ვადა - 1 წელი;

ბ) მომსახურება 50%-იანი ფასდაკლებით საგარანტიო ვადის გასვლიდან 3 წლის მანძილზე;

გ) ექსპლოატაციაში გაშვების ვადა - 1 თვე;

დ) ტრენინგის ვადა - 1 თვე.

ე) შესყიდვის ობიექტის საფასურის გადახდის წესი განისაზღვროს შემდეგი პირობით : პროექტის ღირებულების 70% - ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი კვირის განმავლობაში; პროექტის ღირებულების 30% - მოწყობილობის დამონტაჟებისა და სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ორი კვირის განმავლობაში;

6. მინიმალური მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სატენდერო განაცხადი არ განიხილება;

7. განისაზღვროს შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტი იურიდიული პირის მიერ წარმოსადგენი შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) იურიდიული პირის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, კომპანიის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონო, ფაქსი, ელ-ფოსტა, საბანკო რეკვიზიტები);

ბ) ნასყიდობის ხელშეკრულების პროექტი, სადაც განსაზღვრული იქნება შესასყიდი საქონლის რაოდენობა, მომსახურების მოცულობა, ჩამონათვალი, საქონლისა და მომსახურების ფასი; მიწოდებისა და ანგარიშსწორების პირობები, მათ შორის ექსპლოატაციაში გაშვების, ტესტირებისა და ანგარიშსწორების ვადები; საგარანტიო ვადები; საგარანტიო ვადაში და ვადის გასვლის შემდეგ გამოვლენილი დაზიანებების აღმოფხვრის, ცალკეული მოწყობილობების და დანადგარების, პროგრამული უზრუნველყოფის კორექტირების ან შეცვლის პირობები; საგარანტიო ვადის შემდგომ პერიოდში მომსახურების ღირებულება;

გ) შემოთავაზებული მოწყობილობების ტექნიკური და ხარისხობრივი მონაცემები;

დ) იურიდიული პირის ფინანსური სტაბილურობის დამადასტურებელი საბანკო გარანტია ან მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა საშუალებები;

ე) ტენდერში მონაწილეობისათვის წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. განისაზღვროს შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტი იურიდიული პირის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგი წესი:

ა) პრედენდენტი ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ბ) და გ) ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ საბუთებს წარმოადგენს დახურულ კონვერტში, რომელიც გაიხსნება სატენდერო საბჭოს სხდომაზე.

ბ) პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია დგება ქართულ და ინგლისურ ენებზე, გარდა ტექნიკური დოკუმენტაციისა, რომელიც შედგენილი უნდა იქნეს ინგლისურ ენაზე.

გ) პრეტენდენტებს სატენდერო წინადადებების მომზადებასთან და სატენდერო საბჭოში წარდგენასთან დაკავშირებული ხარჯები არ აუნაზღაურდებათ;

დ) პრეტენდენტს მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უკან არ უბრუნდება;

ე) პრეტენდენტებმა სატენდერო განაცხადები, მოთხოვნილი საბუთები და მონაცემები უნდა წარმოადგინოს 2005 წლის 20 იანვრის 17 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი N 42.

9. დადგინდეს ტანდერის ჩატარების შემდეგი წესი:

ა) ტენდერის ჩასატარებლად და გამარჯვებულის გამოსავლენად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გამოსცემს ბრძანებას სატენდერო საბჭოს შექმნის თაობაზე, რომელშიც განისაზღვრება: სატენდერო საბჭოს შემადგენლობა, თავმჯდომარე და მდივანი (ხმის უფლების გარეშე);

ბ) სატენდერო საბჭოს მოწვევასა და ჩატარების ორგანიზებას ახორციელებს სატენდერო საბჭოს თავმჯდომარე. საბჭოს უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3 მაინც.

გ) სატენდერო საბჭოს სხდომაზე ცხადდება სატენდერო წინადადებების მაქსიმალური ღირებულება და მინიმალური მოთხოვნები.

დ) ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება კონვერტების გახსნიდან ორი კვირის ვადაში. ტენდერში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა.

ე) სატენდერო საბჭოს თითოეული წევრი წერილობითი ფორმით აფასებს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას ცალ-ცალკე. სატენდერო საბჭოს წევრები თავის წერილობით შეფასებაზე ადგენენ დასკვნას, რასაც ადასტურებენ ხელმოწერით.

ვ) შეფასების კრიტერიუმები და პრიორიტეტულობის კოეფიციენტებია:

ზ.ა) ფასი	0 - 10
ზ.ბ) ტექნიკური აღჭურვილობა	0 - 10
ზ.გ) გადახდის პირობები	0 - 7
ზ.დ) საგარანტიო პირობები	0 - 7
ზ.ე) გარანტიის ვადის შემდგომი მომსახურეობა	0 - 6
ზ.ვ) ტრეინინგი	0 - 5
ზ.ზ) ექსპლოატაციაში გაშვება	0 - 5

თ) თუ ტენდერში მონაწილე ვერც ერთი პრეტენდენტი ვერ დააგროვებს მინიმუმ 25 ქულას, ცხადდება ხელახალი ტენდერი.

ი) სატენდერო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. ხმათა რაოდენობის თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია სატენდერო საბჭოს თავმჯდომარის ხმა.

კ) სატენდერო საბჭოს სხდომაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ საბჭოს დამსწრე წევრები;

ლ) გამარჯვებულად ჩაითვლება ის პრეტენდენტი, რომელიც დააგროვებს ქულათა მაქსიმალურ ოდენობას;

კ) გამარჯვებულ პირთან ფორმდება ხელშეკრულება გამარჯვებულის გამოვლენიდან ოთხი კვირის ვადაში, ამ გადაწყვეტილებით დადგენილი და კომისიის მიერ განსაზღვრული პირობებით.

10. ტენდერის ჩატარების თარიღად განისაზღვროს 2005 წლის 25 იანვარი 12 საათი;

11. თუ შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი ან პრეტენდენტი პირის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება ან ვერ დააკმაყოფილებს განცხადებაში მითითებულ მოთხოვნებს, სატენდერო საბჭო უფლებამოსილია მოახდინოს ამ პირის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის ნებისმიერ ეტაპზე, შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე.

12. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საოლქო სასამართლოში (ქ.თბილისი, რობაქიძის გამზ. 7ა) ექვსი თვის ვადაში.

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი რუსულ ნავთობს გაატარებს?

მაშინ, როცა ბრიტანეთის პარლამენტი ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენის უსაფრთხოების საკითხს სწავლობს, საქართველოში კი ნავთობსადენის მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიის მოსახლეობა, სხვადასხვა სოციალური მიზეზებით, ნავთობსადენის წინააღმდეგ გამოსვლებს განაგრძობს, ნავთობსადენის მთავარი მტერი - რუსეთი საკუთარი ნავთობის ბაქო-ჯეიჰანის გზით გატარების პერსპექტივას განიხილავს.

"ბრიტიშ-პეტროლიუმ-აზერბაიჯანის" პრეზიდენტის დევიდ ვუდვორდის განცხადებით, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის აქციონერები ამ ნავთობსადენით რუსული ნავთობის თურქეთის პორტ ჯეიჰანამდე ტრანსპორტირების ვარიანტებს განიხილავენ.

ვუდვორდის თქმით, რუსული ნავთობი ბაქოში ბაქო-ნოვოროსიისკის ნავთობსადენით უკან გადაქაჩვის გზით მოხვდება და ამის გაკეთება უკვე 2006 წლის მეორე ნახევარში იქნება შესაძლებელი.

პრესამ ვუდვორდის ამ განცხადებას სენსაციური უწოდა და ასეთი შეფასება მისცა:

"კრემლი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის სიყვარულის ბურუსში გაეხვია."

როგორც აზერბაიჯანული გაზეთი "ზერკალო" წერს, ანალოგიური წინადადება მაშინაც გაისმა, როცა რუსეთის პრეზიდენტი თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა, თუმცა ოფიციალური მოსკოვის წარმომადგენლებმა ორაზროვანი კომენტარები გააკეთეს. ახლა კი, როგორც ჩანს, რუსული ნავთობის ამ მარშრუტით ტრანსპორტირებაზე ერთ-ერთ რუსულ უმსხვილეს კომპანიასთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს.

გაზეთისვე ცნობით, რუსეთი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მშენებლობას ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა და გამუდმებით საუბრობდა იმაზე, რომ ეს მარშრუტი არარენტაბელურია და მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურებოდა. ხელისუფლებამ კომპანია "ლუკოილი" აიძულა კიდეც, აზერი-ჩირაგი-გიუნეშლის საბადოში ის 10-პროცენტიანი წილი გაეყიდა, რომელიც მას ბაქო-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობაში მონაწილეობის საშუალებას აძლევდა. "ლუკოილი" აპირებდა, თავისი წილი აირკონდენსატის "შაჰდენიზის" საბადოშიც გაეყიდა და, საერთოდ, კასპიიდან წასულიყო.

გაზეთის შეფასებით, როგორც ჩანს, 2004 წელს რუსეთში მიხვდნენ, რომ მათმა ბრძოლამ ფიასკო განიცადა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანთან მიმართებაში პოლიტიკაც შეცვალეს.

24 საათი

ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობას თურქები 200 მილიონით დააფინანსებენ

ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისთვის თურქეთი, დაახლოებით, 200 მილიონ დოლარს გამოყოფს. ეს ინფორმაცია გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტროში გახდა ცნობილი, როცა ეკონომიკური განვითარების ახალმა მინისტრმა ლექსო ალექსიშვილმა და თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების თაობაზე.

ამ ხელშეკრულების თანახმად, ორივე მხარე იღებს ვალდებულებას ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის დაპროექტებასა და მშენებლობაზე. როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი აცხადებს, აღნიშნული სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისთვის თურქული მხარე დაახლოებით 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოყოფს.

გარდა ამისა, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, იგეგმება თბილისი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის რეაბილიტაცია, რომლის სავარაუდო ღირებულება 160 მილიონი აშშ დოლარს შეადგენს. აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსების მოძიებაში თურქული მხარე აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს.

შეხვედრებზე მინისტრებმა ორი ქვეყნის სატრანსპორტო ურთიერთობები, მათ შორის სატრანზიტო გადაზიდვებისთვის შეთანხმებული პოლიტიკის გატარება, სატრანსპორტო დარგებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხები განიხილეს. თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი ბინალ ილდირიმი, დელეგაციასთან ერთად, საქართველო-თურქეთის შერეული სატრანსპორტო კომისიის მეშვიდე სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად თბილისში 28 დეკემბერს ჩამოვიდა.

24 საათი

ინტელექტბანკი
INTELLECTBANK
https://www.onlinebanking.ge
www.intellectbank.ge

განახორციელეთ საბანკო ოპერაციები მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, 24 საათის განმავლობაში

ინტელექტბანკის ონლაინ ბანკი - ბანკთან ურთიერთობის ყველაზე კომფორტული, უსაფრთხო და მოსახერხებელი საშუალება

ონლაინ ბანკი არის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, მსოფლიოს ნებისმიერი ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერიდან აწარმოოთ სხვადასხვა სახის საბანკო ოპერაციები:

- განახორციელოთ სალარო და სავალუტო გადარიცხვები ნებისმიერი მიმართულებით;
- მყისიერად გადარიცხოთ თანხები საკუთარ ანგარიშებს შორის;
- აწარმოოთ საკონვერსიო ოპერაციები;
- დაათვალიეროთ ანგარიშზე განხორციელებული ოპერაციები და არსებული ნაშთები;
- დაათვალიეროთ ვალუტის კურსები ნებისმიერი პერიოდისთვის;
- და მრავალი სხვა

ონლაინ ბანკით სარგებლობის პირველი თვე უფასოა

შემდგომი მომსახურების ღირებულება შეადგენს:

იურიდიული პირებისათვის
- აქტიური ოპერაციების წარმოება, თვეში 15 ლარი;
- პასიური ოპერაციების წარმოება, თვეში 5 ლარი

ფიზიკური პირებისათვის
- აქტიური ოპერაციების წარმოება, თვეში 10 ლარი;
- პასიური ოპერაციების წარმოება, თვეში 5 ლარი

ინტელექტბანკის ონლაინ ბანკი - საბანკო ოპერაციები ოფისიდან ან სახლიდან გაუსვლელად

დაგვიკავშირდით მისამართზე:
დავით აღმაშენებლის გამზ. 127; ტელ: 237164, 237165, 237166

იცნობდეთ: ენერგოსერვისის მომხმარებელთა ასოციაციები (ესმა), ანუ, ექსპერიმენტმა გაამართლა

ანა წიკლაური

წლების მანძილზე მოსახლეობას წარმოდგენა არ ჰქონდა რა ხდებოდა ენერგეტიკაში. ენერგოსექტორის რეფორმა ისე მოხდა, რომ არავის შეუწუხებია თავი საზოგადოების ინფორმირებისათვის. როგორც ჩანს, სწორედ ეს არაინფორმირებულობა გახდა მოსახლეობის მხრიდან პრობლემებისა და საერთო უნდობლობის მიზეზი. ელექტროენერგეტიკის განვითარების პროცესში საზოგადოების ჩართვა და სექტორის გამჭვირვალე მართვა ერთადერთი გამოსავალია უნდობლობის აღდგენისა და ჯანსაღი თანამშრომლობის პრინციპების დანერგვისათვის. ამიტომ, პროექტის "ადგილობრივი პოტენციალისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდა ენერგეტიკის სექტორის მართვის გაუმჯობესების მიზნით" ფარგლებში, ექსპერიმენტის სახით ე.წ. ესმების (ენერგოსერვისის მომხმარებელთა ასოციაცია) ჩამოყალიბება დაიწყო. ესმები ჩვეულებრივი, რიგითი მოქალაქეებისაგან შექმნილი პატარა კავშირებია, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე ეცნობიან და, შეძლებისდაგვარად, აგვარებენ საკუთარ პრობლემებს. პრობლემები კი ბევრია: ელემენტარული ტექნიკური გაუმართაობები, თელასის სერვისის პირობები და ბიზნეს-ცენტრის თანამშრომლებისა და ტექნიკოსების არაკეთილსინდისიერება, მოსახლეობის დაბალი მოქალაქეობრივი ცნობიერება და ტოტალური გაჭირვება....

ლუბა პატარაია ნაძალადევის რაიონის ესმა-ს ერთ-ერთი ლიდერია და ამ ინიციატივის თანამონაწილე 2004 წლის ოქტომბრიდან არის. ლუბა პატარაია არსებული წინააღმდეგობების შესახებ დაუფარავად საუბრობს და იმასაც ღიად აცხადებს, რომ პრობლემები მართლაც ბევრია: გარე განათება, ლიფტის შახტიდან "ლევად" გაყვანილი ხაზები, სარდაფებიდან დატაცებული ელექტროენერგია, უსამართლოდ დარიცხული დავალიანებები და ა.შ.

ადგილობრივ დონეზე პატარაია ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად ქარხნის კაბელს ასახელებს. მისი თქმით, კაბელი, რომელიც ქარხანას ეკუთვნის, დაზიანებულია და დაუყოვნებლივ გამოცვლას საჭიროებს, მაგრამ ქარხნის ხელმძღვანელობა "თელასს" კაბელის გამოცვლის უფლებას არ აძლევს. დაზიანებული კაბელი კი მოსახლეობას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. "ზამთრის პერიოდში ეს კაბელები ძალიან ხშირად სკდება. მის შეკეთებას კი ძალიან დიდი დრო ჭირდება. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ 15 დღე უშუქოდ, სიბნელეში ვისხედით," - იხსნებს პატარაია.

ზოგ უბნებში კვლავ პრობლემად რჩება "თელასის" ბიზნეს-ცენტრებისა და მოსახლეობის ურთიერთობა. ჩვენთან საუბარში პატარაიამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ადგილობრივი ცენტრის თანამშრომლები ძვლებურად არაფრად აგდებენ მოსახლეობას. "ჩემს ერთ-ერთ უბნელს, რომელსაც უსამართლო დავალიანება ჩამოეწერა, რომ არ გავყოლოდი და ის სია არ მეჩვენებინა, ყურადღებასაც კი არ მიაქცევდნენ, ვალის ჩამოწერაზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია", - განაცხადა პატარაიამ.

ესმას რამდენიმეთვიანი მუშაობის განმავლობაში ნაძალადევის რაიონში გარკვეული მიღწევებიც აქვს. კერძოდ, ლუბა პატარაიამ სემეკ-თან დამოუკიდებლად არსებული მომხმარბელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის დახმარებით უსამართლოდ დარიცხული ასობით ლარის ოდენობის დავალიანება ჩამოიწერა. თავის პრობლემასთან ერთად ესმას წარმომადგენელი მეზობლებსაც დაეხმარა და ოცამდე ადამიანი არასწორად დარიცხული დავალიანებისგან გაათავისუფლა. "მრიცხველების დაყენების შემდეგ, ამ ტერიტორიის მოსახლეობას ტრიკოტაჟის ქარხნის ვალი დაგვაწერეს. ჩვენ ამ ვალის გადაანგარიშება მოვითხოვეთ, რაც ჩვენთვის უფრო უარესი შედეგით დასრულდა - გადაიანგარიშეს და ვალების ჩამოწერის მაგივრად, ვისაც არ ჰქონდა, ვალი მათაც დაარიცხეს. მივაკითხეთ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს და მისი დახმარებით ამ ეტაპზე დავალიანებისგან იმ ადამიანების გათავისუფლება მაინც შევძელით, ვისაც ეს თანხა მეორედ გადაანგარიშებისას დაარიცხეს", - განმარტავს პატარაია. მისივე თქმით, ამ ფაქტის შემდეგ უბნელების ნდობა გაცილებით გაიზარდა. თუმცა, ჯერჯერობით, ზოგიერთი მეზობელი და უბნელი ესმას საქმიანობას მაინც ეჭვის თვალით უყურებს. "ეს გასაგებიცაა, რაიმე პრობლემის მოგვარების მეტი პრეცენდენტი უნდა შეიქმნას, რომ უფრო მეტმა გაგვიცნოს და მეტი ნდობა მოვიპოვოთ", - განაცხდა ჩვენთან საუბარში პატარაიამ.

ეს მხოლოდ ერთი უბნის ესმას წარმომადგენლის კონკრეტული ისტორიაა. ამჯერად, ენერგოსერვისის მომხმარებელთა ასოციაციები თბილისის ექვს უბანში მუშაობენ. პრობლემები და მიღწევები ყველგან დაახლოებით ერთნაირია.

ყველაფერი კი ასე დაიწყო: პროექტის "ენერგეტიკის სექტორის მართვის გაუმჯობესების მიზნით ადგილობრივი პოტენციალისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდა" განხორციელება 2003 წლის ნოემბრიდან დაიწყო. პროექტს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ("კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგნიზაციების ქსელი" (CENN), "მწვანე ალტერნატივა" და "ეკოხედვა") ახორციელებს. პროექტის მიზანი საქართველოს ენერგოსექტორში მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვაა. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა მომხდარიყო საზოგადოების მობილიზაცია ადგილობრივ დონეზე, რაც საშუალებას მისცემდა მოქალაქეთა ჯგუფებს, ერთის მხრივ, დაეცვათ საკუთარი უფლებები კონსტრუქციული ზეწოლით ქვევიდან ზევით, მეორეს მხრივ კი, გაეზარდათ მოქალაქეთა პასუხისმგებლობა და მათი მოვალეობის გრძნობა საზოგადოების მიმართ. ერთი სიტყვით, მოქალაქეთა აქტიურობა ისეთ დონემდე უნდა გაზრდილიყო, რომ საზოგადოებას შეძლებოდა ყველა დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა. პროექტის ხელმძღვანელები ვარაუდობდნენ, რომ ასეთი თანამშრომლობა საზოგადოების აქტიურობას გაზრდიდა და გააუმჯობესებდა მართვას საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სექტორში. ენერგეტიკაში შექმნილი მდგომარეობისა და მოსახლეობის არაინფორმირებულობის გამო, ელექტრონერეგეტიკის მართვაში საზოგადოების ჩართვა გადაუვალი იყო, ამიტომ პროექტის "ადგილობრივი პოტენციალისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდა ენერგეტიკის სექტორის მართვის გაუმჯობესების მიზნით" ფარგლებში ელექტროენერგეტიკის მართვის გასაუმჯობესებლად და სექტორში საზოგადოების ჩართვის მიზნით ექსპერიმენტის სახით ე.წ. ესმების (ენერგოსერვისის მომხმარებელთა ასოციაცია) ჩამოყალიბება დაიწყო. ესმები ადგილობრივი კადრებით დაკომპლექტებული პატარ-პატარა წარმომადგენლობებია, რომლებიც კოალიციის დახმარებით ადგილზე ეცნობიან და აგვარებენ საკუთარ პრობლემებს. ექსპერიმენტული ასოციაციები თბილისის ექვს უბანში მოქმედებენ. "თავდაპირველად, სანამ ლიდერებს აღმოვაჩენდით, მართლაც ძალიან გაგვიჭირდა. ჩვენ ვეძებდით კეთლსინდისიერ და აქტიურ ადამიანებს. ამ პროცესმა ექვსი თვე წაიღო, თუმცა, უკვე არაერთხელ დავრწმუნდი, რომ ამდენი დროის ხარჯვად ნამდვილად ღირდა. ესმების წარმომადგენლები ისეთი აქტიურები არიან, უკვე ისე გაერკვნენ სიტუაციაში, რომ ძალიან კარგად იციან რა უნდათ. ჩვენ, უბრალოდ, მათ სურვილების განხორციელებაში ვეხმარებით ტრეინინგებით, სემინარებით და რეკომენდაციებით", - იხსნენებს CENN-ის აღმასრულებელი დირექტორი ნანა ჯანაშია.

აქტიური, კეთილსინდისიერი ლიდერებისა და უბნების პარალელურ რეჟიმში შერჩევა მობილიზატორთა ორმა ჯგუფმა პროექტის ამოქმედებიდან რამდენიმე თვეში დაიწყო. ელექტროსერვისის მომხმარებელთა ასოციაციის (ესმა) წევრებად საზოგადოების აქტიურ მოქალაქეებს, ენთუზიაზმით აღსავსე ადამიანებს ირჩევდნენ. გაწეული საქმიანობის უკეთ წარმოსაჩენად უბნები ორ ტიპად დაიყო - "კარგი გადამხდელი" და "ცუდი გადამხდელი". "კარგი გადამხდელი" უბნებია: ნუცუბიძე, დიდუბე და ვარკეთილი, "ცუდი გადამხდელი" უბნებია: ნაძალადევი, ავლაბარი და ოქროს უბანი. უბნების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა თავშეყრის ადგილების სიმრავლე, ერთობლივი ქმედებების გამოცდილების არსებობა, ვთქვათ, რამდენად მოვლილია ეზო და ა.შ

ექვსთვიანი შესარჩევი პერიოდის დასრულების შემდეგ, მიმდინარე წლის სექტემბრიდან თბილისის ექვს უბანში ელექტროსერვისის მომხმარებელთა ასოციაციები ამოქმედდა. ესმების ხელმძღვანელების შერჩევაში მობილიზატორებს სახლმმართველობებიდან მამასახლისების, ამხანაგობების თავმჯდომარეებისა და აქტიური ადამიანების შესახებ მიღებული ინფორმაცია დაეხმარათ. გასაუბრებისა და სპეციალური ანკეტების შევსების შედეგად რამდენიმე ათეული კანდიდატიდან საბოლოოდ 12 ადამიანი შეირჩა, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მუშაობენ შესაბამის უბანში არსებული ელექტროენერგიის სფეროში არსებულ პრობლემებზე.

ესმებს მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაში არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეხმარება. ესმები უზრუნველყოფილები არიან ცხელი ხაზით, რაც საშუალებას აძლევს მომხამრებელს აუცილებლობის შემთხვევაში მიაწოდოს, ან მიიღოს მათგან ინფორმაცია ენერგოსექტორში მისთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით. ესმების სამეთვალყურეო მექანიმზად ჩამოყალიბების მიზნით პროექტი ორგანიზებას უკეთებს რეგულარულ შეხვედრებს ესმას ლიდერებს, გამოჩენილ სახელწმიფო მოღვაწეებს, კერძო კომპანიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის.

ესმას ლიდერები ძირითადად, მეზობლების, ახლობლების და საკუთარი უბნელების ირგვლივ წარსებულ პრობლემებზე მუშაობენ. იმისათვის, რომ ინფორმაცია უფრო ფართო წრიდან მიიღონ, ერთ-ერთ რაიონში, კერძოდ, დიდუბეში საცდელად საინფორმაციო ყუთიც დაკიდეს სკოლაში, ამ ინიციატივამ იმდენად გაამართლა, რომ ასეთივე ყუთების დაკიდებას დანარჩენი ესმები თავიანთი უბნების სკოლებშიც გეგმავენ. პროექტის ფარგლებში ესმას წარმომადგენლებისა და მოსახლეობის შეკრების საკითხზეც იზრუნეს. ამჯერად, უკვე დასრულდა ნუცუბიძის, ავლაბრის, ვარკეთილისა და დიდუბის ოფისების რემონტი. დანარჩენ რაიონებში ოფისები შეკეთების პროცესშია. ერთადერთი უბანი, სადაც ოფისისთვის ოთახის მოძებნა ვერ მოხერხდა ნაძალადევის რაიონია. აღსანიშნავია, რომ ოფისები თვითონ ესმას წევრებმა უსასყიდლოდ მოიპოვეს თავიანთ უბნებში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტის დასრულების შემდეგაც ესმებს შეკრებისა და მუშაობის ადგილები ისევ ექნებათ. ამ ეტაპზე ესმებს არანაირი იურიდიული სტატუსი არ გააჩნიათ, ესმას წარმომადგენლები არც ხელფასს იღებენ აქტიურობისთვის, ისინი ენთუზიაზმზე მუშაობენ. პროექტი მხოლოდ ტრანსპორტირების და სხვა მინიმალურ ხარჯებს ანაზღაურებს.

მობილიზატორები, ამ ეტაპზე მიღწეული შედგებით კმაყოფილები არიან, უფრო მეტიც, მათი განცხადებით, ესმების ჩამოყალიბების სურვილით მობილიზატორებს სხვა უბნებიდანაც, კერძოდ, ჩუღურეთიდან და მეტრომშენის დასახლებიდან დაუკავშირდნენ და კონსულტაციებიც ითხოვეს. CENN-ის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ჯანაშიას განმარტებით, დამატებითი ესმები მომავალი წლის მაისამდე, ანუ პროექტის დამთავრებამდე (პროექტი 18 თვიანია და 2005 წლის აპრილში მთავრდება) ვერ შეიქმნება. ამიტომ დაინტერესებულ უბნებს პროცესში ჩართვა და მუშაობის დაწყება არსებული ესმების ბაზაზე შეუძლიათ. თუმცა, კოალიციის წარმოამდგენლები იმედოვნებენ, რომ პროექტის სავარაუდოდ ერთი წლით გახანგრძლივებას მაინც მოახერხებენ. ამის აუცილბელობას კი ასე ხსნიან: "არ გვინდა, რომ ამ პროექტის წყვეტა მოხდეს, იმიტომ რომ, თუ პროექტი შეწყდება, ესმებიც მაშინვე დაიშლებიან. ესმები ჯერ ისე მომძლავრებულები არ არიან, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ მუშაობის გაგრძელება. მათ მხარადასაჭერად ერთი წელი გვჭირდება, მერე თვითონვე გააგრძელებენ ფუნქციონირებას".

პროექტის გახანგრძლივების შემთხვევაში, ესმების გაფართოების ორი ვერსია არსებობს. ერთი - სხვა უბნებში დამატებით შეიქმნას ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციები, და მეორე, მოხდეს არსებული ესმების გაფართოება და მათი ქსელური განვითარება.

ცნობისთვის, როგორც CENN-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, ესმების შექმნის მიზეზი იყო არა მხოლოდ ენერგეტიკის პრობლემების მოგვარება, არამედ, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, საერთო ქონებაზე საზოგადოების პასუხისმგებლობის შეგრძნების ამაღლება. "ენერგეტიკა იმიტომ ავირჩიეთ და აქედან იმიტომ დავიწყეთ, რომ ეს ერთ-ერთი უმწვავესი სექტორია. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს წამოწყება და ექსპერიმენტი ისეთი ეფექტური იქნება, რომ საზოგადოება გააქტიურდება და მსგავსი გაერთიანებები სხვა პრობლემების მიმართებითაც შეიქმნება. მაგალითად, ნაგავი, წყალი და ა.შ. ანუ ეს ასოციაციები დაახლოებით სახლმმართველობების სახეს მიიღებენ."

ერთი სიტყვით, პირველ ეტაპზე ესმების ექსპერიმენტმა ასე თუ ისე გაამართლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ესმას შექმნის მექანიზმი ძალიან მარტივია, პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ესმას მოდელი თბილისის სხვა რაიონებში და მთლიანად საქართველოში დაინერგება. და რაც მნიშვნელოვანია, ეს მოხდება არა მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროში, არამედ სხვა კომუნალური საკითხების მიმართულებითაც.

თუ გაქვთ სურვილი მეტი შეიტყოთ ესმებისა და პროექტის შესახებ ეწვიეთ ვებ- გვერდს : http://energy.cenn.org ან დაგვირეკეთ ტელეფონებზე: 75 19 03 ან 75 19 04.

Caucasus Environmental NGO Network CENN
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი

მწვანე ალტერნატივა

ეკოხედვა

ელექტროსერვისის მომხმარებელთა ასოციაცია

USAID

კომპანიებისა და ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

საახალწლო საჩუქრები

Ritter SPORT
Confetteria Raffaello
FERRERO ROCHER

თუ გსურთ ღირსეული საახალწლო საჩუქარი გაუკეთოთ თქვენს კოლეგებს, მეგობრებსა და ახლობლებს, დაგვიკავშირდით და ჩვენ ადგილზე მოგაწვდით კომპანიების ფერერო (FERRERO) და რიტერ სპორტი (Ritter SPORT) უმაღლესი ხარისხის შოკოლადის პროდუქციას.

სადისტრიბუციო კომპანია "სიესტა"
ტელეფონი: ოფისი: 53 69 04
893 91 35 41
899 31 98 31
ფაქსი: 53 71 16
ელ-ფოსტა-nsimonova@siesta.ge

სერტიფიცირებულია

უდიდესი კატასტროფა

2004 წლის დასასრული, სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სტიქიური უბედურებით აღინიშნა. კვირას ინდოეთის ოკეანის აუზში მომხდარმა უძლიერესმა მიწისძვრამ და თანმდევმა ცუნამმა, რეგიონის კუნძულებს აურაცხელი მსხვერპლი და ნგრევა მოუტანა. მართალია, დაღუპულთა რაოდენობა ჯერ კიდევ ზუსტდება, მაგრამ უკვე დადგენილი ციფრებით (80 ათასი დაღუპული და ეს რიცხვი სავარაუდოდ, კიდევ გაიზრდება) შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მოვლენა უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დიდი კატასტროფა იყო.

ყველაზე მეტად ინდონეზია დაზარალდა - ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ შეუჯამებელი მონაცემებით 32,5 ათასი ადამიანია დაღუპული. ინდონეზიის პროვინცია აჩეხი, რომელიც კუნძულ სუმატრას ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს, ყველაზე ახლოს იყო ეპიცენტრთან, შესაბამისად ყველაზე მეტადაც დაზიანდა. პროვინციის ცენტრ ბანდა აჩეხის ქუჩები ჯერ კიდევ დაუმარხავი გვამებითაა მოფენილი. სურსათისა და სასმელი წყლის მარაგები თითქმის ამოწურულია. კუნძულის სამხრეთისკენ მიმავალი გზები გადარჩენილი ლტოლვილებითაა გავსებული.

სტიქიას გადარჩენილებს შესაძლოა, სხვა უბედურება - ეპიდემია დაემუქროთ, რომელიც, წინასწარი პროგნოზებით, არანაკლებ მსხვერპლს გამოიწვევს.

სააგენტო "იტარ-ტასი" იტყობინება, რომ ინდონეზიაში დაღუპულთა რეალური რიცხვი შესაძლოა, ორჯერ მეტი იყოს.

ასევე დიდი ზიანი მიადგა შრი-ლანკას, 21,7 ათასი დაღუპული. მსხვერპლის მიხედვით მესამე ადგილი უკავია ინდოეთს - იქ ოფიციალური მონაცემებით, 12,4 ათასი ადამიანი დაიღუპა. ასევე ათასობით ადამიანი დაიღუპა ტაილანდში, მალაიზიასა და ინდოეთის ოკეანეში მდებარე სხვა კუნძულებზე.

დაღუპულთა შორის მრავლად არიან უცხოელი ტურისტებიც. მათ შორის მეტ-ნაკლებად ცნობილი ადამიანები და მათი ახლობლებიც მრავლად იყვნენ.

როგორც რუსული რადიოსადგური "ეხო მოსკვი" იუწყება, ბრიტანელი ფოტოგრაფი საიმონ ატლი, რომელიც სამხრეთ ტაილანდში თავის სახელოვან თანამგზავრთან, ჩეხ სუპერმოდელთან პეტრა ნემკოვასთან ერთად ისვენებდა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ნემკოვა სტიქიას გადაურჩა, თუმცა მძიმე ტრავმები მიიღო. თვითმხილველთა თქმით, ის 8 საათი ებრძოდა ტალღებს. ტაილანდში მეუღლესთან ერთად ისვენებდა შვედი სამთო მოთხილამურე, მსოფლიოს და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ინგემარ სენმარკი. ის სასწაულებრივ გადაურჩა დაღუპვას.

ფჰუკეტში უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ ავსტრიელი რაგბისტი ტროი ბროდბრიჯი და მისი ახალგაზრდა ცოლი. ისინი ტროპიკებში "თაფლობის თვეს" ატარებდნენ.

სტიქიას სასწაულით გადარჩნენ მალდივის კუნძულებზე დასასვენებლად მყოფი იტალიელი ფეხბურთელები ფილიპო ინძაგი ("მილანი"), პაოლო მალდინი ("მილანი") და ჯანლუკა ძამბროტა ("იუვენტუსი").

თუმცა, ყველაზე ცნობილი დაღუპულთა შორის ტაილანდელი პრინცი იყო. ფჰუკეტში ტაილანდის მეფის შვილიშვილი პუმი ჟენსენი დაიღუპა. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ცუნამის დროს ის წყლის თხილამურებით სრიალებდა.

უკანასკნელი ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა. სტიქიას გადარჩენილებს შესაძლოა, სხვა უბედურება - ეპიდემია დაემუქროთ, რომელიც, წინასწარი პროგნოზებით, არანაკლებ მსხვერპლს გამოიწვევს. საერთო ჯამში კი, ეკონომიკურმა ზარალმა 13 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა.

24 საათი

არიელ შარონი - ყველაზე მდიდარი პრემიერი ისრაელის ისტორიაში

ისრაელში გავრცელებული აზრის მიუხედავად, ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მდიდარი პრემიერ-მინისტრი ის არ არის, ვინც უკვე იმყოფებოდა ამ თანამდებობაზე და ამჟამად ბიზნესში "ფულს შოულობს". ისრაელის გაზეთი "ჰაარეცი" წერს, რომ ყველაზე მდიდარი პრემიერი სულაც არ არის ეჰუდ ბარაქი (პრემიერი 1999-2001 წლებში), რომელმაც მილიონები გააკეთა კონსალტინგითა და ლექციების კითხვით, აგრეთვე აიშენა მდიდრული სახლი, არც ბენიამინ ნეთანიაჰუ (პრემიერი 1996-1999 წლებში, ამჟამად ფინანსთა მინისტრი), მსოფლიოს ზოგიერთ ყველაზე მდიდარ ებრაელთან დაახლოებული პირი, რომელიც ტექნოლოგიური კომპანიების კონსულტაციას ეწეოდა. აღმოჩნდა, რომ ისრაელის ისტორიაში ყველაზე მდიდარი პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ამჟამინდელი თავმჯდომარე არიელ შარონია, რომელიც პოლიტიკაში მოსვლამდე კფარ მალალელი (ადგილი ისრაელში) ფერმერი იყო. გაზეთი "ჰაარეცის" შეფასებით, პრემიერის ძირითადი აქტივი - რანჩო "სიკამორი" - დღეისათვის 50 მილიონი შეკელი (11,3 მილიონი დოლარი) ღირს. გარდა ამისა, 1970-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც შარონმა ეს რანჩო შეიძინა, "სიკამორი" მას 500 ათასი შეკელი დაუჯდა. 30 წლის შემდეგ მისი ღირებულება ჯადოსნურად გაიზარდა, წერს გაზეთი. "სიკამორი" მხოლოდ რანჩო არ არის, 400 ჰექტარი მიწით, განვითარებული ინფრასტრუქტურით, სამი საცხოვრებელი სახლითა და მრავალრიცხოვანი დამხმარე ნაგებობებით.

ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მდიდარი პრემიერ-მინისტრი ის არ არის, ვინც უკვე იმყოფებოდა ამ თანამდებობაზე და ამჟამად ბიზნესში "ფულს შოულობს".

ეს რანჩო ასოცირდება არიელ შარონთან, როგორც ფერმერთან, მეომართან, ნამდვილ ისრაელელთან. ხალხის თვალში შარონი და "სიკამორი" ერთმანეთთან იდენტიფიცირდება. ყოველ პარასკევს ამ ფერმაში ისრაელის პრემიერთან დაახლოებული პირები იკრიბებიან და მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს განიხილავენ. ამ ერთგვარმა "ახლობელთა საბჭომ" მეტსახელიც კი მიიღო - "ფორუმი ფერმაში". შემთხვევითი არ არის, რომ პალესტინელები ცდილობდნენ რაკეტის შექმნას, რომელიც შეძლებდა ცნობილი რანჩო-სიმბოლოს ლიკვიდაციას. შარონის საკუთრებაშია აგრეთვე უძრავი ქონება კფარ მალალაში და სახლი ძველ იერუსალიმში. ეს შენობები საკმაოდ ძვირად არის შეფასებული, პირველ რიგში იმიტომ, რომ მათში პრემიერ-მინისტრი ცხოვრობდა. ხალხი სწორედ ამ ფაქტის გამო მზად არის, მათ რეალურ ღირებულებასთან ერთად დამატებით 20-დან 100 პროცენტამდე გადაიხადოს.

24 საათი

მოკლედ

რამზან კადიროვს რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭეს

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდება მიანიჭა რამზან კადიროვს. პრეზიდენტმა შესაბამის ბრძანებულებას 29 დეკემბერს მოაწერა ხელი, სადაც ნათქვამია, რომ კადიროვს გმირის წოდება სამსახურებრივი მოვალეობის დროს გამოჩენილი გმირობისა და მამაცობისათვის მიენიჭა.

მანამდე რუსეთის გმირის წოდება რამზან კადიროვის მამას, ჩეჩნეთის პრეზიდენტს ახმად კადიროვს უბოძეს, თუმცა სიკვდილის შემდეგ. ახმად კადიროვი ამა წლის 9 მაისს მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაიღუპა გროზნოში, "დინამოს" სტადიონზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებული ცერემონიის დროს. სტადიონზე დამონტაჟებულმა ბომბმა სულ შვიდი ადამიანი იმსხვერპლა, სამოც კაცზე მეტი დაიჭრა. ოცზე მეტი დაზარალებული ჰოსპიტალში მოათავსეს, მათ შორის - ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთის ჯარების გაერთიანებული დაჯგუფების სარდალი ვალერი ბარანოვი. იმ პერიოდში რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის პრეზიდენტის (მამამისის) უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი იყო. ახმად კადიროვის დაღუპვიდან მეორე დღეს, 10 მაისს რამზანი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მთავრობის ვიცე-პრემიერად დანიშნეს. რამდენიმე თვეში მოსკოვის ხელისუფლებამ ახმად კადიროვის საპატივსაცემოდ სამხრეთ ბუტოვოს რაიონში ერთ-ერთ ქუჩას მისი სახელი დაარქვა, რამაც რუსების გარკვეული ნაწილის პროტესტი გამოიწვია.

რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის მთავრობაში პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზეა და რესპუბლიკის ძალოვან სტრუქტურებს კურირებს. გარდა მაგისა, რამზანი სამხრეთ ფედერალურ ოლქში რუსეთის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის დმიტრი კოზაკის მრჩეველია, ბანდიტიზმთან და რელიგიურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის კოორდინაციის საკითხებში. მრავალი დამკვირვებლის აზრით, 28 წლის რამზან კადიროვი კრემლის სრული ნდობით სარგებლობს და მამის პოლიტიკური მემკვიდრე მხოლოდ ასაკის გამო ვერ გახდა. ჩეჩნეთის კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტობის კანდიდატის მინიმალური ასაკი 30 წელია. ნოემბერში რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ მზად იყო საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენი სეპარატისტების წინააღმდეგ საომარი მოქმედებებისთვის. "ტერორისტები ბუნაგშივე განადგურდებიან და რუსეთის გარშემო თავიანთ ბუდეებს არ გააკეთებინებენ. თუ პანკისში ტერორისტების ლიკვიდაციის შესახებ ბრძანება მოვა, ის დაუყოვნებლივ შესრულდება", - განუცხადა რამზან კადიროვმა მაშინ სააგენტო "ინტერფაქსს".

მოსახლეობის რაოდენობის ამჟამინდელი და სამომავლო სტატისტიკა

აშშ-ს მოსახლეობის აღწერის ბიურომ 2004 წლის სამუშაო შედეგები გამოქვეყნა. ბიუროს მონაცემების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის რაოდენობა 2004 წელს 3 მლნ მცხოვრებით გაიზარდა. საყოველთაო აღწერის თანახმად, ამჟამად მოსახლეობის რაოდენობა 295 160 000 კაცს აჭარბებს. გასულ წელთან შედარებით იგი 1 პროცენტით გაიზარდა. სტატისტიკური მონაცემებით, ყოველ 8 წამში იბადება კიდევ ერთი მოქალაქე, ხოლო ყოველ 13 წამში კვდება ერთი. აშშ-ს ნატურალიზაციისა და იმიგრაციის საინფორმაციო სამსახურის ცნობებით კი, ქვეყანაში საცხოვრებლად დარჩენის მიზნით ყოველ 26 წამში ჩადის იმიგრანტი. ამდენად, ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა ყოველ 12 წამში იზრდება.

აშშ-საგან განსხვავებით სხვა ვითარებაა რუსეთსა და უკრაინაში. ექსპერტთა თქმით, თუ რუსეთის მოსახლეობის რაოდენობა 2002 წელს 145 მლნ მცხოვრებით განისაზღვრებოდა, 2025 წლისათვის ეს რიცხვი შემცირდება 136 მლნ-მდე. თუმცა, კლების ტენდენცია არ შეწყდება 2050 წლისთვის, რადგან ამ დროს რუსეთის მოსახლეობის რაოდენობა, სავარაუდოდ, 118 მლნ კაცი იქნება. 2050 წლისათვის, ექსპერტთა შეფასებით, უკრაინის მოსახლეობის რაოდენობის კლების ტენდენციას უნდა ველოდოთ, რადგან ამჟამინდელი 48 მლნ მცხოვრების ნაცვლად მოსახლეობის ოდენობა 38 მლნ იქნება.

იაპონიის საიმპერატორო დინასტიის ბედი ათ ბრძენკაცს მიანდეს

იაპონიის მთავრობა ათი აღიარებული იაპონელი ინტელექტუალისგან სპეციალურ კომიტეტს აყალიბებს, რომელიც ქვეყნის საიმპერატორო ტახტის მემკვიდრეობის შესახებ არსებულ კანონს განიხილავს და გააანალიზებს, რამდენად მიზანშეწონილია იმპერატორის ტახტზე ქალის ასვლა.

იმპერატორი აკიჰიტო ქვეყნის 125-ე მმართველია და იმ დინასტიური ხაზის გამგრძელებელი, რომელსაც ქრისტეშობამდე იმპერატორმა ძიმუმ დაახლოებით 660 წელს საფუძველი ჩაუყარა. იაპონიის მემკვიდრეობითი მონარქია მსოფლიოში დღეს არსებულ მონარქიებს შორის ყველაზე უძველესად ითვლება. აქედან გამომდინარე, იაპონელები საკმაოდ განიცდიან, რომ მან არსებობა არ შეწყვიტოს. ქვეყნის საზოგადოებრიობა ძალზედ წუხს, რომ პრინც ნარუჰიტოს და პრინცესა მასაკოს ვაჟიშვილი არ ჰყავთ, რომელიც შემდგომში იმპერატორის ტახტს დაიკავებდა. დინასტიის შესანარჩუნებლად 2001 წელს გადაწყდა, 1947 წელს შემოღებული კანონისათვის (რომლის თანახმად იაპონიაში იმპერატორის ტახტი მემკვიდრეობით მხოლოდ მამაკაცური ხაზით გადადის) იმგვარად გადაეხედათ, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ტახტი ნარუჰიტოს ქალიშვილზე გადასულიყო.

24 საათი

ნოდარ ლადარიას სვეტი

"შეთქმულება" საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში

1989 წლის აპრილში, თბილისში დაწესებულმა კომენდანტის საათმა რამდენიმე დღით შეგვიქმნა მონოლითური საზოგადოების ილუზია. მაშინ საოცრად გააქტიურდა მისვლა-მოსვლა და შეკრებები მეგობრებისა და ნაცნობების სახლებში. ემოციური შოკი ნელ-ნელა პოულობდა გამოსავალს გაუთავებელი საუბრებით. სწორედ იმ დღეებში, ერთი ჩემი ნაცნობის ნაცნობის სახლში ვნახე პირველად ზურაბ ჟვანია. მაშინ იმდენ ვინმეს ვხედავდით, ნამდვილად არ დამამახსოვრდებოდა, რომ არა ერთი გარემოება, რომელმაც სამუდამოდ განსაზღვრა ჩემი მიდგომა ამ პოლიტიკოსის სიტყვებისა და საქმეების მიმართ, ჩემი უჭკნობი პატივისცემა მისდამი...

ნაცვლად იმ დღეებში გაბატონებული პათეტიკური მონოლოგებისა, ზურაბ ჟვანიამ მოვლენათა ცივი ანალიზი შემოგვთავაზა. არა მხოლოდ ცივი, არამედ გარკვეული ირონიით შეზავებულიც. გასაოცარი იყო: მაშინ ვიფიქრე, ასე ალბათ ოცი წლის შემდეგ თუ იქნება შესაძლებელი ფიქრი და ლაპარაკი-მეთქი. ადამიანურ გარემოში გამეფებული ემოციური დატვირთვისაგან ასეთი დისტანცირების უნარი არათუ იშვიათი, შეუძლებელიც მეგონა...

იქნებ სწორედ ეს უნარი დაგვეხმაროს ახლაც, როცა ქრისტიანული რელიგიის შინაარსში ჩახედული ადამიანისთვის ერთობ გაუგებრად დაიძაბა ვითარება საქართველოს საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესების გარშემო. არადა ეს დაძაბულობა ოდნავ დეტალური განხილვისას მართლაც იწვევს გაუგებრობის შეგრძნებას.

ვცადოთ გარკვევა. ერთი მხრივ, გვყავს თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის ოცდასამი სტუდენტი, რომლებმაც რამდენიმე მეტ-ნაკლებად მწვავე პრობლემა დასვეს და შესაბამისი წერილი გაზეთ "24 საათში" გამოაქვეყნეს. გვყავს ერთი დეკანოზი, ბასილ კობახიძე, რომელიც ამ პრობლემების შესახებ უკვე კარგა ხანია ხმამაღლა ლაპარაკობს. გვყავს ერთი მღვდელი, ზაზა თევზაძე, რომელმაც თავის დროზე ლიად დაუჭირა მხარი "ვარდების რევოლუციას". ამათ რეგულარულად ეხმიანება ქვემორე ხელისმომწერი, "24 საათის" პრეს-ომბუდსმენი, ნოდარ ლადარია.

ყოველივე ამას ეძლევა მეტად არაადეკვატური კვალიფიკაცია: "ანტიეკლესიური გამოხტომები", "ეკლესიის დასანგრევად გამიზნული გეგმაზომიერი ქმედება", "შეთქმულება პატრიარქის წინააღმდეგ" და ა. შ. ბოლოს და ბოლოს, ვინ "ებრძვის" მართლმადიდებელ ეკლესიას?

დეკანოზი ბასილ კობახიძე — მისი პათოსი, ძირითადად, მხილებითია. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ადამიანი, ვინც წლების განმავლობაში არ ან ვერ ცვლის ბრძოლის ტაქტიკას, უფრო სწორად კი არანაირი ტაქტიკა არ გააჩნია, შეძლებს რომელიმე დაჯგუფების ლიდერობას. როგორც ეტყობა, იგი დისიდენტის კლასიკური სახეა.

მღვდელი ზაზა თევზაძე — ეს საერთოდ არაფერს ამბობს. უბრალოდ, ქრისტესმიერ ძმებს მისი ფსიქოტიპი ეუცხოებათ.

ნოდარ ლადარია — მართალია მას მხილების გარდა ქადაგებაც ეხერხება, ნეიტრალიზებას ძალიან ადვილად ექვემდებარება: საკმარისია მიიღონ ზომები, რომ მისი ტექსტი გაზეთის ფურცლებზე დარჩეს და არ შეაღწიოს ელექტრონულ მედიაში. თვით ავტორს, როგორც ეტყობა, საკუთარი სტატიებისგან მიღებული შემოქმედებითი იმპულსი აკმაყოფილებს და ტელეკამერების წინ ისევ გია მაჩაბლის გადაცემისთვის დამახასიათებელი ინტელექტუალური განწყობა ურჩევნია.

რაც შეეხება სტუდენტებს, მათი შეფერხება სულ ადვილად შეიძლებოდა მშვიდი, რამდენიმე ეტაპის მქონე დიალოგის გზით, რომელიც გასროლილ ქვას უხმაუროდ მოუძებნიდა დასავარდნად უსაფრთხო ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქოში ამისთვის ნამდვილად არ აკლიათ ოსტატობა, ტემპერატურის დაკლება არ ისურვეს და არჩიეს ხმამაღლა ეყვირათ, მგელი, მგელიო. ამ ყვირილს ორმაგი დატვირთვა აქვს: ჯერ ერთი, საშიშროების წინაშე გაფრთხილებაა, მეორეც, ნამდვილ მგელზე არანაკლებ უჩქროლებს გულს და აშინებს. ხოლო როცა ნამდვილი მგლის არსებობა დაუზუსტებელია, მხოლოდ მეორე ფუნქცია რჩება.

ამ დროს ადვილად იქმნება პირობა, რომ ასპარეზზე გამოვიდნენ "დამცველები". ვნახოთ, ვინ არიან.

კობა დავითაშვილი — ერთობ მოულოდნელად მოგვევლინა საეკლესიო საქმეების ექსპერტად. აქამდე, სანამ დღე და ღამე თავისუფლების ინსტიტუტში იჯდა, მისი პროფესიული სფეროს გარეთ განსწავლულობა სრულიად ამოიწურებოდა ფილმ "გიორგი სააკაძის" ორივე სერიის ზეპირად ცოდნით.

ზვიად ძიძიგური — "გვერდით მდგომის" კლასიკური სახეა, ვერასოდეს ვერაფერს იზამს დამოუკიდებლად. საერთოდ, ამ წყვილის საეკლესიო გამოცდილებას სრულიად ადეკვატურად ასახავს ერთი ჭორი: მათ მიერ უკრაინაში წაღებული ხატები სინამდვილეში დონეცკის კი არა, მოსკოვში მდებარე დონის ("დონსკოი") მონასტრიდან იყო მოპარული. პოლიტიკური მოსაზრებებით დონეცკში ამას არ შეიმჩნევდნენ, ამიტომ ჭეშმარიტების დადგენა დაგვიანებულია, მაგრამ საჭიროც არაა.

გიორგი ანდრიაძე — საპატრიარქოს საპარლამენტო მდივნად ყოფნისას სემინარიის მეორე კურსიდან გარიცხული ეს ყმაწვილი ძალიან გვიან მიხვდა, რომ ხავერდის კოსტუმით საჯარო გამოჩენა სასაცილოა. სრულიად წარმოუდგენელია როგორც რომელიმე პოლიტიკური მოძრაობის დამოუკიდებელი ლიდერი. დიდი-დიდი ვიტრინათა მსხვრევის მობილურ ჯგუფს უხელმძღვანელოს.

გამყრელიძე-შაშიაშვილ-ბათიაშვილი — აქაც გაუგებარია, ეყოფა თუ არა მესამეს ცოდნა და შესაძლებლობა პირველი ორის კატეხიზაციისა და პოლიტიკური რეანიმაციისათვის. ერთში ფიქრია ჩიხრაძე უნდა დაეხმაროს, მეორეში კი ეროვნული უშიშროების სამსახური.

სადღეისოდ ასეთი დამცველები გამოუჩნდა მართლმადიდებლობას საქართველოში. მიუხედავად დაძაბულობის ცხადზე უცხადესი ხელოვნურობისა, შეთქმულებაზე საუბარი არ ნელდება. მას ერთნაირად აღვივებენ ისინი, ვინც ადასტურებს და ისინიც, ვინც უარყოფს. ამ უკანასკნელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც შემთხვევას არ ტოვებს, განაცხადოს, უნიკალური პატრიარქი გვყავსო. ეფექტი საპირისპიროა, რადგან პარანოიდალური გონებისათვის ასეთი სიხშირე თავისთავად გამაღიზიანებელია.

განვაგრძოთ ჩვენი გულცივი მსჯელობა. "შეთქმულებს", სულ მცირე, კანდიდატურა უნდა ჰყავდეთ. ასეთად ყველაზე ხშირად სახელდებიან: ფოთის მთავარეპისკოპოსი გრიგოლი, დმანისის ეპისკოპოსი ზენონი, დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი აბრაამი. პირველი ორი შეიძლება განუხილველად უკუუვაგდოთ — მათი შეუძლებლობა შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს. მიტროპოლიტი აბრაამის კანდიდატურის უსაფუძვლობაში დარწმუნებას კი გამადიდებელი შუშა მაინც სჭირდება. მიტროპოლიტი ევროპაში ერთმა კათოლიკურმა სემინარიამ შეიფარა: საწოლი, საჭმელი და ტელეფონით სარგებლობის შეზღუდული კვოტა. სინოდის ბოლო კრებაზე სწორედ ეს იყო დასახელებული დასავლეთ ევროპის ეპარქიის ყველაზე დიდ პრობლემად. გადაწყდა, რომ დახმარებისთვის ხელისუფლებას მიმართავენ (!) — როგორც ეტყობა, მიტროპოლიტს მალე "აირზენას" თვითმფრინავებით წელიწადში ორჯერ მოგზაურობის შესაძლებლობაც დაემატება. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც მეუფე აბრაამი აქტიურად ხვდებოდა ამა ქვეყნის ძლიერთ, ქალაქის მერთანაც დანიშნა ერთი შეხვედრა. ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რომელმაც ბოლო დროს პოლიტიკური შორსმჭვრეტელობის სასწაულები გვიჩვენა, მიტროპოლიტთან შეხვედრა გადაავიწყდა და მისაღებში ორმოცწუთიანი ლოდინის შემდეგ მაღალყოვლადუსამღვდელოესს შინ წასვლა მოუხდა...

რამდენიმე საგაზეთო სტატია, ორიოდე პრესკონფერენცია, სამი გაჭრილი კარტი — აქ კი ნამდვილად ამოიწურა "პროტესტანტთა" შესაძლებლობები. ამას ყველაზე კარგად საპატრიარქოში გრძნობენ, მაგრამ მაინც გაჰკივიან, მგელი, მგელიო. როგორც ეტყობა, ამ კივილის მეორე ფუნქციის გამო — ვიღაცის შეშინება სჭირდებათ. ვისი, გასაგებია. მაგრამ ვის სასარგებლოდ?

აქ ერთი წამით ამოტივტივდება ურბნელი მღვდელმთავრის, იობის ფიგურა, მაგრამ იმწამსვე ბინდ-ბუნდში ჩაიკარგება. ვერაფერი უძლებს ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, დანიელის მოკრძალებულ ბრწყინვალებას. მას შემდეგ, რაც შფოთის ტალღა აგორდა, მიტროპოლიტი დანიელი არც ერთხელ არ გამოჩენილა საჯაროდ. ის მშვიდად და მდუმარედ ეზომება საერთაშორისო და არასაერთაშორისო კონფერენციების დარბაზებს. საპატრიარქო ტახტზე ასვლის შემთხვევაში მას ორი მნიშვნელოვანი დასაყრდენი ეყოლება...

სამღვდელოებაში ერთი ღვიძლი ძმა — დეკანოზი ზურაბ ანთაძე — რადიკალური ფუნდამენტალიზმით გამორჩეული პიროვნება, რომელიც წლების განმავლობაში სასწაულით გადაურჩა სხვადასხვა თეოლოგიურ თუ ორგანიზაციულ სკანდალს ეკლესიაში, თუმცა ყოველ მათგანში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა.

მთავრობაში მეორე ღვიძლი ძმა — საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მერაბ ანთაძე — გავიხსენოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს შემდეგ სწორედ ეს სტრუქტურა იქცევა უკმაყოფილების სამიზნედ. კახა ბენდუქიძე თუმცა მასიური, მაინც უცხო სხეული იყო ჩვენი მძლეთამძლე ეროვნული მენტალობისთვის. საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზეც ეს მენტალობა უფრო ადვილად ბანტიანი გიტარის ტრფიალს, კოტე გაბაშვილს წარმოიდგენს, ვიდრე ემიგრანტული ქართულით მეტყველ მადამ კაშიას.

საინტერესოა, მაგრამ მთელ ამ დომხალში გამოიკვეთა უცნაური პარალელიზმი: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ორივე შექმნილმა ვითარებამ ერთგვარი ხილული განმარტოების მდგომარეობაში დააყენა.

როგორც ვხედავთ, შეთქმულება კი არა, ნამდვილი შექსპირული ტრაგედიაა, "მაკბეტის" თუ "რიჩარდ მესამის" ქართულად შერბილებული ვარიანტი. ეკლესიის დანგრევის გეგმა მართლაც სარეკლამო მიზნებით შეთხზული აბსურდია, მაგრამ როგორც სახარება გვასწავლის, ცული უკვე ხის ძირში დევს. ვინ აიღებს და ვინ მოიქნევს მას?

ჯერჯერობით ამის თქმა ჭირს. ერთი რამაა უეჭველი: ვინც ამას იზამს, ერთი თვისებით უნდა იყოს გამორჩეული, სახელდობრ, მიმდინარე მომენტის ემოციური მუხტისაგან დისტანცირების უნარით.

პრემიერმა დაპირება შეასრულა

როგორც თბილისის პრემიერი გვპირდებოდა, 29 დეკემბერს ქალაქის მთავრობამ 2005 წლის 100 მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი მიიღო. "მერიის ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მომავალი წლის ბიუჯეტი წინა წლის დასასრულს უკვე მზად არის", - თავს იწონებდნენ ქალაქის მთავრობის წარმომადგენლები. საკრებულო ახალ ბიუჯეტს, სავარაუდოდ, 4 იანვრისთვის დაამტკიცებს.

ნანა ქადაგიშვილი

2005 წელს თბილისს 414-მილიონიანი ბიუჯეტი ექნება. პრემიერის განმარტებით, ბიუჯეტის შემოსავლები საგადასახადო სამსახურების გააქტიურების შედეგად გაიზარდა. 100-მილიონიანი მატება ყველა სფეროს შეეხება, თუმცა რამდენიმე პრიორიტეტულ სფეროს დაფინანსება განსაკუთრებით ეზრდება; ესენია: გზები, რისთვისაც მომავალი წლის ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ამ თანხით 100 ქუჩის აღდგენა იგეგმება; ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება, რისთვისაც 9 669 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ამ თანხის ნაწილი ახალი ავტობუსების ჩამოსაყვანად არის განსაზღვრული; მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის 27 მილიონი ლარი ჩაიდება. აქედან 10 მილიონი ლარი მრავალსართულიანი სახლების აშენებას მოხმარდება, 7 მილიონი ლარი რაიონებზე გადანაწილდება (ოღონდ, ამჯერად განაწილების პრინციპი შეიცვლება - მეტი თანხა იმ რაიონს გამოეყოფა, სადაც მეტი ავარიული სახლია). 10 მილიონი ლარი კი მუნიციპალური მშენებლობების განვითარებას მოხმარდება; საპატრულო პოლიციის დაფინანსება 2 მილიონი ლარით გაიზრდება. თითოეულ პოლიციელს კი ხელფასი 50 ლარით მოემატება - 450 ლარი ექნება.

დაფინანსება ნაკლებ პრიორიტეტულ სფეროებსაც გაეზრდება. განათლებისა და კულტურის სამსახურისთვის 60 415 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. აქედან თანხის ნაწილი სკოლების ინვენტარით მომარაგებისთვისაც არის განკუთვნილი.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს 23 235 მილიონი ლარი გამოეყოფა. ჯანდაცვის პროგრამებს სამი ახალი პროგრამა ემატება - დიალიზის, კარდიოქირუგიისა და უმწეოთა დამატებითი მომსახურება. ამის გარდა, 200 ათასი ლარი გამოიყოფა უმწეოთა ღამის თავშესაფრების გასახსნელად; ასევე, ყოველ რაიონს ერთი უფასო სასადილო დაემატება - თითოეულ რაიონში სოციალურად დაუცველი ფენისთვის ოთხი უფასო სასადილო იქნება.

დასუფთავების ღონისძიებებისთვის 13 212 მილიონი ლარია გათვლისწინებული. ქალაქის ხელმძღვანელობა მეეზოვის ინსტიტუტის აღდგენას გვპირება. 1500 მეეზოვის ანაზღაურებისთვის ბიუჯეტში 1,5 მილიონი ლარია გათვლილი.

რაც შეეხება კორპუსების მოვლა-პატრონობას, მერია ყოველ კორპუსში ამხანაგობების შექმნას აპირებს. მართალია, ამხანაგობების წევრთა ანაზღაურებას ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს, მაგრამ ქალაქის ხელმძღვანელობა აპირებს, ლიფტებისა და სახურავებისთვის გამოყოფილი თანხა ამხანაგობებს გადასცეს.

ქალაქის მთავრობამ დაპირება "თბილტრანსის" მძღოლთა ოჯახებსა და კოოპერატიული ბინათმშენებლობების წევრებსაც შეუსრულა. მომავალი წლის ბიუჯეტში ორივე კატეგორიის დაზარალებულთა პრობლემის მოსაგვარებლად ერთი და იგივე ოდენობის თანხაა გამოყოფილი - 1 250 მილიონი ლარი. მართალია, ეს თანხა საჭიროზე ბევრად ნაკლებია, მაგრამ სულ არაფერს სჯობს.

ახალი ბიუჯეტი მერიის თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევასაც ითვალისწინებს. დინამოს სტადიონის რებილიტაციისთვის კი მილიონი ლარის გამოყოფაა დაგეგმილი.

განახლებული "ძველი თბილისი"

გუშინ კომპანია GWS-მა ძველი თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ქარვასლაში განახლებული ღვინო "ძველი თბილისი"- ის პრეზენტაცია გამართა. ძველთბილისური კოლორიტი: ქართული კაბებით დამშვენებული, მონარნარე, გრძელნაწნავიანი გოგონები, თავმომწონე ყარაჩოღლები; ლოყებდაბერილი მედუდუკეები ქალაქურ ჰანგს აკვნესებენ; ჭრელხალიჩაგადმოკიდებული აივნის ქვეშ შეყუჟული ბანოვანი ქარგავს... სუფრა - ქართული. ქარვასლის სტუმრები განახლებულ "ძველ თბილისს" აგემოვნებენ. "ძველი თბილისი"- თეთრი, "ძველი თბილისი"- წითელი. სურნელი - ნაცნობი, გემო - საუცხოო, შეფასება - "ჩინებული". გაცნობა შედგა.



ღვინო "ძველი თბილისი" წლების განმავლობაში წარმატებით მკვიდრდებოდა ქვეყნის შიდა თუ გარე ბაზარზე. კომპანია GWS-ის მარკეტინგის დირექტორის ლევან კობერიძის თქმით, ფალსიფიკაციის ფაქტების გახშირებამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში კომპანია GWS-ის მიმართ განხორციელებულმა "ჭორების" მიზანმიმართულმა პოლიტიკამ და კონკურენციის გაძლიერებამ საქართველოშიც და საექსპორტო ბაზრებზეც კომპანიას ღვინო "ძველი თბილისი"-ის განახლებისკენ უბიძგა. განახლება გულისხმობს ბრენდ "ძველი თბილისი"-ის ასორტიმენტში შემავალი ღვინოების, მომხმარებლისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, გემოვნური თვისებების გაუმჯობესებასა და შეფუთვის დიზაინის შეცვლას.

კომპანია GWS-ის მარკეტინგის დეპერტამენტმა ჯერ კიდევ ორი წლის წინ დაიწყო სერიოზული მარკეტინგული კვლევა. გამოიკითხა მომხმარებელთა ფართო წრე. წელიწადნახევარზე მეტი დასჭირდა, ღვინის გემოვნური თვისებებისა და შეფუთვის დიზაინის თვალსაზრისით, მომხმარებელთა მოთხოვნილებების სკრუპულოზურ, ეტაპობრივ კვლევას, მეღვინეობის სფეროში თანამედროვე ტენდენციების ანალიზს, ბრენდ-პლატფორმის ჩამოყალიბებას, რაც ქართულ მარკეტინგულ სივრცეში ახალი სიტყვაა. შემდეგ კომპანია მსოფლიოში ერთ-ერთ ცნობილ, თანამედროვე, პროფესიონალურ და წარმატებულ ინგლისურ დიზაინ-კომპანია "სთრენჯერ ენდ სთრენჯერსს" დაუკავშირდა, რომლის დიზაინითაც ხდება ფრანგული, ესპანური, ავსტრალიური და სხვა პოპულარული ღვინოების შეფუთვა. ინგლისური კომპანიის წარმომადგენლები სამჯერ ჩამობრძანდნენ საქართველოში. კომპანია GWS-ის წარმომადგენლებმა მათ დაათვალიერებინეს კახეთი, GWS-ის ღვინის ქარხანა თელავში, ძველი თბილისი, დასავლეთ საქართველო. მასპინძლები მაქსიმალურად შეეცადნენ, რომ სტუმრებს ღრმად შეეცნოთ ის წარსული და რეალობა, რაც მათ დამკვეთის კონკრეტულ სურვილებთან ერთად განახლებული "ძველი თბილისი"-ის დიზაინში უნდა აესახათ. შეიქმნა ეტიკეტი და შეფუთვის მაკეტი. რასაც მისი კვლევა და ანალიზი მოჰყვა. თუ როგორ აღიქვა მომხმარებელმა განახლებული "ძველი თბილისი"-ის დიზაინი, ამაზე კომპანია GWS-სთან ერთად საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია "რისერჩ ინტერნეიშენელ"-ი მუშაობდა. კვლევის შედეგები პოზიტიური იყო. ამის შემდეგ, განახლებული "ძველი თბილისი"-ის ბრენდ-კოდის მიხედვით, კომპანია GWS-ის მეღვინეობის დეპერტამენტს შესაბამისი თვისებების ღვინის შექმნა დაევალა. შეიქმნა ახალი ქართული ღვინის ოპტიმალური ნიმუში, რომელშიც ღვინის ქართულობასთან შერწყმულია ქართველი და უცხოელი მომხმარებლების მოთხოვნებიც. "ძველი თბილისში" დაცულია ღვინის თანამედროვე სტილისტიკა.

განახლებული ბრენდი "ძველი თბილისი" შვიდი დასახელების ღვინოს მოიცავს. შემქმნელების თქმით, იგი შესანიშნავად ეხამება ქართულ კერძებს, სუფრაზე მხიარულ და მეგობრულ ატმოსფეროს ქმნის, ფასი და ხარისხი ერთმანეთთან იდეალურ თანაფარდობაშია. განახლებული "ძველი თბილისი"-ის ფასი ქვეყნის გარეთ - ოთხიდან შვიდ დოლარამდე, ხოლო საქართველოში ოთხიდან შვიდ ლარამდე იქნება. განახლებული "ძველი თბილისი"-ის სტაბილურ ხარისხზე იზრუნებს თელავში არსებული კომპანია GWS-ის კუთვნილი უმაღლესი სტანდარტების ღვინის ქარხანა, რომელმაც განახლებასთან დაკავშირებით დამატებით თანამედროვე დანადგარები შეიძინა.

საქართველოს ბაზარზე განახლებული "ძველი თბილისი" უკვე ჩაშვებულია სავაჭრო ქსელში, ხოლო 2005 წლიდან იგი გაიგზავნება კომპანიის ტრადიციულ საექსპორტო ბაზრებზე - დსთ-ს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, აშშ-ში, იაპონიაში, ისლანდიაში, კვიპროსში და, რაც მთავარია, ინგლისის ბაზრებზე (დღემდე ინგლისის ბაზარზე ქართული ღვინოებიდან მხოლოდ კომპანია GWS-ის პრემიალური ბრენდი "თამადა" იყო წარდგენილი). კომპანიის სტრატეგიული გეგმით, ღვინო "ძველი თბილისი" უახლოეს ორ-სამ წელიწადში, აგრესიული მარკეტინგული პოლიტიკისა და სტაბილური მაღალი ხარისხის წყალობით, ქართული ღვინის საშუალო საფასო სეგმენტის ლიდერობიდან მსოფლიოს სხვა ღვინოების საშუალო საფასო სეგმენტში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას დაიკავებს.

პრესინგი

სასამართლო წინასწარი გამოძიების სამართლებრივ ხარვეზებს არ ასწორებს

ვაკე-საბურთალოს სასამართლოში უკვე ერთი წელია, მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა შს ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგამოძიებო განყოფილების მიერ გამოძიებული საქმისა და ის დღემდე ლოგიკური შედეგით ვერ დასრულდა. სამწუხაროდ, გამოძიების მიერ დაშვებული სერიოზული სამართლებრივი ხარვეზები, ჯერჯერობით, ვერც სასამართლომ გაასწორა. მეტიც, მიუხედავად ასე გაწელილი პროცესისა მხოლოდ რვა მოწმის დაკითხვა მოახერხა.

ინგა ალავიძე

საქმე ისაა, რომ 2005 წლის 25 მაისს ვაკე-საბურთალოს შს საგამოძიებო ნაწილმა სსკ-ის 179-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა, გ და დ პუნქტებით აღძრა საქმე აბაშიძის ქუჩაზე მცხოვრებ ანზორ მაზიაშვილის ბინაში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტზე. 2004 წლის 3 იანვარს დააკავეს ყაჩაღობაში ეჭვმიტანილი ბესიკ კამკამიძე და ის "ვინმე ივანე ბადურაშვილთან და სხვა პირებთან ერთად" ყაჩაღობის ჩადენაში დაადანაშაულეს. ერთადერთი სამხილი, რაც კამკამიძისთვის ბრალის წაყენების საფუძველი გამოდგა, ორი დაზარალებულის - ნანა დავლაშერიძის და თამარ მაზიაშვილის ჩვენებები გახდა. მათ ყაჩაღობის მეორე დღესვე გამოძიებას ჩვენება მისცეს და დეტალურად აღწერეს ერთ-ერთი ყაჩაღის გარეგნობა: "იყო სპორტული აღნაგობის, დაახლოებით 30-40 წლის, 175 სანტიმეტრი სიმაღლის, ოდნავ მაღალი შუბლით, მუქი თვალებით, დიდი ტუჩებით, შემელოტებული, მოკლედ შეჭრილი წითური თმებით, ჩადგმული ტანით." მოგვიანებით, კამკამიძის დაკავების შემდეგ, გამოძიებამ განაცხადა, რომ აღწერილი პირი სწორედ კამკამიძე იყო. არადა, დაზარალებულთა მიერ დასახელებული ყაჩაღის გარეგნული ნიშნები და კამკამიძისა ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდება, თუმცა, ამაზე გამოძიებას არც უმსჯელია. კამკამიძის ადვოკატმა თემურ ანდღულაძემ სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა და ჩატარდა სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა. ექსპერტის დასკვნით, "ბესიკ კამკამიძეს აქვს არა მუქი, არამედ ღია ფერის თვალები, კეფაზე აქვს არა წითური თმა, არამედ, შავი-წაბლისფერი, არის მელოტი, სახეზე აქვს ორი მკვეთრად გამოხატული ხალი." დადგინდა ისიც, რომ ის ყაჩაღობის დროსაც მელოტი იქნებოდა.

ყველაზე საინტერესო კი ის ფაქტია, რომ დაზარალებულები გამოძიების მიერ ყაჩაღობაში დადანაშაულებულ ბესიკ კამკამიძეს ძალზე კარგად იცნობდნენ და, შესაბამისად, მისი ვინაობის დასახელება თავიდანვე არ გაუჭირდებოდათ და მხოლოდ ყაჩაღთა გარეგნობის აღწერას არ დასჯერდებოდნენ.

"წინასწარი გამოძიების დროს დაირღვა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-18 მუხლის მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც, გამოძიება ბრალდებულის მიმართ ვალდებულია შეკრიბოს როგორც ბრალდებულის მამხილებელი, ასევე მისი გამამართლებელი საბუთები. გამოძიებამ არ შეაგროვა არავითარი დამამტკიცებელი საბუთები იმის შესახებ, რომ ბესიკ კამკამიძე დაზარალებულებს და მის ნათესავებს იცნობდა. არადა, სასამართლო გამოძიებისას დადგინდა, რომ განსასჯელი კამკამიძე და დაზარალებულები ერთმანეთს ხვდებოდნენ ქორწილებში, ნათლობებში, დაზარალებულთა ნათესავების - გივი და ლევან მაზიაშვილების აგარაკზე წავკისში, ასევე, დაზარალებულ ანზორ მაზიაშვილის სამსახურში," - აცხადებს განსასჯელის ადვოკატი თემურ ანდღულაძე, რომლის თქმითაც, კამკამიძე დაზარალებულებთან ერთად რამდენიმე წლის წინ იმყოფებოდა საქეიფოდ კახეთშიც, სოფელ ახალსოფელში და ამ ქეიფს ესწრებოდა არაერთი ცნობილი ადამიანი. თუმცა, წინასწარი გამოძიება არც ამ ფაქტის შემოწმებით დაინტერესებულა, სასამართლომ კი ამ მოწმეთა პროცესზე მოყვანა და დაკითხვა აქამდე რატომღაც ვერ მოახერხა. **"გამოძიების ტენდენციურობასა და უკანონობაზე ისიც მიუთითებს, რომ დაზარალებულებისა და განსასჯელის ნათლობებსა და ქორწილში ერთად ყოფნის ფაქტი გადაღებულია და ვიდეომასალა ინახება დაზარალებულთა ახლო ნათესავთან, მაგრამ გამოძიება მათი მოპოვებით არ დაინტერესებულა,"** - ამბობს თემურ ანდღულაძე და გამოთქვამს ვარაუდს, რომ სასამართლო წინასწარი გამოძიების შეცდომებს არ გაასწორებს და უკანონო განაჩენს გამოიტანს. **"უტყუარია, რომ დაზარალებულებსა და ბესიკ კამკამიძეს შორის ყოველთვის კარგი ურთიერთობა იყო, მაგრამ, სამწუხაროდ, პოლიციელებმა დაარწმუნეს დაზარალებულები, რომ მათ ბინაში ჩადენილი ყაჩაღობის "საქმის მიმცემი" ბესიკ კამკამიძე იყო, და რადგანაც ნამდვილი ყაჩაღები დღემდე დაუდგენელია, ამიტომაც, შურისძიების მიზნით, დაზარალებულებს ბესიკ კამკამიძეზე ათქმევინეს, თითქოსდა ყაჩაღობის დროს ის მათ ბინაში იყო, რასაც სინამდვილეში ადგილი არ ჰქონია და ეს შესანიშნავად იციან თავად დაზარალებულებმა,"** - ამბობს თემურ ანდღულაძე.

ერთი სიტყვით, კამკამიძის საქმე არაპროფესიონალიზმის კლასიკური ნიმუშია და ამ, ფაქტობრივად, გამოუძიებელი საქმის დალაგებას არც სასამართლო ცდილობს და ეს ერთწლიანმა სასამართლო პროცესმა დაადასტურა. თუმცა, პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, კამკამიძის საქმის სასამართლო პროცესი ხუთ იანვარს არის დანიშნული და მოსამართლეს ჯერ კიდევ აქვს შანსი, უკანონო განაჩენის გამოტანაზე უარი თქვას.

ხმაური დავით მირცხულავას სასამართლო პროცესზე

ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის, ამჟამად განსასჯელის სკამზე მჯდომი დავით მირცხულავას სასამართლო პროცესი გუშინ დიდი ხმაურით წარიმართა. სხდომის მსვლელობის ამგვარად მოტრიალება, პრინციპში, მოსალოდნელი იყო, რადგანაც დაგეგმილი გახლდათ მირცხულავას საქმის გამომძიებლის, თავის დროზე გენერალური პროკურატურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლის ზაზა ქაჩიბაიასა და გამოძიების პროცესუალური ხელმძღვანელის პაატა ჯაველიძის დაკითხვა.

როგორც ცნობილია, დავით მირცხულავას ადვოკატებს გამოძიების მიმართ ბევრი პრეტენზია გააჩნიათ და ამ პრეტენზიებით მათ არათუ ქართულ, არამედ ევროსასამართლოსაც მიმართეს. მიუხედავად ამისა, ამჟამად თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის, თავის დროზე კი, გენპროკურატურის გამომძიებლის ზაზა ქაჩიბაიას დაკითხვა მშვიდ ვითარებაში წარიმართა. სამაგიეროდ, დიდი ხმაური მოჰყვა გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილის პაატა ჯაველიძის დაკითხვას. კერძოდ, განსასჯელს, მის ადვოკატებსა და ჯაველიძეს შორის კამათი მაშინ დაიწყო, როდესაც დაცვის მხარემ სასამართლოს წარუდგინა ჯაველიძის მიერ ხელმოწერილი, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში გაგზავნილი დოკუმენტი. ამ დოკუმენტით გენერალური პროკურატურა ითხოვდა, მირცხულავასთვის არ მიეცათ საქართველოს საზღვრის გადალახვის საშუალება, რადგან მას ბრალი უნდა წარდგენოდა. კამათი ერთმანეთისთვის სხვადასხვა ბრალდებების საკმაოდ ხმამაღლა წაყენებაში გადაიზარდა და ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ მირცხულავას ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა ეკა ბესელიამ მოსამართლეს გენერალური პროკურატურის გენერალურ ინსპექციაში სხდომის ოქმის გადაგზავნა მოსთხოვა, რათა იქ თავიანთი თანამშრომლის, პაატა ჯაველიძის ქმედებას შესაბამისი შეფასება მისცენ. მოსამართლემ ამ შუამდგომლობის მიღების შემდეგ სხდომა გადადებულად გამოაცხადა.

24 საათი

ორი სიტყვით

თბილისი. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით, გუშინ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თბილისის აეროპორტის განყოფილების უფროსი, კაპიტანი გიორგი შარიქაძე დააკავეს. დაკავების ოპერაცია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს კონტრტერორისტული დეპარტამენტის და საგამოძიებო დეპარტამენტის მიერ გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად განხორციელდა. კაპიტან შარიქაძეს ბრალი ედება ასევე სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევაში. საქმეს უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი იძიებს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

ზუგდიდი. გუშინ სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებს ახალი უფროსი მერაბ გერგაია წარუდგინეს. გერგაია ხუთი წლის განმავლობაში - 1995 წლიდან 2000 წლამდე - სამხარეო პოლიციაში კრიმინალური პოლიციის უფროსად მუშაობდა. მან თანამდებობა სამხარეო პოლიციის უფროსად ელგუჯა ჯამბურიას დანიშვნის შემდეგ დატოვა. სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის გიგი უგულავას განცხადებით, მერაბ გერგაია საკმაოდ კომპეტენტური კადრია, იგი კარგად იცნობს რეგიონის სპეციფიკას და მრავალი პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლია. რწმუნებული დარწმუნებულია, რომ გერგაია კრიმინალებთან ბრძოლის გააქტიურებას რეალურად შეუწყობს ხელს. გარდა ამისა, უგულავა საკადრო ოპტიმიზაციის საკითხებში გერგაიას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

რუსთავი. გუშინ, დაახლოებით 21.30 საათზე, ტელეკომპანია "მზის" ქვემო ქართლის ბიუროს კუთვნილ "ნივის" მარკის ავტომანქანაზე მიმაგრებული "ეფ-1" ტიპის ხელყუმბარა აღმოაჩინეს. ავტომანქანის მძღოლის ინფორმაციით, ხელყუმბარა ავტომანქანის ე.წ. ხიდზე იყო გადადებული და მას დაახლოებით 20 მეტრის სიგრძის შავი ფერის კაპრონის ძაფი ჰქონდა მიბმული, რომელიც იქვე, სასტუმრო "რუსთავის" მიმდებარე ტერიტორიაზე, რკინის ჯაჭვზე იყო დამაგრებული. სავარაუდოდ, ხელყუმბარა ავტომანქანაზე 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე მიამაგრეს.

ამჟამად, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს მოკვლევა. პოლიცია, ძირითადად, ორ ვერსიაზე - დივერსიაზე და პირად ანგარიშსწორებაზე მუშაობს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. დიდ დიღომში მოქალაქეზე ყაჩაღური თავდასხმისას ბოროტმოქმედი და პოლიციელი დაიჭრნენ. ვაკე-საბურთალოს რაიონის პოლიციის უფროსის დავით იაშვილის თქმით, გვიან ღამით, გიორგი კილაძე, ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით, ყაჩაღურად თავს დაესხა ქუჩაში მიმავალ ქალბატონს. მან დაზარალებულის მიმართულებით გაისროლა, სროლის ხმაზე კი შემთხვევის ადგილზე იქვე ახლოს მყოფი სამართალდამცველები მივიდნენ. თავდამსხმელმა სამართალდამცველების მისამართითაც გაისროლა, რის შედეგადაც პოლიციელი კახა კიკალიშვილი დაიჭრა. საპასუხო სროლის დროს დაიჭრა თავდამსხმელიც. კილაძეს და კიკალიშვილს თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაცია ჩაუტარდათ. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. გუშინწინ თბილისში, კერძოდ, დიღომში სპეცოპერაციის შედეგად, უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს 7 თვის ორსული ქალის გატაცებასა და ფულის გამოძალვაში ეჭვმიტანილი, 35 წლის შალვა მეტრეველი. ჯერჯერობით, გატაცებულის ვინაობა არ ხმაურდება, თუმცა სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ იგი უკვე გათავისუფლებულია. არსებობს ვარაუდი, რომ მეტრეველის სახლში ნაპოვნია გატაცებული ქალის სისხლიანი ქურთუკი და სამაჯური. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ჩხრეკა და დაკავება უკანონოდ მოხდა და ადვოკატი ეჭვმიტანილის სახლში არ შეუშვეს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სამართალდამცავებმა ამხილეს სოფელ გამარჯვებაში მცხოვრები, 43 წლის ირინა ჩიხრაძე, რომელმაც სახლში იმშობიარა და ახალშობილი, მამრობითი სქესის ჩვილი მინდორში მიატოვა. ბავშვი გადაყვანილია საავადმყოფოში. მიმდინარეობს მოკვლევა. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. განსაკუთრებულ დავალებათა რაზმის თანამშრომლებმა გორის რაიონის სოფელ ვარიანთან დააკავეს ავტომანქანა "გაზ-69", რომლის მძღოლს, 31 წლის გიგა კრიჭაშვილს უსაბუთოდ გადაჰქონდა 2.300 ლარის ღირებულების სურსათი. ავტომანქანა ტვირთიანად გადაყვანილია ფინანსურ პოლიციაში. **მედია-ნიუსი**

თარჯიმანი

კომპანია "ბი-პი"-ს მილსადენების პროექტის ფარგლებში და "ბი-პი"-ს უშუალო ხელმძღვანელობით, შპს "IRA" კონკურსზე იწვევს სათანადოდ კვალიფიცირებულ პირებს თარჯიმნის თანამდებობის დასაკავებლად. თარჯიმანი წარმოადგენს საქართველოში "ბი-პი"-ს მილსადენების მშენებლობის პროექტის კონტრაქტორ მესამე მხარეს, რომელიც იმუშავებს "ბი-პი"-ს ხელმძღვანელობის ქვეშ.

სამუშაოს დახასიათება:

მოვალეობები და პასუხისმგებლობა:
თარჯიმნის მოვალეობები მოიცავს, თუმცა არ იფარგლება შემდეგით:
■ ზეპირი თარგმნა შეხვედრების, დისკუსიების და სხვა ღონისძიებების დროს;
■ შემომავალი და გამავალი წერილების, სტატიების და სხვადასხვა სახის დოკუმენტების თარგმნა;
■ თარგმნილი დოკუმენტების კორექტირება;
■ ნებისმიერი სხვა დახმარების აღმოჩენა პროექტით დაწესებული ვადების შესრულების მიზნით;
■ ყოველდღიური კორესპონდენციის თარგმნა დაწესებულ ვადებში;
■ თარგმნილი დოკუმენტების აღრიცხვის სისტემის წარმოება და გამოყენება;
■ საჭიროებისამებრ სხვა მოვალეობების შესრულება.

სამუშაო გამოცდილება და განათლება:
კანდიდატს მოეთხოვება ცოდნის და კვალიფიკაციის შემდეგი დონე:
■ ინგლისური და რუსული ენების თავისუფლად ფლობა;
■ საერთაშორისო კომპანიაში თარჯიმნად მუშაობის მინიმუმ 4 წლის გამოცდილება;
■ უმაღლესი განათლების დიპლომი შესაბამის დარგში, ენების გაძლიერებული სწავლებით;
■ კომპიუტერთან მუშაობის სრულყოფილი უნარ-ჩვევები;
■ პრიორიტეტების დაგეგმვის და ორგანიზების შესანიშნავი უნარი გამომდინარე იქიდან, რომ სათარგმნი მასალები შეიძლება სხვადასხვა ტიპის კლიენტებისგან შემოვიდეს;
■ მრავალეროვან გარემოში ადაპტაციის უნარი;
■ გუნდური მუშაობის გამოცდილება.

განცხადების შემოტანის წესი / დამატებითი ინფორმაცია
თუ თვლით, რომ გაგაჩნიათ საჭირო კვალიფიკაცია და გამოცდილება ზემოთ აღწერილი თანამდებობის დასაკავებლად, გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი Curriculum Vitae ქვემოთ მითითებულ მისამართზე და შეავსოთ შესაბამისი განაცხადის ფორმა, რომელსაც იქვე მიიღებთ. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა **ორშაბათი, 2005 წლის 17 იანვარი.**

კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე.

ყველა მიღებული განაცხადი განიხილება, რაც არ გულისხმობს იმას, რომ ყველა კანდიდატი გაივლის გასაუბრებას და მიიღებს სამუშაოს შემოთავაზებას.

კადრების დეპარტამენტი
"ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია"
BP ჯორჯია
საქართველო, თბილისი, საბურთალოს ქუჩა N38

უფასო იურიდიული კონსულტაციის ქვითარი

____

____

____

____

ა ნ კ ე ტ ა

სახელი, გვარი..

ასაკი, პროფესია, სამუშაო ადგილი......................

საკონტაქტო ტელეფონი..

იურიდიული ოფისი "გაპი" - წერეთლის გამზ. 77. ტელ/ფაქსი: 34-76-58. www.gapi.ge

გაზეთ "24 საათის" მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს უფასო იურიდიული კონსულტაცია მისთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მკითხველი შეკითხვას დასვამს გაზეთში გამოქვეყნებული უფასო ქვითრის საშუალებით, ამოჭრის მას და ჩააგდებს თბილისში განთავსებულ იურიდიული ოფისის "გაპისა" და გაზეთ "24 საათის" ლოგოებიან სპეციალურ ყუთებში (მიიღება მხოლოდ გაზეთიდან ამოჭრილი ქვითრები. ქსეროასლები არ განიხილება).

ყუთები განთავსებულია ქალაქ თბილისში მეტროს ქვემოთ ჩამოთვლილ სადგურებსა და შემდეგ მისამართებზე:

1. მეტროს სადგური "ახმეტელის თეატრი" (გლდანი);
2. მეტროს სადგური "მარჯანიშვილი";
3. მეტროს სადგური "თავისუფლების მოედანი";
4. მეტროს სადგური "წერეთელი";
5. მეტროს სადგური "სამგორი II";
6. მეტროს სადგური "ვარკეთილი";
7. მეტროს სადგური "გოცირიძე II", (ყოფილი მეტროს სადგური "ელისი");
8. მეტროს სადგური "ვაზისუბნის მოედანი I";
9. მეტროს სადგური "დიდუბე";
10. ვაჟა-ფშაველას 45 "სოფმშენის" შენობის I-ლი სართული გაზეთ "24 საათის" ოფისი;
11. წერეთლის 77 იურიდიული ოფისი "გაპის" ოფისი;

"24 საათის" მკითხველს, უფასო შეკითხვის ქვითარი, სამართლებრივ საკითხზე დასმული შეკითხვით, შეუძლია გამოაგზავნოს აგრეთვე ფოსტით შემდეგ მისამართზე: 0119 თბილისი, წერეთლის გამზ. 77, იურიდიული ოფისი "გაპი".

www.liberty.ge

თავისუფლება

N10

30 დეკემბერი, ხუთშაბათი

„თავისუფლების ინსტიტუტის" საგაზეთო ჩანართი

მშვიდობით, მილიციავ!

თამარ ხორბალაძე
გვანცა ლიპარტელიანი

პოლიციის მხრიდან ძალის ბოროტად გამოყენებისაგან არც ერთი ქვეყანა არ არის დაცული, მით უფრო ისეთი, სადაც დანაშაულის გახსნის ე.წ. „საბჭოური მეთოდი" ანუ ძალადობა სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით, დღესაც ფართოდ აპრობირებული და ლამის უალტერნატივო ხერხია.

სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქმეების „შეკერვის" მილიციის-დროინდელი პრაქტიკა საქართველოში ისეთივე ენთუზიაზმით არ მისცემია დავიწყებას, როგორც მილიციური წარსულის მქონე ყოფილი პრეზიდენტი. მარტო თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად, რომელსაც სრულყოფილებაზე არა აქვს პრეტენზია, 2003 წლის დეკემბრიდან 2004 წლის დეკემბრამდე წინასწარი დაკავების ადგილებში ადამიანთა ცემისა და წამების 800-ზე მეტი ფაქტი გამოვლინდა. ამ სტატისტიკაზე საუბრისას, ბევრი ექსპერტი პარალელებს შევარდნაძის რეჟიმთან ავლებს და ამტკიცებს, რომ ამ მხრივ ვითარება დღეს გაუარესებულია; ზოგიერთი კი პირიქით, თავს დებს, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდა, რადგან რევოლუციამდე ასეთი აღრიცხვის და შესაბამისად, ნაწამებ პატიმართა დათვლის საშუალებაც კი სათუო იყოო.

სამაგიეროდ რევოლუციამდეც და რევოლუციის შემდეგაც თითზე ჩამოსათვლელადაც ვერ იპოვით ისეთ პაგონიანს, რომელიც ადამიანთა ცემის, ელექტროშოკით თუ სხვა მსგავსი მეთოდით წამების გამო ვინმეს დაესაჯოს.

ასეთ ვითარებაში, როცა აშკარაა, რომ კანონის დამცველები თავიანთ უფლებამოსილებას ბოროტად იყენებენ და სამსახურებრივი მოვალეობის გადამეტებით თავად უშლიან ხელს კანონიერების დაცვას, ყველაზე ეფექტური ფუნქცია საზოგადოების ფხიზელმა თვალმა ანუ პოლიციის ქმედებებზე საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესებამ შესაძლოა შეასრულოს. სწორედ ამ მიზნით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობის შედეგად, საქართველოში საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოები შეიქმნა.

23 ნოემბერს სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის საფუძველზეც საბჭოს წევრებს წინასწარი დაკავების საკნების კარებებს ცხვირწინ აღარ მიუხურავენ. ყოველ შემთხვევაში, თავად ხსენებული დოკუმენტი და 23 დეკემბერს სახალხო დამცველის ოფისსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ოფიციალურად გაფორმებული ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმი ამგვარი ოპტიმიზმის საფუძველსა და წინასწარი დაკავების ადგილებში შესვლის საშუალებას იძლევა.

ცხადია, ცალკე აღებულ მონიტორინგს პილპილმოყრილი მადლის ეფექტი ექნება, თუ ყველა სათანადო ორგანო შსს-ს გენერალური ინსპექციით დაწყებული, პროკურატურით გაგრძელებული და სასამართლოთი დამთავრებული თავის სიტყვას არ იტყვის იმ უკანონობის წინააღმდეგ, რასაც ადამიანის მიმართ ძალადობა ჰქვია. ცემა და წამება აღარ უნდა იყოს ის საშუალება, რომელიც ამართლებს მიზანს – აღიარებითი ჩვენების მიღებას. ძალადობის დაუსჯელობა ძალადობის წახალისების ტოლფასია. ამდენად, საზოგადოებრივი საბჭოების ეფექტურობა მაშინ იქნება ხელშესახები, თუ ელექტროენერგიის მომპარავ ჩინოვნიკსაც და ელექტროშოკის გამომყენებელ პოლიციელსაც კანონის წინაშე ერთნაირად აგებინებენ პასუხს.

წინაისტორია

ფაქტების მონიტორინგს თავისუფლების ინსტიტუტი ძირითადად სამი მეთოდით ახორციელებდა: დაზარალებულებთან პირადი შეხვედრების გზით, იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მონაცემების საფუძველზე (თუმცა, დაზარალებულთა რეგისტრაცია აქ სრულყოფილად არ ხდება), და ე.წ. იმ ზედამხედველი პროკურორების ინფორმაციის საფუძველზე, რომლებიც წინასწარი დაკავების ადგილებში ძალადობის კვალს ოფიციალურად აღნუსხავდნენ. ბუნებრივია, ხსენებული სტატისტიკა სრულფასოვანი ვერ იქნება, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სათანადო უწყებები ყოველთვის არ ახდენენ დაზარალებულთა რეგისტრაციას და ვერც დაზარალებულები ბედავენ ყოველთვის დამნაშავეთა წინააღმდეგ ჩვენებების მიცემას.

თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლის თეა თუთბერიძის ინფორმაციით, სტატისტიკურად ყველაზე მეტი დაზიანებები დაკავებულებს თბილისის პოლიციის სამმართველოში აღენიშნებათ. მაგალითად, ოქტომბრის თვეში ქალაქის სამმართველოს ე.წ. კაპეზეში დაზიანებებით 64 ადამიანი შეიყვანეს. კაპეზეს ზედამხედველი პროკურორისგან მიღებული მასალების თანახმად კი, 2004 წლის მარტიდან სექტემბრამდე ქალაქის სამმართველოს კაპეზეში დაზიანებებით შეყვანილ ადამიანთა რიცხვმა 277-ს გადააჭარბა.

„ყველაზე შემაშფოთებელი ის არის, რომ არც ერთი პოლიციელი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა მსგავს დანაშაულში, პასუხისგებაში არ მიუციათ",– აცხადებს თეა თუთბერიძე და დასძენს, რომ კანონი ირღვევა არა მხოლოდ წინასწარი დაკავების საკნებში, არამედ უშუალოდ დაკავების დროსაც.

2004 წლის აგვისტოში პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე შეიქმნა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებზე ზედამხედველობის „21 კაციანი საბჭო, რომლის წევრებსაც ციხეებში შესვლის და მონიტორინგის განხორციელების უფლება მიეცათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძირითადი დარღვევები წინასწარი დაკავების სტადიაზე ხდება, რადგან ცემა და წამება აღიარებითი ჩვენების მიღების აპრობირებული მეთოდია, დღის წესრიგში დადგა არა მხოლოდ ციხეებში, არამედ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში შესვლის აუცილებლობა. ეს უკანასკნელი კი, როგორც ვთქვით, სახალხო დამცველის ბრძანებულების საფუძველზე გახდა შესაძლებელი.

საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოები

საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოები საქართველოში „სახალხო დამცველის შესახებ" კანონის საფუძველზე შეიქმნა. ხსენებული კანონის თანახმად, სახალხო დამცველს აქვს უფლება, რწმუნება მისცეს გარკვეულ პირებს, რომლებიც წინასწარი დაკავების იზოლატორებში მონიტორინგს განახორციელებენ. ორგანული კანონის მე-18 მუხლის ა პუნქტის თანახმად, ომბუდსმენის რწმუნებით აღჭურვილ ნებისმიერ პირს უფლება აქვს: **„დაუბრკოლებლად შევიდეს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ორგანოში, საწარმოში, ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში, მათ შორის სამხედრო ქვედანაყოფში, დაკავების, წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში"**, შეიტანოს და გამოიყენოს ვიდეო-აუდიო აპარატურა. მოცემულ შემთხვევაში ომბუდსმენის რწმუნებით აღჭურვილ პირებს მხოლოდ წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში შესვლის უფლება აქვთ.

არავის აქვს უფლება, ომბუდსმენის წარმომადგენელს აუკრძალოს შესვლა პოლიციის განყოფილებაში, ასევე განყოფილების ნებისმიერ ოთახში. ხშირად დაკავებულთა ცემა და წამება ხდება არა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, არამედ სხვა, ჩვეულებრივ ოთახებსა და კაბინეტებში, რის შემდეგაც ნაწამები პატიმრები უკვე წინასწარი დაკავების იზოლატორებში გადაჰყავთ.

უფლებადამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ვიდეოაპარატურის გამოყენების უფლებას. იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება წამების ფაქტისა და დაზარალებულთა ჩვენების დოკუმენტირება, არ არის გამორიცხული, რომ ისედაც იზოლაციაში მყოფ პატიმრებს ჩვენებები გადაათქმევინონ, რაც შეუძლებელს გახდის დანაშაულის დამტკიცებას.

სახალხო დამცველს შეუძლია, ნებისმიერ პირზე გასცეს რწმუნება, ცხადია, თუ ეს პირი ნდობით სარგებლობს და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში გარკვეული გამოცდილება გააჩნია.

მემორანდუმი

„ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, ადამიანის სიცოცხლისა და ღირსების დაცვის, კანონის უზენაესობის პრინციპების უზრუნველყოფის მიზნით, მხარეები თანხმდებიან: ითანამშრომლონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ქცევის ახალი სტანდარტების დამკვიდრებისა და მათ საქმიანობაზე კონტროლის მექანიზმების დახვეწისათვის; ითანამშრომლონ სამართალდამცველთა მხრიდან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო და უკანონო ქმედებების გამოაშკარავებისა და შესაბამისი რეაგირების უზრუნველსაყოფად, ხელს შეუწყობენ ისეთი საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც გააუმჯობესებს და გააღრმავებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საზოგადოების ურთიერთობას; ხელს შეუწყობენ საზოგადოებასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა შორის ნდობის განმტკიცებას," – ეს არის ფრაგმენტი იმ მემორანდუმიდან, რომელსაც შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა 23 დეკემბერს საზეიმოდ მოაწერეს ხელი და რომლის დამორჩილებაც ყველა პოლიციელის მართებს.

ომბუდსმენის შესახებ კანონითა და აღნიშნული მემორანდუმის თანახმად, მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს უფლება აქვთ, დააფიქსირონ სამართალდამცველთა მხრიდან დაშვებული ნებისმიერი კანონდარღვევა და მიაწოდონ ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს, რომელიც შემდგომში შესაბამის რეაგირებას მოახდენს ყოველ კონკრეტულ ფაქტზე.

ამასთან, მემორანდუმის თანახმად, მონიტორინგის საბჭოს წევრები ვალდებულნი არიან, ადამიანის უფლებების დაცვა განახორციელონ ისე, რომ **„არ ხელყონ გამოძიების კანონიერი ინტერესები, არ შეაფერხონ გამოძიების პროცედურები და გაითვალისწინონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა კანონიერი მოთხოვნა."**

„სამწუხაროდ, აქამდე ჩვენი ფუნქცია მხოლოდ ცემისა და წამების ფაქტების აღმოჩენითა და მათი გახმაურებით შემოიფარგლება. სხვას ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გამოძიების ფუნქცია. ეს უნდა გააკეთოს შსს-ს გენერალურმა ინსპექციამ და პროკურატურამ. შსს-სა და სახალხო დამცველის ოფისს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის შედეგად, იმედი გვაქვს, რომ ეს უწყებები ყველაფერს გააკეთებენ, რათა დაისაჯოს ყველა ის პირი, რომელიც დანაშაულს ჩადიოდა. ჩვენ არაერთი წერილი გავაგზავნეთ შსს-ში კონკრეტულ დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით არც ერთ მათგანს რეაგირება არ მოჰყოლია", — ამბობს თეა თუთბერიძე.

პირველი შედეგები

იდეის გაჟღერებიდან დღემდე სახალხო დამცველის ოფისის ბაზაზე თბილისსა და რეგიონებში ჩამოყალიბდა მუშა ჯგუფები, რომლებიც ძირითადად დაკომპლექტებულია ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებით, როგორიცაა თავისუფლების ინსტიტუტი, ფონდი ALPE, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სხვები.

თავისთავად საბჭოების შექმნის ფაქტს უკვე მოჰყვა გარკვეული შედეგი, რადგანაც საგრძნობლად იკლო არა მარტო ცემისა და წამების, არამედ დაკავების ტენდენციამაც. თუ ადრე, მაგალითად, მარტო №1 საპყრობილეში დღეში 40-50 ადამიანი შეჰყავდათ, ახლა, შესაძლოა, დღე ისე გავიდეს, რომ არც ერთი ადამიანი არ დააკავონ. შესაბამისად, იკლო დაკავებულთა ცემისა და წამების ფაქტებმაც. მაგალითად გორში, სადაც სექტემბრის თვეში 70-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, დეკემბერში 5-ზე მეტი პატიმარი არ ჰყოლიათ.

როგორ მივმართოთ საბჭოებს

თუ თქვენ გცემეს ან გაწამეს, თქვენთან არ უშვებენ ადვოკატს, მიმართეთ თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლებს თბილისსა და საქართველოს ოთხ რეგიონში:

ახალციხე
გიორგი ანდღულაძე
რუსთაველის ქ. № 26
ტელ: 8265/ 2 30 77
899/ 540291

ბათუმი
სიმონ ჩხაიძე
899 514157

გორი
გიორგი გოცირიძე
899 568451
მიხეილ ჩიტაძე 899 113455
ჭავჭავაძის ქ. № 28, ბინა 21
ტელ: (8270) 7 5273 / 7 7300

ქუთაისი
გოჩა ჩხეტია 899 789332
ნინო ლაჭავა 877 764597
გრიშაშვილის ქ. № 37, ოთახი 23
ოფისი 8231/ 4 4215

თბილისი
თეა თუთბერიძე
გრიბოედოვის 23
ტელ: 93 66 15

საზოგადოებრივი საბჭოების კოორდინატები სრულყოფილი სახით მალე ტელევიზიის მეშვეობით გავრცელდება.

პრობლემების და დარღვევების სიმრავლიდან გამომდინარე, მონიტორინგის საბჭოები ჯერჯერობით მხოლოდ ამ სამი ძირითადი მიმართულებით ამახვილებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას. სხვა პროცესუალურ დარღვევებზე რეაგირებას, ცხადია, თუ საქმე განსაკუთრებით სერიოზულ დანაშაულს არ ეხება, ადამიანური რესურსების დეფიციტის გამო საბჭოები ამ ეტაპზე ვერ გასწვდებიან.

საბჭოები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში შეიქმნა. რაიონულ დონეზე მათი ჩამოყალიბება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, ამდენად, დაზარალებულებს შეუძლიათ მიმართონ ომბუდსმენის რეგიონალური სამსახურის წარმომადგენლებსა და საბჭოს ცალკეულ წევრებს. მაგალითად, შესაძლოა, ქუთაისმა მოიცვას თერჯოლა, ზესტაფონი და იმერეთის სხვა რაიონები.

სახალხო დამცველის რწმუნებულთა რიცხი საქართველოს მასშტაბით ჯერჯერობით 60-70 ადამიანს აღწევს. აქედან თბილისში 15 რწმუნებულია, თუმცა ეს რიცხვი შესაძლოა, თანდათან გაიზარდოს.

ქუთაისური გამოცდილება

საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოების შექმნის პრეცედენტი თავისუფლების ინსტიტუტის ქუთაისის ოფისმა ჯერ კიდევ 2002 წლის ზაფხულში შექმნა. მაშინ წინასწარი დაკავების საკნებში სამოქალაქო კონტროლის განხორციელების კეთილი ნება მხოლოდ იმერეთის სამხარეო პოლიციამ გამოავლინა. თავისუფლების ინსტიტუტის რეგიონალური ომბუდსმენის ნინო ლაჭავას ინფორმაციით, ერთწლიანი საქმიანობის შედეგად საბჭომ ორი უკანონოდ დაკავებული ადამიანი – გ. ნიჟარაძე და ვ. ლოსაბერიძე გაათავისუფლა.

„ორი წლის წინ ამ მექანიზმმა საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა. საბჭოს წარმომადგენლების სია პოლიციის ყველა განყოფილებაში იყო გამოკრული და ჩვენ ყველგან დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება გვქონდა. მიუხედავად ამისა, გარკვეულ წინააღმდეგობას საბჭოს წევრები მაინც ვაწყდებოდით. თუმცა საბოლოო ჯამში, რამდენიმე ხელშესახები შედეგი მაინც გვქონდა – რამოდენიმე შემთხვევაში ჩვენ მივაღწიეთ უკანონოდ დაკავებულ ადამიანთა გათავისუფლებას," – ამბობს ნინო ლაჭავა. ერთადერთი, რასაც თავისუფლების ინსტიტუტის რეგიონალური ომბუდსმენი სინანულით აღნიშნავს არის ის, რომ არც ერთი კანონდამრღვევი პოლიციელი არ დასჯილა.

თამუნა ტაბატაძე

პოლიციის საქმიანობის სამოქალაქო კონტროლისადმი დაქვემდებარების პირველი პრეცედენტი ქუთაისზე გაცილებით ადრე, 1950 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა, როცა 18-მა ორგანიზაციამ ერთობლივად ჩამოაყალიბა **„პოლიციაზე პერმანენტული კოორდინაციის კომიტეტი და მონიტორინგის ჯგუფი"**, რომელსაც პოლიციელთა უკანონო ქმედებათა გაკონტროლება დაევალა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა პოლიციელთა უკანონო ქმედებებს პუერტო რიკოელებსა და შავკანიანებთან მიმართებაში. ამ ორგანიზაციის საფუძველზე 1953 წელს ნიუ იორკში შეიქმნა საზოგადოების საჩივრების განხილვის საბჭო.

ნიუ-იორკის სამოქალაქო საჩივრების განხილვის საბჭო მოქალაქეებისაგან შემოსული საჩივრების საფუძველზე იძიებს ისეთ საქმეებს, როგორიცაა პოლიციის მიერ უფლებამოსილების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება, მათ შორის უკანონო ჩხრეკა ან დაკავება; მუქარა; გადამეტებული ფიზიკური ძალის გამოყენება; უხეშობა; არასათანადო მოქცევა; შეურაცხმყოფელი მოპყრობა ან შეურაცხმყოფელი გამოთქმების გამოყენება. საბჭოს მიერ გამოძიებული მასალები ხდება შესაბამისი დისციპლინური სასჯელების საფუძველი. საბჭოს უფლება აქვს, შევიდეს პოლიციის ნებისმიერ დაწესებულებაში და შეხვდეს იქ მყოფ ნებისმიერ პირს.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნიუ-იორკის საზოგადოების საჩივრების განხილვის საბჭოს შემდეგი ფუნქცია, რომელიც დღეს ქართულ მონიტორინგის საბჭოებს არ გააჩნია: აშშ–ში საბჭოს შეუძლია ჩაატაროს სრული გამოძიება, გასცეს უწყება ამა თუ იმ პირის დასაკითხად ან მტკიცებულების გამოსათხოვნად. პოლიციის თანამშრომელი, რომლის მიმართაც მიმდინარეობს საქმის გამოძიება, ვალდებულია, პასუხი გასცეს საბჭოს ყველა კითხვას. იგი ვერ ისარგებლებს დუმილის უფლებით. თუ პოლიციელი არ პასუხობს საბჭოს შეკითხვებს ან სხვაგვარად აცხადებს უარს საბჭოსთან თანამშრომლობაზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი სამუშაოდან დათხოვნა.

ამერიკული გამოცდილება

გამოძიება შეჩერდება, თუ დაზარალებული უარს იტყვის საბჭოსთან შემდგომ თანამშრომობაზე. თუმცა ასეთ საქმეებს შემდგომი მსვლელობა მიეცემა, თუ დაზარალებული, მოწმე ან მომჩივანი შემდგომი თანამშრომლობის თანხმობას გამოთქვამენ, ან გამოჩნდება მოწმე, რომლისგანაც ჩვენების მიღება მანამადე შეუძლებელი იყო. საქმის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ საქმის სრული გამოძიებისათვის ყველა ზომა იქნა მიღებული.

საბჭოს უფლება აქვს, მხარეებს შესთავაზოს მორიგება. მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში საქმის განხილვაში მონაწილეობს ნეიტრალური მედიატორი.

შეთანხმების შედეგად პოლიციელი გადის გადამზადების კურსს, რომლის დროსაც განიხილება პოლიციელის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი და მას უტარდება ინსტრუქტაჟი ან ტრენინგი, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო ამ და სხვა მსგავს შემთხვევაში.

„საკუთარი ნებით თავმირტყმული" პოლიციის წინააღმდეგ

ნიუ იორკის პოლიციის საზედამხედველო საბჭოს მიერ გამოძიებული ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი ასეთია:

მცირე ავარიული შემთხვევის შემდეგ, ტვირთის გადამზიდი მანქანა მსუბუქად დაეჯახა პოლიციის მანქანას, სადაც პოლიციის სერჟანტი იჯდა. ამ უკანასკნელმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მძღოლს. როდესაც მძღოლი მანქანიდან გადმოვიდა, სერჟანტმა იგი შეიპყრო, გაჩხრიკა და დააპატიმრა. მიუხედავად იმისა, რომ მძღოლი ბორკილებდადებული იყო და პოლიციელს სრულიად ემორჩილებოდა, სერჟანტმა დაკავებულს რამდენჯერმე მიარტყმევინა თავი მანქანას. ეს შემთხვევა ხუთი თვითმხილველის თვალწინ მოხდა, მათგან სამმა საჩივარი შეიტანა ნიუ იორკის პოლიციის საზედამხედველო საბჭოში.

დაზარალებულისა და თვითმხილველთაგან სრულიად განსხვავებული ახსნა-განმარტება მისცა სერჟანტმა საბჭოს გამომძიებელს. მისი მტკიცებით, მძღოლმა დებოშის მოწყობის მიზნით, საკუთარი ნებით მიარტყა თავი მანქანას. სამივე მოწმისა და დაზარალებული მძღოლის ჩვენებები ერთმანეთს დაემთხვა, რის საფუძველზეც 2000 წლის 27 დეკემბერს საბჭომ სერჟანტი უკანონო ქმედებასა და გადამეტებული ფიზიკური ძალის გამოყენებაში დაადანაშაულა. შედეგად პოლიციელს დისციპლინარული სასჯელი დაეკისრა – მას 20 დასვენების დღე ჩამოართვეს.

რედკოლეგია:
თამარ კინწურაშვილი, ხათუნა კვესელავა, ლევან რამიშვილი, გიორგი მელაძე, აკაკი მინაშვილი, თინა ზურაბიშვილი
თავისუფლების ინსტიტუტი
თბილისი 0108, გრიბოედოვის 23, ტელ.: 93 66 15, ფაქსი: 93 67 84, ელ-ფოსტა: liberty@liberty.ge, www.liberty.ge

გამოცემულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და მერილენდის უნივერსიტეტის IRIS Center-ის ფინანსური მხარდაჭერით (ხელშეკრულება N114- C-00-01-00136-00).

გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნით ავტორებს და შესაძლოა არ ემთხვეოდეს USAID-ის თვალსაზრისს.

არდავიწყების საგალობელი

B2

აურზაური "კივილის" გარშემო

B3

ექსპერიმენტი

B8

ქეთევან სადღობელაშვილი

საზოგადოება და ტელევიზია

ხელისუფლებისა და მთავრობისათვის გაწეული ნახევარსაუკუნოვანი ღვაწლისათვის, "ძველი", დაღლილი და "ცხრა მთავრობის" ხელში გამოვლილი სახელმწიფო ტელევიზია პარლამენტმა ახალი კანონით დააჯილდოვა. ამიერიდან, მაუწყებლობის შესახებ კანონით, ავტომატურად განისაზღვრა ტელევიზიის სტატუსი და პრეზიდენტის დასტურის შემდეგ იგი საზოგადოებრივი ტელევიზიის სახელით განაგრძობს არსებობას. დღევანდელ "პირველ არხზე" ატეხილი აჟიოტაჟისა და ახალი "შეფუთვის" მიუხედავად, სახელმწიფო ტელევიზია ისევ რჩება ძველი შინაარსის მქონე რუპორად. ამ აზრს ადასტურებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის კომისიაც: "ახალი შეფუთვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის რეკლამა, ცალკეული დეტალები საინფორმაციო პოლიტიკაში ბევრს არაფერს ცვლის - ამავე პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება, დარჩენილი თუ მოზიდული ადამიანების რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მართვა, დამოკიდებულება მოვლენებთან ხელუხლებლად ტოვებს ამ ორგანიზაციას, როგორც სახელმწიფო-სახელისუფლებო მაუწყებლობას. თქვენ წინაშეა ოდნავ განახლებული "პირველი არხი", რომელიც არ შეიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის არსებით ნიშნებს". არადა, ზაზა შენგელია ჯერ იმას გვიმტკიცებდა, 1999 წლიდან (ე.ი.შევარდნაძის დროს) ვმუშაობ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელზე და ბედნიერი ვარ, ჩემს დროს რომ მოხდა ეს მოვლენაო, მერე ცოტა "დაიმორცხვა" და განაცხადა: მთლად საზოგადოებრივი არ არის, მაგრამ რაღაც ნიშნებს შეიცავსო. აქეთ კომისია აცხადებს, არავითარ ნიშნებსაც არ შეიცავსო. დაიბნევი კაცი. ოღონდ, იმ შემთხვევაში, თუ გადაღებილ "პირველ არხს" არ უყურებ. მაგრამ ერთი კვირა მაინც რომ უყურო, ჰარაკირს თუ არ მიმართავ, დასაბმელი მაინც გახდები "ადრედან" "ჩვენამდე". ნახეთ, რა კარგი სლოგანი გამოვა "პირველი არხისთვის": "ადრედანა და ჩვენამდე ვარდი მასხია ყელამდე". არხის ეთერში ხომ რევოლუციის საკადრისი "ვარდფურცლობა" მიდის.

ეს თქვენი არხია

არხის საინფორმაციო პოლიტიკის ცვლილება (არა შინაარსობრივი) ძირითადად იმით გამოიხატა, რომ "ტრეინერების" გაწვრთნილ ახალბედა რეპორტიორებს ვხედავთ კადრში. ამას წინათ ცხინვალიდან უსერიოზულეს თემაზე მოსაუბრე რეპორტიორში ყოფილი "ევრიკის" წამყვანი შევიცანი, რომელიც ხსენებულ არხზე "ტკბილხმოვნად" უძღვებოდა თინეიჯერების გადაცემას. იმ ტრენერებმა მაინც როგორ არ იციან, რომ ერთი პერიოდი ამერიკულმა და ევროპულმა ტელეკომპანიებმა აქცენტი გააკეთეს ახალგაზრდა წამყვანებსა და რეპორტიორებზე (ვინც უშუალოდ კადრშია), მაგრამ აუდიტორიის უნდობლობის გამო იძულებული გახდნენ, კვლავ საშუალო ასაკს დაყრდნობოდნენ, რომელიც უკეთ ახერხებდა მოვლენების ანალიზსაც და მაყურებლამდე ფაქტების დამაჯერებლად მიტანასაც. "პირველი არხის" ეთერში კი ტელეპერსონათა ახალი, სოციალური "კასტა" პირდაპირ ეკრანზე ყალიბდება. რა დააშავა მაყურებელმა, მათ ცოდვის კითხვას რომ არ უყუროს? შეხედეთ ერთი "სი-ენ-ენს", ხედავთ სადმე 20-22 წლის გოგო-ბიჭებს? თუმცა, მარტო ეს რომ იყოს "პირველი არხის" საინფორმაციო პოლიტიკის უბედურება, როგორმე აიტანდა კაცი. სანამ არხის სხვა, "ახალ" გადაცემებზე ვისაუბრებთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და "მადლობა გადავუხადო" ჟურნალ "სარკეს", რომლის ბულვარული თემატიკა ისეთი შთაგონების წყარო აღმოჩნდა "პირველი არხისათვის", რომ სამამულო გადაცემების უმრავლესობა ხსენებული ჟურნალის ტელევერსიებად იქცა. "მსუბუქი თემატიკა" - როგორ გავერთოთ, როგორ ვიმკითხაოთ ყოფილ მჩხიბავთან (პირი ქვისკენ მიქნია) და აწ უკვე აღიარებულ ტელეფსიქოლოგთან ერთად, როგორ მოვძებნოთ იდეალური ქალი ან კაცი, როგორ შევაზავოთ ხორცის კერძები შუა მარხვაში და ა.შ. - არხის ერთგვარი პოლიტიკაა, ნირვანაში რომ ამყოფოს მაყურებელი. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში ვერა და ვერ მომძლავრდა საშუალო ფენა, რომელიც გაანეიტრალებდა ბაზრის მოთხოვნილებებს. არადა, საზოგადოებრივი ტელევიზიების არსებობის გამართლებას სწორედ ძლიერი საშუალო ფენა განაპირობებს.

ყოფილი "ალიონის", ამჯერად კი "ადრეს" (სხვათა შორის, სულხან-საბას განმარტებით: ადრე ნიშნავს "მალესავით, გინა ჩქარსავით, გინა დროიანად") ქუდშივეა იდეა გაცხადებული - რეზინის კაცუნის უთავბოლო ბორიალი (რას ვიზამთ, ეტყობა, სიმბოლოებიც ამოგვეწურა), ხოლო სტუდიაში მყოფი თინეიჯერი წამყვანების სრულიად უსახურ იდეებსა და ტექსტებს უფრო "პირველი მონო" მოუხდებოდა, ვიდრე გაუგებარი "ადრე". საერთოდ, გაუგებარია პოლიტიკაც, რომლის მიხედვით, თუ გადაცემის სათაურს გამოცვლი და შენამდე არსებულს ხელაღებით უარყოფ, დეკორაციის გარდა, ოდნავ უკეთესი ხომ მაინც უნდა შემომთავაზო რამე? ყოფილი "ნაშუადღევს", აწ უკვე "სარჩევი" (ვინ, ვინ და მარკესის მთარგმნელმა წამყვანმა სარჩევის მნიშვნელობა კარგად უნდა იცოდეს) დილით დაწყებული "ყოფიერების აუტანელი სიმსუბუქისა" და ფსევდოშინაურულობის ერთგვარი გაგრძელებაა, "პოპსახეები" აქაც თავიანთი ცხოვრების წესით გვკვებავენ და რჩევების მეტრებად გვევლინებიან. ნამდვილი კულტურა სადღაც, ჩვენი მხედველობის მიღმა თვლემს.

წარსულში ტელევიზიის "სახურავის ბინადარი სერგი" ამჯერად ერთგვარ სოციალურ მუშაკად მოგვევლინა (მსგავსი გადაცემები მას უკვე ჰქონდა "პირველ არხსა" და "რუსთავი 2"-ზე). მოძიებული ვაკანსიები კი ერთობ კომიკური აღმოჩნდა ათასობით უმუშევრისთვის. მალე, ალბათ, ასეთ ვაკანსიებს ვიხილავთ: გვესაჭიროება 25 წლამდე სახელმწიფო მინისტრი, უმაღლესი განათლების სამი დიპლომითა და რევოლუციური გამოცდილებით, აუცილებელია მინიმუმ ხუთი უცხო ენის ცოდნა და ა.შ.

"დღეიდან მედიატორი გვერდით გეყოლებათ", დაგვაიმედა "ნავაროჩენი" ჯიპის ფონზე გამოთქმით მდგარმა ეკა ბერიძემ და ქ-ნ ჯულიეტა ვაშაყმაძის გადაცემის "ჩვენი მისამართია" ახალი ვერსია შემოგვთავაზა სოციალურ თემატიკაზე. ეტყობა, ვიღაცამ ურჩია, პოლიტიკისგან შორს დაეჭირა თავი იმ ავადსახსენებელი გადაცემის მერე, სადაც ის და ინგა გრიგოლია ზაზა შენგელიას თმის ღერების რაოდენობასა და რხევის ამპლიტუდაზე პასუხისმგებლობას მაშინდელ ოპოზიციას ანუ დღევანდელ ხელისუფლებას აკისრებდნენ. დავანებოთ თავი იმას, რომ ჟურნალისტთა უმეტესობას კამერა ჰგონია მაყურებელი ან მაყურებელს აღიქვამენ მოკლე მეხსიერების მქონე რობოტად, რომელსაც აღქმა მხოლოდ აწმყოში გააჩნია და დავუბრუნდეთ ზემოთ ხსენებულ გადაცემას, რომელიც "60 წუთის" მდარე კომპილაციად გვევლინება. მრავალშვილიანი დედების, უკანონო მშენებლობების თუ უადგილო ადგილას აშენებული ბენზინგასამართი სადგურების ბედით დაინტერესებული "მედიატორისათვის" ისევე უცხოა ეს პრობლემები, როგორც მისი "ჯიპი" მშიერი ბავშვებისათვის, რომლებიც მხოლოდ კადრში მოსაფერებლად თუ გამოდგებიან. ამიტომაცაა, გადაცემის მერე მსუყე პათეტიკისა და სიყალბის განცდა რომ გრჩება და სხვა არაფერი.

კი, მაგრამო, - იტყვის ძვირფასი საზოგადოება, - როგორ არაფერი არ მოსწონს ამ ადამიანსო და "მართალიც იქნება". მთელი ორი თუ სამი კვირა გაყოფილ კადრში ხან გოგო და ბიჭი, ხან ქალი და კაცი თმის დაპუტვამდე კოკა ყანდიაშვილის გადაცემის დაწყებას ისე გვამცნობდნენ, თითქოს გონებაშეზღუდულ აუდიტორიას მიმართავდნენ: არა თორმეტის ნახევარზე, არა 23 საათსა და 30 წუთზე, არა შაბათს, არა კვირასო. ანონსშივე არ უნდა მომწონებოდა ეს "ორიგინალური მიგნებები"? ვაღიარებ, ნამდვილად "სუბიექტური" ვარ. გათენდა ნანატრი შაბათ-კვირა და დადგა 23 საათი და 30 წუთი. თუმცა, ნუ ვიჩქარებთ. სანამ უშუალოდ გადაცემას შევეხებოდე, ერთ აზრს მოგახსენებთ. მიუხედავად უამრავი ჟურნალისტური ჩინ-მედლებ-ეპოლეტებ-აკადემიკოსობისა, ყანდიაშვილი დღემდე სოციალურ მოვლენად რჩება ქართულ ჟურნალისტიკაში, რადგან წლების მანძილზე გახმაურებული რუსული (და არა მარტო რუსული) ტელეგადაცემების ქართულ ასლებს პროექტის ავტორად უტიფრად ეწერა მისი სახელი და არავის ეჩოთირებოდა ეს ამბავი. თუმცა, რა, როცა საკუთარი საავტორო გადაცემა "ეპოქის" კომპილაციის ("მიამბეთ რამე") პროექტის ავტორად კოკა ვიხილე, მე ვთქვი რამე, თუ რა? აბა, ვალდის პელშს რატომ უნდა ანაღვლებდეს ჩვენი ეთერი? ახლა "ჩვენ" (სინამდვილეში კი ჩვენს) ცხოვრებაზე მომზადებული გადაცემის იდეა, თემატიკა, კომპოზიცია, "ჟურნალისტური ძიებები" და სხვა "ცელქობები" აღვიდგინოთ. მინდა გულწრფელად ვთქვა, რომ გადაცემის სტუმრის, ბატონი გურამ საღარაძის ასოციაციისგან დამოუკიდებლად, გადაცემის მუსიკამ მეც ჩემი ბავშვობის გადაცემა "ოქროპირი" გამახსენა და ისე ყველაფერი აგიხდეთ, მთელი გადაცემაც კოკას ოქროპირობის თანხლებით წარიმართა, მოჩვენებითი ადამიანურობითა და ყალბი ფამილარობით შეზავებული. ვერ გაიგებდი, სად გეცინა და სად გეტირა. "ეკრანს გადაჩვეული, გულახდილგაბადრული" წამყვანი ღუღუნით მოგვიწოდებდა, მხოლოდ და მხოლოდ ხელჩაკიდებულ ოჯახის წევრებს გვეყურებინა მისთვის. ტელეკომპანია "მზის" ერთი სერიალის ანონსი გამახსენდა: "ჩავეხუტოთ ერთმანეთს და გადავკოტრიალდეთ" - ასეთი აღმოჩნდა ხსენებული გადაცემის პათოსიც. შაბათს ქალები იჭორავებენ და კაცები მოუსმენენ, კვირას კი პირიქით, კაცები იჭორავებენ და ქალები მუნჯებივით უყურებენ. ისე, ჩვენს ქვეყანაში, სადაც უმცირესობათა უფლებები ლამის უმრავლესობის უფლებებზე ძვირფასი გახდა, რა დააშავეს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ან ორნაქმარევმა უშვილო სადედინაცვლოებმა. და კიდევ, ერთი მათ ტვინში ჩამახედა, ვინც ამ გადაცემაში მონაწილეობაზე თანხმდება, მართლა არ მესმის, რატომ იგდებენ თავს სასაცილო მდგომარეობაში საკმაოდ პატივცემული ადამიანები.

მოკლედ, ჩვენს ქვეყანაში, ეტყობა, მართლაც არაფერი მომხდარა "პირველ არხის" ანგაჟირებული სახეებისთვის, თუმცა, "ორ-სამ თვეში იქ ყველაფერი სხვაგვარად იქნება", - იმედოვნებს პრეზიდენტის შერჩეული საზოგადოებრივი მონიტორინგის კომისია, რომელიც ცხრა თვის მანძილზე საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელზე მუშაობდა და რეკომენდაციებს აძლევდა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას. რა გაითვალისწინა და რა უგულებელყო ზაზა შენგელიამ, ამის გარკვევაში კომისიის წევრი, ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე დაგვეხმარება:

- ძირითადი რეკომენდაცია, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულ პროცესს მოიცავდა, შრომითი კანონმდებლობის დაცვით, ტელევიზიის თანამშრომელთა რიცხოვნობის შემცირება იყო. ადამიანის გაშვება სამსახურიდან, რა თქმა უნდა, უსამართლობაა, მაგრამ კანონიერების ფარგლებში ამ კოლიზიას ცნობს სამართალი. პირველი რეკომენდაცია, ასე თუ ისე, შესრულდა, დღეს 700-ზე მეტი თანამშრომელია დარჩენილი და, არ არის გამორიცხული, ესეც ბევრი იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზიისათვის. მიმაჩნია, რომ შენგელიას მობრუნება ტელევიზიაში, თუნდაც ამ მიზნით, გამართლებული იყო, რადგან ასე ერთიანად შემცირებას მის მეტი ვერავინ შეძლებდა.

- ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, რადგან ვერ ვიხსენებ ადამიანს, ვისაც ასე დაუნდობლად, ყოველგვარი სოციალური დაცვის რაღაც მექანიზმების გარეშე ადამიანთა უმეტესობა შიმშილისა და სიდუხჭირისათვის გაეწირა. თუმცა, შემცირება რომ გარდაუვალი და აუცილებელი პროცესი იყო, ამაზე არავინ დავობს. უბრალოდ, ფორმას გააჩნია.

- სხვათა შორის, ჯერ კიდევ აპრილში ერთი ზეპირი რეკომენდაცია მივეცით: ამ ხალხს რომ უშვებ, მარტო ჩვენ ნუ მოგვანდობ მათი ტკივილის შემსუბუქებას. ინდივიდუალურად დაიბარე, მადლობა გადაუხადე, ღვაწლი აღუნიშნე და დაუფასე, შეძლებისდაგვარად, ამისათვის თანხებიც გაიღე, - ეს ვუთხარით არაერთხელ და, სამწუხაროდ, არ გააკეთა. არც კი გვპასუხობდა, რატომ იქცეოდა ასე. თუმცაღა, მიმაჩნია, რომ ამის გაკეთება იოლი იყო და ტკივილებს ცოტათი მაინც შეამსუბუქებდა. ერთხელ ისიც კი ვუთხარი, არ უნდა იყო ის ადამიანი, ვისაც სადისტურ სიამოვნებას ანიჭებდეს თანამშრომლების სამსახურიდან გაშვება და შევასრულოთ ეს კეთილშობილური პროცედურა, მადლობა მაინც გადავუხადოთ თითოეულ მათგანს-მეთქი. არაფრით არ ქნა. თუმცა, მოდით, ისევ რეკომენდაციებს დავუბრუნდეთ. საზოგადოებრივ მაუწყებლობად გარდაქმნამდე ტელევიზიას უნდა შეეწყვიტა კუთვნილი ქონების იჯარით გაცემა, მიქირავება ან გასხვისება გარე მაუწყებლებისათვის. მე მგონი, ესეც შესრულდა. კიდევ ერთი რეკომენდაცია გახლდათ ტელევიზიის საფინანსო საქმიანობის აუდიტი, რომელიც მარტო იმას არ გულისხმობს, რამდენად შეესაბამება კანონებს ტელევიზიის ხელმძღვანელთა მიერ მომზადებული ნებისმიერი ფინანსური დოკუმენტაცია, არამედ, რამდენად მიზნობრივადაა განხორციელებული ოპერაციები, რამდენად სწორად და ეფექტიანად დაიხარჯა ფული, მართლა იმდენი ღირს თუ არა ის სამუშაო, რასაც აჩვენებენ. ეს რეკომენდაცია ჯერ შესრულებული არ არის. ამჟამად ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო კურირებს ტელევიზიას და მას უნდა დაენიშნა აუდიტორი. თუმცაღა, ჩვენ ვითხოვდით, დამოუკიდებელ, მაღალი რეპუტაციის მქონე აუდიტორულ კომპანიას წარემართა მოკვლევა, მაგრამ ესეც არ მოხდა. სულ ახალი ამბავია ის, რომ ტელევიზიაში შედის კონტროლის პალატა, რომელიც შეამოწმებს არა მხოლოდ წლევანდელ ამბებს, არამედ წინა მთავრობის კონტროლის პალატის მიერ ტელევიიზიის შემოწმების შედეგად დაწერილი დასკვნების სისწორესა და საიმედოობას. ესეც, ალბათ, 2-3 თვეს გასტანს. კიდევ ერთი რეკომენდაცია იყო უწყვეტი კავშირი დონორ ორგანიზაციებთან, ჟურნალისტთა წვრთნისა და გადამზადების პროგრამა, რომლის მიხედვით ორი უცხოელი ტრენერი რამდენიმე კვირის მანძილზე წვრთნიდა ჟურნალისტებს. ასეთი წვრთნები ახალ-ახალი ტრენერების მონაწილეობით უნდა გაგრძელდეს არა მარტო შემოქმედებით-ტექნიკური პერსონალის, არამედ მენეჯმენტის კუთხითაც. რამდენიმე დონორი ორგანიზაცია მზადაა, ჩაერთოს ამ პროცესში, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ იმუშავებს ამ ტელევიზიაში და მოიპოვებს თუ არა ნდობას საზოგადოებაში.

- თქვენს რეკომენდაციებში რამდენად გაითვალისწინეთ შემოქმედებითი მხარე, რომელიც უშუალოდ აინტერესებს მაყურებელს? ანდა, ის პოტენციალი, რომელიც უკვე შეარჩია ტელევიზიის ხელმძღვანელმა, თქვენი აზრით, იმსახურებს საზოგადოების ნდობას?

- სწორედ ამ რეკომენდაციის უგულებელყოფამ დაძაბა ჩვენი ურთიერთობა ტელევიზიის ხელმძღვანელთან. თუკი შენ ეძახი ე. წ. "ძველ სახეებს", კი ბატონო, დაუძახე, ოღონდ გაითვალისწინე მათი საზოგადოებრივი და პროფესიული რეპუტაცია. ჩვენ ეს ტაქტიანად დავწერეთ რეკომენდაციაში, რაც გულისხმობდა დაუწერელ ნორმებს, რომელიც დაწერილზე მაღლა უნდა იდგეს. მორალი ხომ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ მორალს არავინ აკანონებს. ამას გარდა, არსებობს საზოგადოების მეხსიერება, რომელიც არც ისე ხანმოკლეა, რომ დაგვავიწყდეს, ვინ ვარგოდა და ვინ წაუხდინა სახელი ჟურნალისტიკას და, გნებავთ, ტელევიზიას საქართველოში. ამიტომაც, როცა საქმე მიდგა ყანდიაშვილის და არა მარტო მის მოწვევაზე, ეს რეკომენდაცია შევახსენეთ. საქმე ისაა, რომ ჩვენ არ გვქონდა საკადრო საქმეებში ჩარევის უფლება. შენგელიამ და ხუთკაციანმა სატენდერო კომისიამ კი, რომელიც ტელევიზიის თანამშრომლებისგან შედგებოდა, დამოუკიდებლად მიიღეს გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ, ჩვენი სისუსტისა თუ გამოუცდელობის გამო არ მოვითხოვეთ სატენდერო კომისიის დაკომპლექტება ტელევიზიის გარეთ მყოფი ადამიანებისაგან, ამიტომაც ჩვენგან დაწუნებული კანდიდატურები შეიწყნარეს და მიიღეს ბ-მა გოგა ჩართოლანმა და ირაკლი ვარდიგორელმა, ქ-მა მაია რამიშვილმა და ნანა ზარდიაშვილმა. მათ გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ეთერში ყანდიაშვილისა და ბერიძის დაბრუნებაში.

- როცა ასეთი მძაფრი და სრულიად ბუნებრივი რეაქცია გქონდათ ჟურნალისტებზე, რომელთაც თავიანთი უპრინციპობითა თუ სრულიად შეგნებული მოქმედებით "დაამახსოვრეს თავი" მაყურებელს, თავად შენგელიას მიმართ რატომ არ გქონდათ პროტესტის გრძნობა? არა მგონია, მის გარდა, ვინმეს დაეჯერებინა რევოლუციის წინა პერიოდში უნიჭოდ იმპროვიზებული გადადგომის ინსცენირება.

- როცა მონიტორინგის კომისია შეირჩა, ის უკვე დანიშნული იყო პრეზიდენტის მიერ. ჩვენ მივიღეთ შენგელია, როგორც მოცემულობა და დავთანხმდით პარტნიორობაზე. ცხადია, ყოველ ჩვენგანს ჰქონდა წარმოდგენა მის საქმიანობაზე, მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო, ეს ტელევიზია შეგვემზადებინა საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის და ამიტომაც დავუშვით თანამშრომლობა. თუმცა, ეს ადამიანი თავისი წარსული, მმართველობაში ყოფნის გამოცდილებით, უბრალოდ, გამოუსადეგარი იქნება საზოგადოებრივი ტელევიზიისთვის, რადგან საზოგადოებრივი ღირებულებების მიმართ ის გახსნილი არასოდეს ყოფილა. რაღაც იდეოლოგიის მიმდევრობა კი, ამ შემთხვევაში ლიბერალიზმისა და დემოკრატიის, ნაკლებად უშვებს კომუნიზმის მსახურებას. ეს დადასტურდა შევარდნაძის მაგალითით, რომლისგანაც არც ლიბერალი გამოვიდა და არც დემოკრატი. ზაზაც კომუნიზმის მჭიდიდანაა შემორჩენილი და ნათქვამი აქვს, რომ დატოვებს საზოგადოებრივ მაუწყებლობას. მოგეხსენებათ, მოსე ვერ შეჰყვა ებრაელებს აღთქმულ მიწაზე და შენგელიამ რომ აღთქმულ ტელევიზიაში ვერ შეგვიყვანოს, არაფერი მოხდება.

ერთ-ერთი თვითრეკლამა ანუ ძირითადი სლოგანი, რომელიც წითლად შეფუთული არხის ეთერში გადის და საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელზე გველაპარაკება, ასეთია: "ჩვენ ვუყვებით ხელისუფლებას, რითი ცხოვრობს საზოგადოება და საზოგადოებას ვუყვებით, როგორ მუშაობს ხელისუფლება საზოგადოების საკეთილდღეოდ". თუკი შენ ამ სიტყვებში ჩადებული შინაარსი წარმოგიდგენია სამოქმედო პრინციპად, მაშინ საერთოდ არაფერი გესმის საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შესახებ. როცა ხალხს უყვები ხელისუფლების "დაუღალავ" მუშაობაზე, უკვე იდეის დისკრედიტაციას ახდენ.

ასე რომ, რასაც დღეს უყურებთ "პირველ არხზე", ეს არაა საზოგადოებრივი ტელევიზია.

- პრეზიდენტს თუ ჩააბარეთ ანგარიში?

- ჩვენგან ანგარიში არ მოუთხოვიათ, მაგრამ ეგ უკვე იდეაა. შესაძლოა, რაღაც ტექსტი წარვუდგინოთ.

- ერთ მშვენიერ დღეს უმუშევარი რომ დარჩეთ, მაგრამ შანსი გაგიჩნდეთ, ისევ დაბრუნდეთ სამსახურში... ამ დროს გითხრან, რომ ძველი ხართ...

- სიტყვა "ძველში" პროფესიული დისკრედიტაცია ვიგულისხმე მხოლოდ და არა სხვა რამ.

- ბევრისთვის ეს სიტყვა, უბრალოდ, შეურაცხმყოფელი აღმოჩნდა.

- მოდით, მაშინ დავივიწყოთ.

მოკლედ...

კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ მონიტორინგის კომისიას უფლებამოსილება შეუწყდება, თუმცა, ისინი ერთგვარ დამოუკიდებელ კონტროლს მაინც განახორციელებენ. მანამდე კი საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტი 18 კანდიდატურას დასამტკიცებლად წარუდგენს პარლამენტს, რომელიც იმ 9 ღირსეულს შეარჩევს, ვინც მომავალში საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოდ მოგვევლინება. ისინი კი, თავის მხრივ (ოღონდ არა მათი რიგებიდან), გენერალურ დირექტორს კონკურსის საფუძველზე აირჩევენ. კანონში ჩადებული მექანიზმის მიხედვით, საზოგადოებრივი ტელევიზია დაფინანსდება არა სააბონენტო გადასახადებით, არამედ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,15 პროცენტით. ამას გარდა, ახალ სამეურვეო საბჭოს სრული უფლება ექნება, ზაზა შენგელიას ამჟამინდელ ფსევდოშემოქმედებას "ჩაილურის წყალი დაალევინოს". ასე რომ, ორკვირიანი საახალწლო ტაშ-ფანდურის შემდეგ, სატელევიზიო ვნებები აბობოქრდება. ჩვენი მხრივ, ერთ სლოგანს შევთავაზებთ ახალ ტელევიზიას: "რაც გინახავს, ველარ ნახავ". ხოლო მეორე სლოგანს უკვე ყოფილ ხელმძღვანელობას: "ნეტა ქორწილში არ დაგვპატიჟებენ?"

მომავალ შეხვედრამდე!

აფიშა

კონცერტები

სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი
ჯეოსტარი
დას: 20:30 სთ.

კონსერვატორიის დიდი დარბაზი
კონსერვატორიის სტუდენტური ორკესტრი
დას: 19:00 სთ.

თეატრები

თეატრალური სარდაფი რუსთაველზე
პრემიერა
მარიუს ფონ მაინბერგი
"ცივი ბავშვები"
რეჟისორი: გურამ ბრეგაძე
დას: 20:00 სთ.

თეატრალური სარდაფი ვაკეში
ვაჟა-ფშაველა
"გველისმჭამელი"
რეჟისორი: ლევან წულაძე
დას: 19:00 სთ.

თავისუფალი თეატრი
ედუარდო დე ფილიპო
"აჩრდილები"
რეჟისორი: გიორგი შალუტაშვილი
ფასი: 3 და 5 ლარი
დას: 19:00 სთ.

სამეფო უბნის თეატრი
ახალი თეატრალური მიმდინარეობა
საახალწლო შოუ-წარმოდგენა
"დღის ილუზია"
დას: 19:00 სთ.

პანტომიმის თეატრი
"დონ ჟუანი"
დადგმა: ამირან შალიკაშვილი
დას: 18:00 სთ.

კინოთეატრები

კინოს სახლი
"მსხვერპლშეწირვა"
რეჟისორი: ანდრეი ტარკოვსკი
ფასი: 1 ლარი
დას: 18:00 სთ.

რუსთაველი
"ღრუბლებთან თამაში"
დას: 22:15 სთ.

"ყველაზე მაგრები მსოფლიოში"
დას: 11:00; 13:15; 15:30; 17:45; 20:00 სთ.

ამირანი
"წყალქვეშა საძმო"
დას: 16:00; 20:00 სთ.

"ყველაზე მაგრები მსოფლიოში"
დას: 10:00; 12:00; 14:00; 18:00 სთ.

"ცხრა იარდი 2"
დას: 22:00 სთ.
ფასი: 4-დან 9 ლარამდე

მცირე დარბაზი
"ბანდიტები"
დას: 22:00 სთ.

"ზღვისეული"
დას: 20:00 სთ.

გამოფენები

ქარვასლა
"ქარვასლასა" და სახელმწიფო ხელოვნების მუზეუმში დაცულ ექსპონანტთა გამოფენა

სურათების ეროვნული გალერეა
სახვითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების საშობაო ფესტივალი

გოეთეს ინსტიტუტი
ბეატ პრესნერის ფოტონამუშევრების გამოფენა

ჰობი
საშობაო გამოფენა

TMS
ნინო ფერაძის გრაფიკულ ნამუშევართა საშობაო გამოფენა-გაყიდვა

საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
გამოფენა "შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება"

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი
"სამკაული და ისტორია"
მოძრავი გამოფენა-გაყიდვა

ძველი გალერეა
თანამედროვე ქართული კულტურა და მხატვრობა

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ელექტრონულ მისამართზე: culture@24hours.ge

არდავიწყების საგალობელი

აღვლენილი ფოლკლორისტებისა და ხელისუფალთა მიერ

ვერა ნეფარიძე

გუშინ ქართული კულტურის მოამაგეებს კიდევ ერთხელ უნდა ეგრძნოთ, რომ "ხელისუფლება მათ მოედანზეა". ეს მოედანი, ისევე როგორც შარშან, ამ დროს, გუშინაც კვლავ "ფორაქიშვილების დარბაზი" იყო, სასტუმრო "კოპალაში". შარშან სახელმწიფო მინისტრი ზურაბ ჟვანია რევოლუციამოხდილ, იმედებით აღსავსე საზოგადოებას ჰპირდებოდა, რომ ქართული კულტურის განვითარება სახელმწიფო პრიორიტეტებს შორის უმნიშვნელოვანეს ადგილს დაიკავებდა; წელს კი პრემიერ-მინისტრი ჟვანია უფრო დაკონკრეტდა და გაგვანდო: პრიორიტეტებს შორის კუთვნილი ადგილი ქართულ ფოლკლორს ეჭირა. "ფორაქიშვილების დარბაზში" გუშინ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის პრეზენტაცია ქართული ფოლკლორის პატრიარქებთან და მატრიარქებთან ერთად, ქართული კულტურის სხვა წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს.

ვახო ბესელიას ფოტო

გიორგი გაბაშვილმა პირობა შეასრულა. როდესაც სამინისტროში ხელოვნების დეპარტამენტის ათთვიანი მოღვაწეობის შესაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა, მინისტრი წლის ბოლომდე სამინისტროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის გაცნობას შეგვპირდა. კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სტრუქტურაში ამიერიდან იმუშავებს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, რომელიც ქართულ ფოლკლორზე, მის შენახვა-პოპულარიზაციაზე იქნება მიმართული. ცენტრის დირექტორი ხალხური სიმღერის ანსამბლ "ლაშარის" ხელმძღვანელი გიორგი უშიკიშვილი, მისი მოადგილე კი ცნობილი ფოლკლორისტი ეთერ თათარაიძე იქნება. გუშინ მოკლედ ახლად ჩამოყალიბებული ცენტრის მიზნებსა და გეგმებზეც ისაუბრეს. ძირითადად კი, ყველა ერთად მის ხელახლა დაბადებას ზეიმობდა.

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წინამორბედ სტრუქტურას ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური ცენტრი ერქვა. ამ უწყებამ რამდენჯერმე გამოიცვალა სახელი; ხოლო, მისი დაარსება 1937 წელს ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელს უკავშირდება. სახელწოდების ცვლილება არ ცვლიდა სტრუქტურის შინაარსს: რომ შემორჩენილ კულტურულ მემკვიდრეობას, გამოხატულს ზეპირსიტყვიერებასა თუ სიმღერასა და ცეკვაში, უნდა ჰქონოდა სახელმწიფო მხარდაჭერა; სახელმწიფოს საკუთარ თავზე უნდა აეღო მზრუნველობა ეროვნულ ფოლკლორზე. უკანასკნელ წლებში რომ საამისოდ არც ერთ ხელისუფლებას ეცალა, ეს ფაქტია; და თუკი რამე კეთდებოდა ამ სფეროში, ეს უფრო კერძო ჯგუფების ინიციატივა იყო. დღეს ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობის გაზიარება ისურვა. ყოველ შემთხვევაში, ასეთია მისი პათოსი, რომელიც გუშინ სასტუმრო "კოპალას" ეთნოგრაფიულ დარბაზში კონკრეტულ საქმეში, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის პრეზენტაციით გამოიხატა.

მას შემდეგ, რაც დარბაზში პრემიერ-მინისტრი გამოჩნდა, შეხვედრის პირველი ნაწილი გიორგი გაბაშვილმა გახსნა. მინისტრმა კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ კულტურული მემკვიდრეობა დღევანდელი ხელისუფლების მუშაობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაზეც ისიც მეტყველებს, რომ დაგეგმილია ფოლკლორის სახელმწიფო პროგრამა. ახლად ჩამოყალიბებულმა ცენტრმა უკვე მიიღო პირველადი მხარდაჭერა ხელისუფლებისგან თუნდაც ტექნიკური აღჭურვილობის სახით. შემდეგ, გიორგი გაბაშვილმა ცენტრის ხელმძღვანელიც წარადგინა - გიორგი უშიკიშვილი, წლების განმავლობაში ქართული ფოლკლორის სერიოზული მკვლევეარი და პოპულარიზატორი და პირობაც დადო: "ჩვენ შევეცდებით ხელი შევუწყოთ თქვენს წარმატებებს, რაც საქართველოს წარმატება იქნება".

ცხადია, გუშინდელი პრეზენტაცია ფორმატიდან გამომდინარე არ იძლეოდა ფოლკლორის სახელმწიფო პროგრამაზე დაწვრილებითი საუბრის საშუალებას. ამიტომაც, გიორგი უშიკიშვილმა მოკლედ გაგვაცნო ცენტრის პირველადი სამუშაოს მიმართულებები. "ჩვენი პრიორიტეტი იქნება ახლებური ხედვით მივხედოთ არა მარტო დედაქალაქში, არამედ რეგიონებში არსებულ კოლექტივებსაც". ცენტრის უახლოესი პროექტი იქნება "XXI საუკუნის ოქროს ფონდი" (პროექტის პროდიუსერი - მარინა ბერიძე). "ჩვენ მომავალი წლის ამ დროს შევაჯამებთ, რა გავაკეთეთ", - დაასრულა გამოსვლა ცენტრის ხელმძღვანელმა.

გუშინდელი პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გაწეული საქმიანობისადმი საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატა. "პირველად მაქვს საშუალება, საჯაროდ გამოვხატო მხარდაჭერა და პატივისცემა იმ საქმისადმი, რასაც გიორგი გაბაშვილი აკეთებს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში სამინისტროში. მწირი ბიუჯეტის პირობებში ძალიან ბევრი მასშტაბური პროექტი დაიწყო. დღეს მთავრობა აკეთებს განაცხადს - ფოლკლორის შენახვა იქნება სახელმწიფო პროგრამის ნაწილი. აქამდე ეს ყველაფერი კერძო ჯგუფების ხარჯზე ხორციელდებოდა. ფოლკლორის დაცვა სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. გიორგი უშიკიშვილი საოცარი ტრადიციის გამგრძელებელია; მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ქართული ფოლკლორის თავმოყრას. 2005-ში გრანდიოზული ბიუჯეტი არ გაქვთ, მაგრამ ეს არის დასაწყისი. იმედი მაქვს, გიორგი, შეძლებ, დაარწმუნო ხელისუფლება, რომ ამ საქმეში სახელმწიფო ინვესტიციაა საჭირო. მე ძალიან მიყვარს ქართული ფოლკლორი და მიხარია, რომ დღეიდან ვიწყებთ სერიოზულ პროექტს", - თქვა პრემიერ-მინისტრმა და მიწვეულ საზოგადოებასთან ურთიერთობა გვერდითა დარბაზში გააგრძელა.

ახლად ჩამოყალიბებული ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისადმი საკუთარი დამოკიდებულება გაგვანდეს სხვა სტუმრებმაც. "უსაზღვროა დღეს ჩემი სიხარული. ყველამ იცით, რას წარმოადგენს ჩემთვის ქართული ფოლკლორი. ჩვენ პირობას ვდებთ, რომ მხარში ამოვუდგებით ცენტრის ხელმძღვანელობას. გილოცავთ ამ ცენტრის ახლად დაბადებას", - აღნიშნა ვახუშტი კოტეტიშვილმა; "ის, რაც ჩემი თაობის ოცნება იყო, დღეს ახდა. ცენტრი ნამდვილად საიმედო ხელშია. გიორგი უნიჭიერესი ადამიანია და ისეთია, კლდეს გაანგრევს", - გვითხრა ანზორ ერქომაიშვილმა.

არც ისე ხანგრძლივ პირველ ნაწილს ქართული ფოლკლორის საუკეთესო ნიმუშების გარეშე არ ჩაუვლია. მისია "მზეთამზემ", ლელა თათარაიძემ და "ლაშარმა" შეასრულეს. თუმცა, მეტი მუსიკა და გულითადი ურთიერთობები პრეზენტაციის მეორე ნაწილის უფრო ბუნებრივი შემადგენელი ნაწილი იყო. "მზეთამზეს" ფერხული, "ლაშარის" "არდავიწყების საგალობელი" თუ ნამდვილი "ჩაკრულო" (ტრადიციული ქართული სუფრის საუკეთესო ნიმუშებთან ერთად) შეხვედრას საუკეთესო ფონს უქმნიდა.

ჟიურის და ხალხის აზრი დაემთხვა

ფოთს თეატრის ახალი შენობა ექნება

სანდრო ნავერიანი

არ ვიცი, როდის, მაგრამ ფოთის მერიამ გადაწყვიტა ახალი დრამატული თეატრის აშენება. 2004 წლის პირველ მაისს კი კონკურსი გამოაცხადა შენობის პროექტზე. ქართველი არქიტექტორები საქმეს შეუდგნენ და ცდილობდნენ, რაც შეიძლება კარგი პროექტი შეექმნათ, მაგრამ... ცხოვრება ყველასია, პირველობა - ერთის.

20 ოქტომბერს პირველი ტური შედგა, 20 დეკემბერს - მეორე. დეკემბრის ბოლოს კი ჟიურიმ ორი დღე იმუშავა, რათა გამოევლინა საუკეთეოსთა შორის საუკეთესო. ბევრი ფიქრის შემდეგ ჟიურიმ, რომლის თავმჯდომარეც მერის მოვალეობის შემსრულებელი იყო, გამარჯვებული გამოავლინა. ეს არის ლადო ხმალაძე.

მართალი გითხრათ, ამ წერილის დაწერა მხოლოდ იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ბატონი ლადოს შვილი, გიორგი ხმალაძე, ჩემი მეგობარი და თანამშრომელია. ერთმა ჩვენმა თანამშრომელმა მითხრა: ხმალას (გიორგის მეტსახელია) პროექტმა გაიმარჯვაო. გამიხარდა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, წარმატება ასე მიმელოცა, მაგრამ, როგორც ბოლოს გაირკვა, გიორგი ხმალაძე თურმე მხოლოდ ეხმარებოდა მამას.

ახლა მე ვწერ, ფოთში კი, სასტუმრო "ანკორში" ხმალაძეების პროექტის პრეზენტაციაა. პრეზენტაციას ესწრებოდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორი. როგორც ბატონი ლადო ამბობს, თეატრის მშენებლობა 2005 წლის მარტში დაიწყება. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები, სავარაუდოდ, 2,7 მილიონი ლარი დაჯდება. ერთი ამდენი დასჭირდება მოპირკეთებას და ფურნიტურას.

ყველამ კარგად იცის, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟიურის აზრი ზოგადად, კერძოდ კი, იმ კონკურსში, რომელმაც თეატრისთვის საუკეთესო შენობა უნდა გამოარჩიოს. ჟიურიმ, როგორც გითხარით, ხმალაძეების პროექტი გამოარჩია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ ფოთის ინტელიგენცია, თეატრის დასი, ჟურნალისტები და ბიზნესმენებიც ამ პროექტს უჭერდნენ მხარს. ასე რომ, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ: ხალხის აზრმა გაიმარჯვა.

აურზაური "კივილის" გარშემო

ნორვეგიის პოლიციამ ხელოვანთა წრეებს საშობაოდ კარგი საჩუქარი მიუძღვნა. "გარდიანის" ცნობით, გარღვევა მოხდა "კივილის" გატაცების საქმეში და შემთხვევიდან ოთხი თვის თავზე დააპატიმრეს ეჭვმიტანილი, რომელსაც ძარცვის ბრალდებაც წაუყენეს.

სახელდება მხოლოდ ეჭვმიტანილის ასაკი - ის 37 წლისაა. ანონიმი წინა კვირას დასაკითხად დააკავეს და ბრალიც წაუყენეს. ის ბრალდებას უარყოფს, აცხადებს, რომ ალიბიც აქვს და დასძენს: "პოლიციას ეს ინფორმაცია რამდენიმე თვის წინათაც ჰქონდა, მაგრამ შობამდე დაიცადა, სანამ დაკითხვაზე გამომიძახებდა. ეს პოლიციის ტრიუკია და ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს გული ატკინოს".

ეჭვმიტანილად ითვლება ორი სხვა პიროვნებაც, რომელთაც ოსლოში მომხდარ რამდენიმე სხვა შეირაღებულ ძარცვასთანაც აქვთ კავშირი.

შეგახსენებთ, რომ ედვარდ მუნკის მუზეუმიდან მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტილო "კივილი" აგვისტოს ერთ დღეს, ყველას თვალწინ ჩამოხსნეს კედლიდან. შენობაში ორი კაცი შევიდა. ერთმა იარაღით დაცვა და დამთვალიერებლები დააშინა, მეორემ კი "კივილი" და "მადონა" ამოიჩარა იღლიაში და დარბაზიდან გავიდა. მძარცველებს გარეთ შავი "აუდი" ელოდებოდათ, რითაც გაუჩინარდნენ კიდეც.

ეჭვმიტანილის დაკავების ფაქტი კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვს იმის შესახებ, რომ ძარცვა იმავე კრიმინალური დაჯგუფების განხორციელებულია, რომელიც მანამდე ბანკებს ძარცვავდა. მოტივი შეიძლება დეტექტივების კვალის არევა ყოფილიყო.

"ვფიქრობ, ეს ყურადღების გადატანის მიზნით განხორციელებული კრიმინალი იყო", - აცხადებს ხელოვნების სფეროში კრიმინალის ექსპერტი ჩარლზ ჰილი, კაცი, რომელმაც 1994 წელს ოსლოს ნაციონალური გალერეიდან მოპარული "კივილის" სხვა ვერსია იპოვა. მაშინ ჰილმა გეტის მუზეუმიდან პოტენციურ მყიდველად გაასაღა თავი და "კივილიც" ასე ჩაიგდო ხელში.

ახლა ჰილი დასძენს: "ყაჩაღებს, უბრალოდ, უნდოდათ, ნორვეგიელი პოლიციელების ყურადღება "კივილზე" გადაეტანათ მაშინ, როცა ისინი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან რამეს აშავებდნენ. ალბათ, ამიტომაც გადაწყვიტეს, ტილოები ასეთი ხმაურით, ასე გამომწვევად მოეპარათ".

ჯერჯერობით, გატაცებული ექსპონატების ადგილსამყოფელი კვლავაც უცნობია. "არ ვიცით, ნახატები კვლავაც ნორვეგიაშია თუ საზღვარგარეთ გაიტანეს", - აცხადებს ოსლოს პოლიციის ორგანიზებული კრიმინალის ხელმძღვანელი ივერ სტენსრუდი, რომელიც გამოძიებას უძღვება. თუმცა, არსებობს სერიოზული ეჭვი, რომ მუნკის შედევრები, თუ განადგურებული არა, ძალიან დაზიანებული იყოს. ამ ცნობას კრიმინალური წყაროები ავრცელებენ. ნორვეგიული ყოველდღიური გაზეთის ჟურნალისტი იმასაც ვარაუდობს, რომ, შესაძლოა, "მადონა" საერთოდაც აღარ არსებობდეს.

ქალაქ ოსლოს ხელოვნების კოლექციების ხელმძღვანელს კი მაინც დიდი იმედი აქვს, რომ ნახატებს იპოვიან და თუ დაზიანებული იქნება, მათი აღდგენაც მოხერხდება.

თავად მუნკის მუზეუმი ნოემბრის შემდეგ დაკეტილია. დამთვალიერებლებს, სავარაუდოდ, ივნისში გაუღებენ კარს, მას შემდეგ, რაც 4.3 მილიონ გირვანქა სტერლინგის საფასურად უსაფრთხოების სისტემას სრულყოფენ.

"უბედისწეროს" იღბალი



"უბედისწერო" (Fateless) - ასე ჰქვია 2002 წელს ნობელის ლიტერატურული პრემიით დაჯილდოებული ავტორის იმრე კერტეშის ნაწარმოებს, რომლის კინოადაპტაციაც უკვე თითქმის მზადაა. ფილმის მთავარი გმირია პატარა ბიჭუნა, რომელიც ჰოლოკოსტის ამბებს ჰყვება. პრემიერა თებერვლის დასაწყისში, ბუდაპეშტის კინოფესტივალზე, არასაკონკურსო პროგრამის ფარგლებში შედგება.

თავად ფესტივალი 36-ედ 1-8 თებერვალს გაიმართება. კინოკვირეულის დასრულებისთანავე "უბედისწეროს" უნგრეთისა და იტალიის კინოთეატრებშიც უჩვენებენ.

ფილმის რეჟისორი ლაიოშ კოლტაი გახლავთ. ის იშტვან საბოს "მეფისტოს" - 1982 წელს საუკეთესო უცხოური ფილმის კატეგორიაში "ოსკარით" აღნიშნული ფილმის - ოპერატორი გახლდათ.

კერტეში ნობელის პრემიით სწორედ "უბედისწეროს" წყალობით დაჯილდოვდა. წიგნში მოთხრობილია პატარა ბიჭუნას ამბავი, რომელსაც მშობლიური ბუდაპეშტიდან აუშვიცში, პოლონეთში უკრავენ თავს, იქიდან კი - ნაცისტების კიდევ სხვა საკონცენტრაციო ბანაკებში. სიუჟეტი კერტეშის მოგონებებზეცაა აგებული - 14 წლის ასაკში ისიც ხომ აუშვიცში გადაასახლეს. მწერალი ყურადღებით აკვირდებოდა გადაღების პროცესს და სცენარიც თვითონ დაწერა. საბოლოო ჯამში, პროექტი დადებითად შეფასდა. მიმომხილველები საგანგებოდ აღნიშნავდნენ ერთ საგულისხმო დეტალსაც - "უბედისწეროს" ბიუჯეტი 15 მილიონი დოლარი იყო, უნგრული ფილმისთვის წარმოუდგენლად მაღალი ციფრი.

ახალი ამერიკელები

გინესის მიერ გამოცემული ბრიტანული ჰიტი სინგლებისა და ალბომების ჩამონათვალში წელს ერთადერთი სიახლეა - "რედ ჰოტ ჩილი პეპერსი". ამერიკული ჯგუფი ბრიტანულ ასეულში 97-ე ადგილზე მოხვდა. ასეულს კი, როგორც წესი, ბრიტანულ ჩარტებში გატარებული პერიოდის მიხედვით ადგენენ.

პედოფილიის ბრალდებებისა და სასამართლო პროცესების მიუხედავად, მაიკლ ჯექსონის რეიტინგი არ დაცემულა. პირიქით, წარმატებულთა ასეულში ჯექსონმა იმდენი მოახერხა, რომ მერვე ადგილამდე დაწინაურდა. ამას ისიც დაემატა, რომ პოპის ყოფილი მეფის ძველ ალბომებს ბრიტანელები კვლავაც დიდი მონდომებით ასაღებენ.

"როლინგ სტოუნზისა" და მადონას სიაში მოხვედრა არავის გაკვირვებია - დიდი ხანია, მათ ასეულში თავიანთი ადგილი გარანტირებული აქვთ. პირველ ადგილზე კი მეფეთა მეფე ელვის პრესლია, რომელიც ბრიტანულ ჩარტებში მთელი 2.463 კვირის განმავლობაში იყო "გამაგრებული".

თუმცა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ყველაზე დიდი სიახლე მაინც "რედ ჰოტ ჩილი პეპერსი" იყო, რადგან: "საუკეთესო ასეულში ახალი ჯგუფები და მომღერლები ძალიან იშვიათად ხვდებიან, ძირითადად, ერთი და იგივე სახელები ტრიალებენ და ამიტომ "რედ ჰოტ ჩილი პეპერსის" ჩამონათვალში მოხვედრა მართლაც დიდი მიღწევაა", - აცხადებს ბრიტანული ჰიტი სინგლებისა და ალბომების რედაქტორი დევიდ რობერტსი.

შეგახსენებთ, რომ გინესის ამ მუსიკალურ გამოცემაში ის შემსრულებლები ხვდებიან, რომელთაც წლის განმავლობაში ბრიტანული სინგლებისა და ალბომების ჩარტებში (ცალ-ცალკე) ყველაზე დიდხანს გაძლეს. მაიკლ ჯექსონის გარდა, წელს ზევით, პირველი პოზიციებისკენ აიჭრნენ რობი ვილიამსი (43), "სტერეოფონიქსი" (84) და "ქორსი" (89). მომავალი წლის ჩამონათვალში კი, სავარაუდოდ, ბრიტნი სპირსი, "უესტლაიფი" და ემინემიც მოხვდებიან.

ბობ დილანი: "არ ვარ წინასწარმეტყველი"

ბობ დილანმა უკანასკნელი 19 წლის განმავლობაში პირველი სატელევიზიო ინტერვიუ მისცა. მართად თავმდაბალი მუსიკოსი ამჟამადაც გადაჭარბებულად მიიჩნევს საკუთარი შემოქმედების მნიშვნელობას და ამბობს, რომ ის სულაც არ არის "წინასწარმეტყველური"; დილანმა აღნიშნა, რომ იგი ყოველთვის უხერხულად იგრძნობს თავს "საფიცარი" ვარსკვლავის რანგში: "არასდროს მიოცნებია ვყოფილიყავი წინასწარმეტყველი ან მესია. შესაძლოა, როდისმე მსურდა ვყოფილიყავი ელვისი, მაგრამ წინასწარმეტყველი? არა", - განუცხადა 63 წლის დილანმა CBS-ს და დაამატა, რომ მსგავსი დასკვნების გამოტანის საფუძველს მისი არცერთი სიმღერა არ იძლევა. დილანის თქმით, იგი თავს ედგარ პოს იმ პერსონაჟად უფრო მიიჩნევდა, რომელიც სულაც არ იყო ისეთი ადამიანი, როგორადაც მას გარშემომყოფები აღიქვამდნენ.

ინტერვიუში დილანმა მოუთხრო მაყურებელს, 1965 წელს, როგორ იქცა მისი Like A Rolling Stone ჟურნალ "როლინგ სტოუნის" აღიარებით ყველა დროის საუკეთესო როკ-ენ-როლის სიმღერა. "შესაძლოა, ეს სიმღერა იმ კვირაში მართლაც იყო საუკეთესო, მაგრამ ყველა დროის... არასდროს ვაქცევდი განსაკუთრებულ ყურადღებას მსგავს რამეებს".

პაულო კოელიოს სვეტი

საბრძოლო მზადყოფნა ეჭვების თანხლებით



უცნაური, მწვანე სამოსი მაცვია, უხეში ქსოვილისგან შეკერილი, ელვებით გაწყობილი. ხელის უნებური გაკაწვრისა და დაზიანებისგან ხელთათმანი მიცავს. რაღაც უზარმაზარ, თითქმის ჩემ სიმაღლე შუბს ვეზიდები. ლითონის კიდეს ერთ მხარეს სამი კბილი აქვს გამოჭრილი, მეორე მხარეს კი - ბასრი, წამახვილებული პირი.

და აი, ჩემი შეტევის სამიზნეც: ბაღი.

მჭრელი ხელსაწყოთი, რომელიც მაგრად მიჭირავს მუშტში, ბალახებში სარეველის გამორჩევას ვიწყებ. ვცელავ და ვცელავ, თან კარგად მესმის, რომ თითოეული ამოთხრილი მცენარე ორიოდე დღეში მოკვდება. ამის გააზრება და ეჭვის გაჩენა ერთია: ნუთუ სწორად ვიქცევი?

რასაც ჩვენ სარეველას ვეძახით, სინამდვილეში ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც გადარჩენისთვის იბრძვის; ორგანიზმია, რომლის შექმნასა და განვითარებას ბუნებამ მილიონობით წელი მოანდომა. მაგალითად, ეს ყვავილი - ჩემი სამიზნე. მისი განაყოფიერება ურიცხვი მწერის ხარჯზე ხდებოდა. შემდეგ ის გადაიქცეოდა მარცვლად, რომელსაც ქარი ველ-მინდვრებზე მიმოფანტავდა. და რადგან ყვავილს მიზანმიმართულად ერთ კონკრეტულ ადგილზე არავინ რგავდა და ასე ქაოსურად მიმოიბნეოდა სხვადასხვა მიწაზე, მას მომავალ გაზაფხულამდე გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდა. ერთ კონკრეტულ ადგილზე თავმოყრის შემთხვევაში მცენარეს ხომ უფრო მეტად დაემუქრებოდა განადგურება - წყალდიდობის, ხანძრის, გვალვის ან რომელიმე ცხოველის სახით.

სწორედ ასეთი ხანგრძლივი პროცესის გავლის შემდეგ ერევა ხოლმე საქმეში ადამიანი თავისი ბასრკბილებიანი ხელსაწყოთი და უმოწყალოდ თხრის მცენარეს მიწიდან.

რატომ ვაკეთებ ამას?

ეს ბაღი ვიღაც სხვამ გააშენა. ვინ - არ ვიცი. როცა სახლი ვიყიდე, ბაღიც იყო და ძალიან ჰარმონიულად ჯდებოდა მთებითა და ხეებით სავსე საერთო პეიზაჟში. მოკლედ, არ ვიცი ბაღის შემქმნელის ვინაობა, მაგრამ ის კი ფაქტია, რომ მებაღემ თითოეული დეტალი წინდაწინ გათვალა, თითოეული მცენარე დიდი რუდუნებით დარგო (ალბათ, ბევრი იფიქრა იმაზეც, რომ ერთ დიდ ხეივანს დაემალა პატარა ქოხი, რომელშიც ახლა ბუხრისთვის საჭირო შეშას ვინახავთ) და ზამთარ-ზაფხულ თითოეულ ძირს უვლიდა. როცა ამ ძველ წისქვილში გადმოვსახლდი (იქ წელიწადის რამდენიმე თვეს ვატარებ ხოლმე), მდელო სახლის წინ სუფთად გასხლული და გაწმენდილი დამხვდა. მერე უკვე ჩემზე იყო დამოკიდებული, ვიზრუნებდი კოპწია, გასხლულ-გაკრეჭილი ბაღის იერსახის შენარჩუნებაზე თუ არა. ფილოსოფიური კითხვა კი, რომელიც დამებადა, ასე ჟღერს: დავაფასო ბაღის შემქმნელის შრომა თუ დავემორჩილო გადარჩენისა და განვითარების ინსტინქტს, ბუნებამ ამ მცენარეს რომ დაამადლა; მცენარეს, რომელსაც ახლა მე უარყოფითი კონტექსტით "სარეველას" ვუწოდებ?

ვფიქრობ და თან ვთხრი. ცელის ერთი გაშხუილებით ვსპობ ზედმეტ ძირებს და ერთ კუთხეში ვაგროვებ. მერე დავწვავ.

მოკლედ, ვცელავ და თან ვფიქრობ; ვფიქრობ, რომ, ალბათ, ზედმეტად ვაანალიზებ ისეთ საკითხებს, როგორზეც, წესით, კი არ უნდა ვფიქრობდე, პირდაპირ ვაკეთებდე. მე კი ფიქრს ვაგრძელებ და კიდევ ერთი აზრი მიტრიალებს: და მაინც, თითოეული მოძრაობაც კი, რომელსაც ცოცხალი არსება აკეთებს, ხომ მნიშვნელოვანია და გარკვეული შედეგი მოჰყვება? ვფიქრობ ასე და კიდევ უფრო დიდი ეჭვი მიპყრობს - უნდა ვთხრიდე სარეველებს თუ არა?

ერთი მხრივ, ამ მცენარეებს აქვთ სრული უფლება, იხარონ ყველგან, ყველა მიწაზე. მაგრამ, მეორე მხრივ, თუ ახლავე არ გავანადგურებ მათ, მერე ისე გაიზრდებიან, რომ ბალახს სულ მოახრჩობენ. ახალ აღთქმაში იესო ხომ ქადაგებს იფქლისგან ხორბლის გამორჩევას.

მაგრამ - ბიბლიით თუ მის გარეშე - ჩემ წინაშე მაინც ერთი კონკრეტული პრობლემა რჩება. პრობლემა, რომელიც მუდამ იდგა კაცობრიობის წინაშე: რა დონემდე გვაქვს ბუნების საქმეებში ჩარევის უფლება? ასეთი ჩარევა მუდამ უარყოფითი შედეგით მთავრდება, თუ შეიძლება მას რამე დადებითი შედეგიც მოჰყვეს?

მე გვერდზე ვდებ ჩემს იარაღს, რომელსაც ცელის სახელითაც იცნობენ. თითოეული მოქნევა სიცოცხლის დასასრულს ნიშნავს, ყვავილის სიკვდილს, რომელიც, მე რომ თავი დამენებებინა, გაზაფხულზე იყვავილებდა კიდეც. აი, აქამდე მიდის ადამიანის თავხედობა, რომელიც მუდამ ცდილობს გაკრიჭოს, თავის ჭკუაზე მოაქციოს გარემო. მოკლედ, ცელს გვერდზე ვდებ, რადგან ვგრძნობ, რომ ახლა ფიქრი მჭირდება; ფიქრი იმიტომ, რომ გაირკვა - ბაღში შრომის დროს მე სიცოცხლის მინიჭებისა და მოკვდინების ძალა გამიჩნდა. ბალახი თითქოს მეუბნება: "თუ არ დამიცავ, ეს სარეველა გამანადგურებს". მაგრამ მე ხომ სარეველაც მელაპარაკება და მარწმუნებს: "მე იმდენი ვიმოგზაურე, შენს ბაღამდე რომ მომეღწია!.. რატომ გინდა ჩემი სიკვდილი?"

ბოლოს კი, ტანჯვად ქცეულ ფიქრებში დაკარგულს, ხსნად ერთი ინდუისტური ტექსტი მახსენდება - ბჰაგავატგიტა. ვიხსენებ, რას პასუხობს კრიშნა მეომარ არჯუნას, როცა ეს უკანასკნელი გადამწყვეტი ბრძოლის წინ სულიერად დაეცემა, მხრებს ჩამოყრის და განაცხადებს, რომ არასწორია იმ ომში ბრძოლა, რომელიც შეიძლება მისი ძმის სიკვდილით დასრულდეს. კრიშნას პასუხი არჯუნას სიმხდალეზე დაახლოებით ასეთია: "მართლა გგონია, რომ ვინმეს მოკვლა შეგიძლია? შენი ხელი ჩემი ხელია და წინასწარვე იყო დაწერილი, რომ რასაც შენ აკეთებ, უნდა ბოლომდე აღსრულდეს. თავისით არავინ კლავს და არავინ კვდება".

ამ ნააზრევით გულმოცემული, კვლავაც ვიღებ ცელს და კვლავაც ვუტევ სარეველა ბალახს, რომელიც ჩემს ბაღში გასახარად სულაც არ მომიპატიჟებია. ასე ილევა დღევანდელი დილა და ჭკუის სასწავლად ერთი გაკვეთილი მრჩება: როცა რაღაც არასასურველი წამოიზრდება ჩემს სულში, ღმერთს უნდა შევევედრო, მომცეს გამბედაობა, რომ ის ისევე დაუნანებლად ამოვძირკვო ჩემი სულიდან, როგორც მშვენიერი ბაღიდან - სარეველები.

ფეხბურთი

იკერ კასილიასი: "2005 წელს სამეფო თასის მოგება მინდა"

მადრიდის "რეალის" მეკარე იკერ კასილიასი დამდეგ წელს იმედიანად უყურებს და სწამს, რომ 2005 წელი უფრო მეტ სიხარულსა და წარმატებას მოუტანს. ახალგაზრდა მეკარემ ესპანელ ჟურნალისტებს თავისი საახალწლო სურვილი გაუმხილა - მისი ნატვრაა, 2005 წელს მადრიდის "რეალმა", ბოლოს და ბოლოს, სამეფო თასი მოიგოს და ეს გამარჯვება გულშემატკივრებთან ერთად სიბელესის მოედანზე აღნიშნონ.

- რა აკლდა სამეფო გუნდს სეზონის პირველ ნახევარში?

- ზოგიერთ ეპიზოდში ბედი არ გვწყალობდა. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია მატჩი "დეპორტივოსთან". ჩვენ გამარჯვებას ვიმსახურებდით, მაგრამ, მოგეხსენებათ, წავაგეთ. ფორტუნა ერთადერთხელ იყო ჩვენს მხარეს - "რასინგის" წინააღდეგ თამაშისას. მაგალითად, "ბარსელონას" ჰქონდა რამდენიმე მატჩი, როცა ის აშკარა მარცხს იმსახურებდა, მაგრამ მაინც გაიმარჯვა. სწორედ ბედის წყალობით მოახერხა "ბარსელონამ" წინ წასვლა.

- დღესასწაულების შემდეგ თქვენ საკმაოდ დაძაბული თამაშები გელოდებათ. როგორ უყურებთ მომავალს?

- ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ წელს გამარჯვებისთვის უნდა ვიბრძოლოთ და სამ ტურნირში მივიღოთ მონაწილეობა. უკვე შევეჩვიეთ ასეთ რეჟიმს. ზოგიერთი გუნდი იანვარში მხოლოდ ლა ლიგაზეა გადართული, ამიტომ მოსამზადებლად საკმაო დრო აქვთ. არ მინდა, ეს განცხადება თავის მართლებად ჩათვალოთ, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ როგორც ესპანეთის ჩემპიონატში, ისე სამეფო თასის გათამაშებაში - ესენი ძალიან საინტერესო ტურნირებია და ძალიან გვინდა, წარმატებას მივაღწიოთ.

- ზოგიერთები ამტკიცებენ, რომ სეზონის ასეთი დასაწყისი მათ იმ წელს აგონებს, როცა ჩვენ ჩემპიონთა თასი და პრიმერა დივიზიონი მოვიგეთ.

- ტურნირის ცხრილს თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ მაჩვენებლები არცთუ ისე კარგია, მაგრამ ამავე დროს არც ისე ცუდი. პირადად მე ეს სეზონი იმ წელს მაგონებს, როცა ბოლო მომენტამდე ვებრძოლეთ "რეალ სოსიედადს". ეს გუნდი მთელი წელი ცხრილის სათავეში იყო. გულშემატკივრები უკმაყოფილონი იყვნენ, ამბობდნენ, რომ ჩვენ ისე ვერ ვთამაშობდით, როგორც საჭიროა, არადა, ზუსტად ამას ვაკეთებდით. შემდეგ კი ისე მოხდა, რომ "რეალ სოსიედადი" საერთოდ გამოეთიშა ტურნირს. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ არასოდეს არ უნდა დანებდე, ბოლომდე იბრძოლო და დაელოდო იმ მომენტს, როცა შენი დრო მოვა. მაშინ ჩვენ სწორედ ეს გავაკეთეთ და უკანასკნელ ტურში ტიტულიც მოვიპოვეთ.

- ნაახალწლევს თქვენ ექვსი წუთი უნდა ეთამაშოთ "რეალ სოსიედადს". როგორ ფიქრობთ, მოახერხებთ კი ასე მცირე დროში ბურთის გატანას და სამი ქულის დაგროვებას?



იკერ კასილიასი: "პირადად მე ეს სეზონი იმ წელს მაგონებს, როცა ბოლო მომენტამდე ვებრძოლეთ "რეალ სოსიედადს".

- წინასწარ რაიმეს თქმა ძნელია. ხალხს ავიწყდება, რომ ექვს წუთში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ერთადერთი, რაც დანამდვილებით ვიცი, არის ის, რომ სულიერად არ უნდა დავეცეთ და წინსვლა განვაგრძოთ. თან ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ ჩვენსა და "ბარსელონას" შორის მანძილს. მხოლოდ საკუთარ თამაშებზე უნდა ვიფიქროთ.

- რა განწყობით ეგებებით ახალ წელს?

- მეც, სხვებივით, ახალ წელს იმედით ვხვდები. მწამს, რომ სეზონის ბოლოსთვის რომელიმე ტიტულს მოვიპოვებთ და გამარჯვებას ჩვენს გულშემატკივრებთან ერთად სიბელესის მოედანზე აღვნიშნავთ. შრომასა და თავდადებას აუცილებლად მოჰყვება წარმატება.

- ყველაზე მეტად რომელი ტურნირის მოგებას ისურვებდით?

- მართალია, პრიმერა დივიზიონი და ჩემპიონთა ლიგა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირადად მე მაინც ყველაზე მეტად სამეფო თასის მოგება მინდა. ორჯერ გავედი ფინალში, მაგრამ ორჯერვე დავმარცხდი. დიდი ხანია, ჩვენ ის არ მოგვიგია, ამიტომ არც ვანიჭებთ მას დიდ უპირატესობას. არადა, ეს ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია.

- რას უსურვებთ გულშემატკივრებს?

- დღესასწაულებისგან მაქსიმალური სიამოვნების მიღებას. ასევე, დიდ ბედნიერებას, სურვილების ასრულებას და ყველაფერს საუკეთესოს.

მოამზადა ნინო ტიკარაძემ

ემილიო ბუტრაგენიო: "2004 წელი ისეთი არ გამოდგა, როგორსაც ველოდით"

მადრიდის "რეალისთვის" 2004 წელი არსებობის ისტორიაში ნამდვილად არ იყო საუკეთესო, რასაც ვერ ვიტყვით ემილიო ბუტრაგენიოზე. მისი კარიერა იმდენად სწრაფად განვითარდა, რომ შედეგად ლეგენდარული "ბუიტრე" "სამეფო კლუბის" ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. აქ კი პრეზიდენტობასაც აღარაფერი უკლია... თუმცა, ჯერჯერობით მას არ უნდა ამ თემაზე ფიქრი და სურს, კონცენტრაცია თავის ამჟამინდელ თანამდებობაზე მოახდინოს. ამით ბუტრაგენიო კლუბის პრეზიდენტის ფლორენტინო პერესისა და მისი თანაშემწეების მოლოდინს გაამართლებს. კლუბის ვიცე-პრეზიდენტმა და ამავე დროს მისმა გენერალურმა სპორტულმა დირექტორმა ემილიო ბუტრაგენიომ 2004 წლის შედეგები შეაჯამა.

- ემილიო ბუტრაგენიო - მადრიდის "რეალის" ვიცე-პრეზიდენტი. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის?

- სიმართლე რომ ვთქვა, მიმაჩნია, რომ ცხოვრებაში ძალიან მიმართლებს. ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს და მე ამ პოსტზე უბრალოდ არ დამნიშნეს. თუმცა, თვითონ ჩემი ყოფნა ისეთ დიად კლუბში, როგორიც მადრიდის "რეალია", უზარმაზარი პატივია. მით უფრო, როცა ასეთ თანამდებობაზე ვმუშაობ. მე უაღრესად დიდი მადლიერი ვარ პრეზიდენტისა და ხუნტე დირექტივის, რომლებმაც ამ თანამდებობაზე დამამტკიცეს. ვიმედოვნებ, რომ მათ ჩემი ნაყოფიერი შრომით გადავუხდი მადლობას.

- თქვენი სპორტული კარიერის ბოლო - ეს მადრიდის "რეალის" პრეზიდენტის პოსტია?

- ჩემს დიდ ყურადღებას ყოველთვის იქცევს ის ფაქტი, თუ რა ხდება ჩემს ცხოვრებაში. 18 წლის ასაკში კალასანსიოს სკოლაში ვსწავლობდი და იქ ფეხბურთს ვთამაშობდი. სამი წლის შემდეგ კი ესპანეთს ევროპის ჩემპიონატზე წარმოვადგენდი. 15 იანვარს ზუსტად ოთხი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც მადრიდის "რეალში" ხორხე ვალდანოს თანაშემწედ დავიწყე მუშაობა სპორტული რედაქციის საკითხებში. დღესდღეობით კი კლუბის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ. სიმართლე რომ ვთქვა, "რეალთან" ჩემი ურთიერთობა სიზმარს უფრო ჰგავს, ვიდრე რეალურ ცხოვრებას. ჩემი ერთადერთი სწრაფვა ის არის, რომ კლუბს გამოვადგე. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ სულ ერთია, სად ვიმუშავებ, ოღონდ ეს სამუშაო მომწონდეს. ყველაფერი ძალიან სწრაფად განვითარდა და ამას ნამდვილად არ მოველოდი. მინდა ამ ინტერვიუთი ვისარგებლო და ყველა მადრიდელს ვუთხრა, რომ დღეს ჩემთვის მხოლოდ ორი სამოღვაწეო ასპარეზი არსებობს: მადრიდის "რეალი" და ჩემი ოჯახი. ამასთან, მადრიდის "რეალს" პრაქტიკულად მთელი ჩემი დრო მიაქვს.

- ნუ გამოვრიცხავთ იმ ვარიანტს, რომ ბუტრაგენიო რაღაც დროის შემდეგ მადრიდის "რეალის" პრეზიდენტი გახდება...

- ამაზე ფიქრი არ მინდა. თუმცა, მართალია, რომ ამ თემაზე ბევრი კომენტარი გაკეთდა. მე უფრო აწმყოზე ვფიქრობ და ასე ვიქცეოდი მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში. თუმცა, ეს შეიძლება შეცდომადაც კი ჩამითვალოთ. სამომავლოდ არასოდეს არაფერს ვგეგმავდი, რადგან როცა ამას ვაკეთებდი, არასდროს არაფერი გამომდიოდა. არასოდეს მიფიქრია, რომ მადრიდის "რეალში" ვითამაშებდი. არადა, ამ კლუბში შემდგომში 12 სეზონი გავატარე. არც იმაზე მიფიქრია, რომ დადგებოდა მომენტი, როცა "რეალის" ვიცე-პრეზიდენტი გავხდებოდი. ცხოვრებამ კი ისე მოაწყო, რომ სწორედ ამ თანამდებობაზე ვმუშაობ. ახლა, უბრალოდ, ის პერიოდია, როცა უნდა დაველოდოთ, გამომივა ეს საქმე თუ არა.

ემილიო ბუტრაგენიო ჩემპიონთა ლიგის კენჭისყრის შემდეგ თავის ტურინელ კოლეგა რობერტო ბეტეგას ესალმება.

- როგორ აფასებთ მადრიდის "რეალში" არიგო საკის გამოჩენას?

- დადებითად. საკი მთელ მსოფლიოში ურყევი ავტორიტეტით სარგებლობს და მისი გამოცდილება ძალიან გამოგვადგება. თუ უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ხუთ საუკეთესო მწვრთნელს დავასახელებთ, არიგო საკი ერთ-ერთი მათგანი იქნება. ის მთელ თავის გამოცდილებას და ცოდნას გუნდში დანერგავს, კლუბის კეთილდღეობისთვის. დარწმუნებული ვარ, საკი ძალიან დაგვეხმარება.

- რას ელით 2005 წლისგან?

- მოვლენებს რეალური თვალით უნდა შეხედო. თავი არ უნდა მოვიტყუოთ. ჩვენ, ყველანი, მადრიდელები ვართ და ჩვენი კლუბი ძალიან გვიყვარს, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ 2004 წელი არ იყო ისეთი, როგორსაც ველოდით. შარშან ამ დროს ყველაფერი უაღრესად წარმატებით მიმდინარეობდა. ყველა ტურნირში დამაჯერებლად გამოვდიოდით და გვინდოდა, სამივე ტურნირი მოგვეგო. ჩვენ სავსებით რეალურად ვფიქრობდით, რომ ეს შესაძლებელი იყო. თუმცა, საბოლოო ჯამში ეს ვერ მოვახერხეთ და სამიდან ვერც ერთი ტურნირი ვერ მოვიგეთ. მოდი, ასე ვთქვათ: ამ წლის მეორე სემესტრი მაინცდამაინც წარმატებული არ ყოფილა. ახალ წელს იმ რწმენით ვეგებებით, რომ გუნდი უნდა დაბრუნდეს. როცა ვამბობ, "დაბრუნდეს"-მეთქი, იმას ვგულისხმობ, რომ გუნდში არიან ფეხბურთელები, რომლებიც, უბრალოდ, ვერ დაივიწყებენ ფეხბურთის თამაშს. ეს შეუძლებელია. დარწმუნებული ვარ, ისინი ენთუზიაზმს კიდევ ჩაგვინერგავენ. ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს.

- ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანობა.

- ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როცა საქმე ცუდად მიდის, კრიტიკის ქარცეცხლი გატყდება თავს. ჩვენ უნდა შევკავშირდეთ, უნდა გავერთიანდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ გავითიშებით, უფრო დავსუსტდებით.

- მაგრამ თვითკრიტიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია.

- დიახ, ჩვენ ღრმა ანალიზი უნდა გავაკეთოთ და თითოეულმა საკუთარი შეცდომები აღიაროს. ვფიქრობ, ყველანი პასუხისმგებელნი ვართ. ვალდებული ვართ, ერთად ვიშრომოთ, რათა ახალი წელი კლუბისთვის წარმატებული გამოვიდეს. ეს ჩვენი მოვალეობაა.

- მადრიდის "რეალი" ზამთრის სატრანსფერო ბაზარზე იაქტიურებს?

- ალბათ, არა, რადგან დარწმუნებული ვართ იმ ფეხბურთელთა შესაძლებლობებში, რომლებიც გვყავს. ჩვენ გვწამს, რომ ამ შემადგენლობას შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსვლა შეუძლია. ამიტომ ამჟამად სატრანსფერო ბაზარზე გასვლას არ ვგეგმავთ.

- თუ შეიძლება, 2004 წლის შედეგები შეაჯამეთ მეორე გუნდშიც.

- ძალიან სამწუხარო იყო, რომ მეორე გუნდმა ვერ შეძლო სეგუნდადივიზიონში გადასვლა. ის ერთ ნაბიჯზე იყო ამ მიზანთან და, ალბათ, ამ მიზნის განხორციელება მომავალ წელს ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება. მეორე გუნდის მთავარი მიზანი ის არის, რომ პირველისთვის ფეხბურთელები მოამზადოს. ასეთი ფეხბურთელები არიან. დიეგოს მესამე მეკარის რანგში ვხედავთ. ხავი გარსიამ პირველ გუნდში უკვე ითამაშა და მარიანოს მისი დიდი იმედი აქვს. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ამ ფეხბურთელს ჩემპიონატის მეორე ნაწილში შეიძლება რომელიმე როლი მივცეთ. დებიუტი შედგა არბელოასთვისაც... მიმაჩნია, რომ ჩვენი კანტერა (მეორე გუნდი) ცოცხალია. ვფიქრობ, იქ არიან ფეხბურთელები, რომლებსაც დიდი მომავალი აქვთ და ამიტომ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მეორე გუნდი თავის ჯგუფში მეორე ადგილზეა. არადა, ის უაღრესად სერიოზულ ჯგუფში თამაშობს. იმედი გვაქვს, მომავალ წელს ფორტუნა ცოტათი მაინც გადმოიხრება ჩვენკენ და ჩვენ კლასით ამაღლებას მოვესწრებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, სეგუნდადივიზიონში მეორე გუნდი გყავდეს, იმის გამო, რომ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს საშუალებას მისცემს, პრიმერადივიზიონთან ახლოს იყვნენ. ეს კი იმისთვის არის საჭირო, რომ გადამწყვეტ მომენტში კლასში განსხვავება თვალშისაცემი არ იყოს.

საჩუქრის ახალი ფორმა!
გსურთ გაუკეთოთ განსაკუთრებული საჩუქარი ახლობელ ადამიანს? გიჭირთ არჩევანის გაკეთება?
ვაჟა-ფშაველას 32
ტელ: 911991 877-791991

კალათბურთი

ლიდერთა მარცხი

სანდრო ნავერიანი

აივერსონმა და პარკერმა NBA-ის ლიდერები დაამარცხეს.

ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მორიგი სათამაშო დღე ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა, ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე მატჩი დაძაბულად და დრამატულად წარიმართა. ყველაზე საინტერესო შეხვედრა ჩიკაგოში "იუნაითედ ცენტრის" პარკეტზე გაიმართა. ერთმანეთს ხვდებოდნენ მასპინძელი "ჩიკაგო ბულზი" და "ნიუ-ჯერსი ნეთსი". ჩვენი გაზეთის მკითხველს კარგად ეცოდინება, რომ ჯერსელებს ჯეისონ კიდი დაუბრუნდა და ქსელებში ახალი კალათბურთელი ვინს კარტერი თამაშობს. ჰოდა, კანადიდან შეერთებულ შტატებში დაბრუნებული ვინს კარტერი ქსელების შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი აღმოჩნდა. მან 25 ქულა მოაგროვა და დაამტკიცა, რომ მაღალი დონის კალათბურთელია და ბოლომდე გაფანტა "ტორონტო რეფტორზის" ხელმძღვანელობის აზრი, თითქოს კარტერი გაფუჭდა, აღარ ვარგა. ეს მატჩი ნიუჯერსელებმა დამსახურებულად მოიგეს. მთელი თამაშის განმავლობაში აშკარა იყო, რომ "ნიუ-ჯერსი ნეთსი" ორი თავით მაღლა იდგა "ჩიკაგო ბულზზე".

საქართველოში "ჩიკაგო ბულზს" ბევრი გულშემატკივარი ჰყავს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ "ჩიკაგო ბულზი" დღეს ნულის ტოლია.

როგორც უკვე მოგახსენეთ, არც ერთი მატჩი არ ყოფილა ცენტრალური, მაგრამ სპეციალისტებმა (და მეც) ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის გუშინდელ გათამაშებაში ორი მატჩი გამოარჩიეს და ორივეში ლიგის ლიდერები მონაწილეობდნენ.

პირველი მატჩი, რომელმაც გამაოცა, "ფილადელფია სევენთისიქსერზისა" და "სიეტლ სუპერსონიქსის" დაპირისპირება იყო. უკვე ბევრჯერ გითხარით, რომ "ფენიქს სანზი" და "სიეტლ სუპერსონიქსი" ლიგის ყველაზე შედეგიანი გუნდები არიან, მაგრამ არ მითქვამს, რომ ამ გუნდებმა შეიძლება მარცხიც იწვნიონ. სიეტლელები დამარცხდნენ, მაგრამ ვერ გეტყვით, რატომ. რეი ალენი და კომპანია დამარცხდა, თუმცა, ისე, რომ ვერავინ იტყვის, ცუდად ითამაშესო.

სიეტლელი გულშემატკივრისთვის მნიშვნელობა არა აქვს, როგორ ითამაშა გუნდმა, მთავარია შედეგი. შედეგი კი, როგორც უკვე გითხარით, უარყოფითია.

მეორე, რამაც ჩემი ყურადღება მიიქცია, "ენიქს სანზის" "სან-ანტონიო სფურზთან" მარცხია. მეორე-მეთქი, იმიტომ ვამბობ, რომ "სფურზთან" წაგება არ არის გამორიცხული, "სიქსერზთან" წაგება კი არ შეიძლებოდა. გუნდი, რომელიც ერთი კალათბურთელის იმედადაა დარჩენილი, ხეირიანს ვერაფერს აკეთებს, "სიეტლ სუპერსონიქსი" კი მასთან აგებს.

მარცხის მიუხედავად, "ფენიქს სანზი" და "სიეტლ სუპერსონიქსი" ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის რეგულარული ჩემპიონატის ლიდერები არიან. ალბათ, სეზონის ბოლომდე ასეც იქნებიან, რადგან მათი მაჩვენებელი უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესოა.

ფორმულა 1

"შუმიმ" 2004 წელს შემოუქროლა

წლევანდელ სეზონში "ფერარის" ტრიუმფი მთელი გუნდის დამსახურებაა.

სამეფო რბოლების შვიდგზის ჩემპიონი მიხაელ შუმახერი, რომელიც შვებულებას ოჯახთან ერთად ნორვეგიაში ატარებს, ახალ წელსაც სკანდინავიაში შეეგებება და დაბადების დღესაც იქ აღნიშნავს. 3 იანვარს "ფერარის" მრბოლი 36 წლისა გახდება. მანამდე კი 2004 წლის სეზონს აფასებს და ამბობს, რომ მისი წარმატებები "ფერარის" დამსახურებაა.

"ფორმულა 1 გუნდური სპორტია. წარმატება ურთიერთთანამშრომლობას მოაქვს და არა ერთ ადამიანს. მარანელოში ხალხი იმას უყრის საფუძველს, რასაც მოგვიანებით ტრასაზე ვაღწევთ. თითოეული ადამიანი საკუთარ საქმეს დიდი მონდომებით, სულითა და გულით აკეთებს, რათა მერე ყველაფერი განუმეორებელი იყოს. ამის დასტურია ისიც, რომ 50-ზე მეტ რბოლაში ტექნიკური პრობლემა არ გვქონია. ესაა იმის დემონსტრირება, თუ რაოდენ დიდი შრომაა გაწეული. ესაა "ფერარის" გული. გამარჯვებები და ტიტულები თითოეულ ჩვენგანს ეკუთვნის...

შემიძლია განვაცხადო, რომ წლეულს განუმეორებელი სეზონი გვქონდა და არა მარტო წარმატებების მხრივ, არამედ გუნდში შექმნილი ატმოსფეროს მხრივაც. ახლა აქ ყველაფერი საათივითაა აწყობილი. მიჭირს დაწვრილებით იმის გადმოცემა, თუ რა მოხდა ამ სეზონში. ალბათ, ბევრი რამ იმაზეცაა დამოკიდებული, რომ მე ყოველთვის წინ ვიყურები. რა ხანია, მომავალი სეზონით ვარ დაკავებული და არა უკვე მოგებული მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულით".

შუმახერზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოუხდენია უნგრეთისა და ბელგიის "დიდ პრიზებს". "ჰუნგარორინგზე" სკუდერიელები ნაადრევად დაეუფლნენ კონსტრუქტორთა თასს, ხოლო "ფრანკო სპაზე" უკვე მიხაელი გახდა ნაადრევად პირადი პირველობის მსოფლიო ჩემპიონი.

"მართალი გითხრათ, თავდაპირველად რბოლის დამთავრებიდან რამდენიმე საათით ცოტათი გაორებული ვიყავი, რადგან რბოლა ვერ მოვიგე. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს შვდიგზის ჩემპიონი გავხდი".

"ფერარის" ლიდერის სიტყვებით, არანაკლებ შთამბეჭდავი გამოდგა რბოლა "მონცაზე" (იტალიის დიდი პრიზი): "მონცაზე" რბოლაც სულისშემძვრელი და საოცრად ლამაზი გამოდგა. როდესაც კვარცხლბეკზე დგახარ, სუნთქვა გეკვრება. ისეთი შთაბეჭდილება გექმნება, თითქოს ემოციათა შუაგულში ხარ. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც შეიძლება გამოიყოს, "იაპონიის დიდი პრიზია". ჩემს ძმასთან, რალფთან ერთად კვარცხლბეკზე დგომა ყოველთვის განსაკუთრებულია, მაგრამ "სუძუკას" კვარცხლბეკზე რაღაც განსხვავებული გრძნობა დამეუფლა. მან შესანიშნავად იასპარეზა, თანაც, მისთვის პირველ რბოლაში (შეგახსენებთ, რომ "ინდიანაპოლისში" განცდილი ავარიისა და ხერხემლის ტრავმის გამო უმცროსი შუმახერი რბოლებს ჩამოშორდა. გამოჯანმრთელების შემდეგ კი პირველად "იაპონიის დიდ პრიზზე" მიუჯდა საჭეს.- რედ.).

"რალფის ავარიამ შოკში ჩამაგდო, რაც არაერთხელ მითქვამს. მთავარია, რომ სერიოზულად არ დაშავებულა".

არის კიდევ ერთი რამ, რაც მიხაელს ასევე მწარედ აგონდება - "ფიატის" ხელმძღვანელის უმბერტო ანიელის სიკვდილი.

ჰოკეი

პაველ ბურე: "კარიერის დამთავრებაზე არ ვფიქრობ"

სახელგანთქმული რუსი ჰოკეისტი პაველ ბურე ისევ ტრავმირებულია. სპეციალისტთა და გულშემატკივართა დიდი ნაწილი დარწმუნებულიც კია, რომ ბურე თამაშს ვეღარ შეძლებს და მას კარიერის დამთავრება მოუწევს. თავად ჰოკეისტი პენსიაზე ჯერ არ ფიქრობს და ყინულზე დაბრუნების იმედს ინარჩუნებს.


პაველ ბურე: "ზუსტად ვერ გეტყვით, რამდენ ხანში დავბრუნდები ყინულზე".

- თეორიული შანსი მაინც თუ არსებობს იმისა, რომ კარიერა განაახლოთ?

- ცხადია. მე ხომ არასოდეს მითქვამს, რომ კარიერის დასრულებას ვაპირებ. ყველაფერი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. ოპერაციის შემდეგ ადამიანი ან ერთ კვირაში გამოჯანმრთელდება, ან, შესაძლოა, ერთი წელიც დასჭირდეს. როგორც იცით, მე ბევრი ოპერაცია მაქვს გადატანილი. ასე რომ, ზუსტად ვერ გეტყვით, რამდენ ხანში დავბრუნდები ყინულზე.

- და მაინც, თუ კარიერის დამთავრების შესახებ განცხადების გაკეთება მოგიწევთ, რა საქმიანობას მოკიდებთ ხელს?

- იმის ალბათობა, რაზეც ახლა საუბრობთ, ნამდვილად არსებობს. მაგრამ მირჩევნია, ამ თემაზე საუბრისგან თავი შევიკავო. იმედი მაქვს, თამაშს კიდევ შევძლებ.

- რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა ატაშეს პოსტი შემოგთავაზათ, რათა ტურინის ზამთრის ოლიმპიადისათვის მზადების პერიოდში საკუთარი ქვეყანა წარადგინოთ. რა შედის თქვენს მოვალეობებში?

- კონკრეტულად ჯერ ვერაფერს გეტყვით, რადგან ოლიმპიურ კომიტეტთან კონტრაქტი არ გამიფორმებია. იმ წინასწარი საუბრებიდან გამომდინარე, რომლებიც ოლიმპიური კომიტეტის ჩინოვნიკებთან მქონდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი საქმიანობა წმინდა წარმომადგენლობითი ხასიათის იქნება. გარდა ამისა, შესაძლოა, ოლიმპიური ნაკრებისთვის სპონსორების მოზიდვა მოვახერხო.

- რუსულ ჰოკეის კიდევ ადევნებთ თვალს?

- რა თქმა უნდა! ჩვენ ხომ ახლა მსოფლიოში უძლიერესი ლიგა გვაქვს. იმის ამო, რომ ნჰლ-ში ამჟამად ლოკაუტია გამოცხადებული, ჩვენი საუკეთესო მოთამაშეები რუსეთს დაუბრუნდნენ.

- პირადად თქვენ რა აზრის ხართ ამ ლოკაუტზე?

- ამის საშიშროება დიდხანს ემუქრებოდა ნჰლ-ს. ვერ გეტყვით, რომ დიდად გამიკვირდა, აქამდე რომ მივიდა საქმე. ნამდვილად მოულოდნელი კი ის იყო, რომ ვარსკვლავები რუსეთში წამოვიდნენ. ჩვენი კლუბები საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდნენ. გულწრფელად გეტყვით: ახლანდელის მსგავსი ჩემპიონატი 90-იანი წლების დასაწყისში რომ ყოფილიყო რუსეთში, პირადად მე არსადაც არ წავიდოდი. საკუთარ სახლში თამაში ხომ ყველაზე სასიამოვნოა, თუ, რა თქმა უნდა, საამისო პირობებია.

- როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია, რომ ნჰლ-ი მომავალი წლიდან განახლდეს?

- ამ კითხვაზე ჯერ ვერავინ გიპასუხებთ. ცოტა ხნის წინათ, როდესაც მაიამიზე სამკურნალოდ ვიყავი, ნჰლ-ის კლუბების ხელმძღვანელებთანაც მომიხდა ურთიერთობა და პროფკავშირების წარმომადგენლებთანაც. არავითარი ტენდენცია არ შეინიშნება. ვერ მიხვდები, არიან თუ არა ეს ადამიანები მზად, რათა კომპრომისზე წავიდნენ. ყოველ შემთხვევაში, ამ ლოკაუტის გამო რუსეთი ნამდვილად მოგებული დარჩა.

- მაგრამ, ადრე თუ გვიან, ნჰლის ჩემპიონატი მაინც განახლდება და ყველა ვარსკვლავი საკუთარ კლუბს დაუბრუნდება. როგორ ფიქრობთ, რუსეთის ჩემპიონატის მიმართ ინტერესი ხომ არ განელდება?

- რატომღაც მგონია, რომ ნჰლ-ში მოასპარეზე ჩვენი მოთამაშეები უკვე დარწმუნდნენ: სამშობლოშიც შესანიშნავი პირობებია და ისინი ნელ-ნელა დაიწყებენ დაბრუნებას. უკვე სამუდამოდ. ეს დროის ამბავია.

- ხელფასები, რომელსაც ჰოკეისტებს რუსეთში უხდიან, ამერიკის ხელფასებს გაუტოლდა?

- ამერიკაში, როდესაც კონტრაქტს აფორმებ, ერთი საათის შემდეგ პრესა ამ კონტრაქტის თითოეული დეტალის შესახებ სრულ ინფორმაციას ფლობს. ჩვენთან სხვაგვარადაა. მე არ ვიცი, რამდენს უხდიან რუსეთში ჰოკეისტებს. მაგრამ, ვფიქრობ, ახლა უფრო მეტს იღებენ, ვიდრე ათი წლის წინათ.

მოკლედ

მოურინიო განრისხებულია

ლონდონის "ჩელსის" მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ ინგლისის პრემიერ-ლიგის ხელმძღვანელები გააკრიტიკა. ამის მიზეზი ის დამატებითი დასვენების დღეა, რომელიც მათ "არსენალს" მორიგი ტურის შეხვედრის წინ მისცეს.

"რატომ ისვენებენ ისინი ჩვენზე მეტს? ჩემი ფეხბურთელები რა, ნაკლებად დაღლილები არიან? დასვენება არც მათ აწყენდათ, განსაკუთრებით ჯონ ტერის. ჩვენ სამ დღეში ორი მატჩის ჩატარება გვიწევს. მე მესმის, ამ ქვეყანას ასეთი საფეხბურთო ტრადიციები აქვს, მაგრამ ამგვარი დატვირთვა ხომ ჯანმრთელობისთვის მავნებელია?! ეს იგივეა, რომ სავარძელში ჩამჯდარი სიგარეტს სიგარეტზე ეწეოდე," - განაცხადა "ჩელსის" მთავარმა მწვრთნელმა.

კურნიკოვა თავს აღარ უვლის

რუსი ექს-ჩოგბურთელი ანა კურნიკოვა ბავშვს ელოდება. გაზეთ "The Sun"-ის ცნობით, მომავალმა დედამ კოსმეტიკის ხმარება შეწყვიტა, თავს აღარ უვლის. მისი ფიქრები მთლიანად მომავალ შვილს უტრიალებს.

ცნობილია, რომ რამდენიმე ხნის წინათ ანა კურნიკოვა ცოლად გაჰყვა ესტრადის ესპანელ ვარსკვლავს ენრიკე იგლესიასს. ქორწილი ვიწრო წრეში, კარიბის ერთ-ერთ კუნძულზე გადაიხადეს, სადაც ისინი მაიამიდან ჩაფრინდნენ. მთელი ეს ცერემონია თითქმის მთლიანად გასაიდუმლოებული იყო.

ახალდაქორწინებულებმა ენრიკეს კლიპის "Escape"-ის გადაღებისას, 2002 წლის დასაწყისში გაიცნეს ერთმანეთი. კლიპში ანაც იღებდა მონაწილეობას. ახალგაზრდებს ისე მოეწონათ ერთმანეთი, რომ მოკლე, მაგრამ საკმაოდ პიკანტური სცენის გადაღებისთვის დაახლოებით სამ საათს გადიოდნენ რეპეტიციას. ამის შემდეგ ხელიხელჩაკიდებული წყვილი არაერთხელ უნახავთ ნიუ იორკში, 2002 წლის თებერვალში კი მათი რომანი საქვეყნოდ გახმაურდა. თავიდან ხშირად ჩხუბობდნენ. სხვათა შორის, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ღალატიც იყო, მაგრამ მოგვიანებით ამ ურთიერთობამ სერიოზული ხასიათი მიიღო. ახლა კი ისინი შვილს ელოდებიან.

ლანდრო პრეზიდენტს დაუპირისპირდა

"ნანტის" კაპიტანმა და მეკარემ ლანდრომ კლუბის პრეზიდენტი ჟან-ლუკ გრიპონი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა. ამჟამად "ნანტი", რომელიც რამდენიმე ხნის წინათ ფრანგული ფეხბურთის ლიდერთა რიცხვში მოიაზრებოდა, მეთექვსმეტე ადგილზეა.

"იმას, რასაც გრიპონი აკეთებს, სახელს ვერ დაარქმევ. ის კლუბს ნელ-ნელა ანადგურებს. წამყვანი ფეხბურთლების გაყიდვა, გუნდში არაჯანსაღი ატმოსფეროს შექმნა, კლუბის ბიუჯეტის შეკვეცა - აი, პრეზიდენტის მუშაობის შედეგი. ეს ადამიანი კლუბში არანაირი ავტორიტეტით არ სარგებლობს, ამიტომ, რაც მალე დატოვებს კლუბს, მით უკეთესი", - განაცხადა საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების მეკარემ.

"სერიული მკვლელი" ფეხბურთს ფულისთვის თამაშობს

"ბოლტონის" სენეგალელმა ფორვარდმა ელ-ჰაჯ დიუფმა გაამხილა მიზეზი, რაც მას ფეხბურთის თამაშს აიძულებს. სეზონის დასაწყისში "ლივერპულიდან" "ბოლტონში" გადასულმა აფრიკელმა ფეხბურთელმა განაცხადა, რომ ამის მიზეზი ფულია.

"ფეხბურთს მხოლოდ ფულისთვის ვთამაშობ. მინდა, იმდენი დავაგროვო, რომ ჩემს ოჯახს არაფერი გაუჭირდეს. როცა თამაშს ვეღარ შევძლებ, მაშინ მწრთნელად დავიწყებ მუშაობას, თან, დარწმუნებული ვარ, კარგი მწვრთნელი ვიქნები, ისეთი, როგორიც არიან სემ ელერდაისი და ბრუნო მეტიუსი. ეს ორი ადამიანი ჩემი იდეალია. როცა ადამიანები მიყურებენ, ფიქრობენ, რომ პატივმოყვარე და ამპარტავანი ვარ, მაგრამ ასე არ არის. ჩემი არავის ესმის, ისევე როგორც ანელკასი. არადა, ის ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანია დედამიწის ზურგზე," - განაცხადა "სერიულ მკვლელად" სახელდებულმა 23 წლის თავდამსხმელმა.

მოამზადა ნინო ტიკარაძემ

TV-სპორტი

ხუთშაბათი. 30 დეკემბერი

НТВ+ФУТБОЛ

12:00 თავისუფალი დარტყმა
12:15 ინგლისის ჩემპიონატი. "ნიუკასლი" - "არსენალი"
14:00 მაყურებელთა თხოვნით. ჩემპიონთა ლიგა. სეზონი 2002-2003. "ლოკომოტივი" - "ბრიუგე"
15:45 თავისუფალი დარტყმა
16:00 საფეხბურთო არდადეგების ჟამს. საფრანგეთის ჩემპიონატი. "პსჟ" - "სენტ-ეტიენი"
17:45 საფეხბურთო არდადეგების ჟამს. იტალიის ჩემპიონატი. "იუვენტუსი" - "მესინა"
19:30 თავისუფალი დარტყმა
19:50 საუიკენდო მატჩების ანონსი
19:55 "ფეხბურთი ანიდან ჰაემდე"
20:25 "FUTBOL MUNDIAL"
20:55 მაყურებელთა თხოვნით. ჩემპიონთა ლიგა. სეზონი 2002 - 2003. "რეალი" - "ლოკომოტივი"
22:50 საფეხბურთო არდადეგების ჟამს. გერმანიის ჩემპიონატი. "ბაიერი" - "ბავარია"

НТВ+ПЛЮС

10:00, 13:00, 15:45, 21:15 პრესცენტრი
10:20, 21:30 "ქრონიკა"
10:25 "ჰარმონიის ფორმულა"
10:45 ფრენბურთი. საერთაშორისო ტურნირი შვეიცარიაში. ქალები. ფინალი
12:15 "სპორტისიმო"
13:15 ჰოკეი. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის. რუსეთი - ბელორუსი
13:45 "თოვლის სამყარო". ტელეჟურნალი
14:15 ძიუდო. "რუსეთის პრეზიდენტის თასი". პირველი ნაწილი
15:15 "ჩქაროსნული სამყარო". ტელეჟურნალი
16:00 საიუბილეო საღამო. ლარისა ლატინინა
17:15 კალათბურთი. NBA-ს ჩემპიონატი. "LOS ANGELES CLIPPERS" - "UTAH JAZZ". შესვენებისას (19:00) - პრესცენტრი
20:00 "მოტოვებული კვირა"
20:45 NBA-ს საკალათბურთო მიმოხილვა
21:35 სახვალიო ტელეპროგრამა
21:40 რუსული საჩოგბურთო სეზონი. აშშ-ის ღია ჩემპიონატი - 2004. ქალები. ნახევარფინალი. ელენა დემენტიევა - ჯენიფერ კაპრიატი
00:15 ახალი ამბები
00:30 ჰოკეი. მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის. კანადა - ფინეთი. პირდაპირი ტრანსლაცია აშშ-დან

EUROSPORT

10:30 ექსტრემალური სპორტი. LG აქტიური სპორტი
11:30 მულტისპორტი
11:45 ტრამპლინიდან ხტომა. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში
13:00 სათხილამურო ორჭიდი. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში. პირდაპირი ტრანსლაცია
15:15 ტრამპლინიდან ხტომა. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში
16:30 სათხილამურო ორჭიდი. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში. პირდაპირი ტრანსლაცია
17:15 ფეხბურთი. ამხანაგური მატჩი ესპანეთში. კატალონია - არგენტინა
19:00 ფეხბურთის კლასიკა. უეფას ჩემპიონთა ლიგა. ესპანეთისა და იტალიის კლუბების საუკეთესო მატჩები
20:00 ფეხბურთის კლასიკა. უეფას ჩემპიონთა ლიგა. გერმანიისა და ინგლისის კლუბების საუკეთესო მატჩები
21:00 სათხილამურო ორჭიდი. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში
21:30 სათხილამურო ორჭიდი. მსოფლიო თასის ეტაპი გერმანიაში
22:00 ფიგურული სრიალი. საჩვენებელი გამოსვლა. პირდაპირი ტრანსლაცია
00:15 მულტისპორტი
00:30 საბალო ცეკვები. მსოფლიო თასი მოსკოვში
01:30 სპორტული საბალო ცეკვები. ლათინოამერიკული პროგრამა. ავსტრია
02:30 მულტისპორტი. წლის საუკეთესო მოვლენები

1

იურიდიული ოფისი „გაპი" და გაზეთი "24 საათი"

ახორციელებენ პროექტს, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მოსახლეობისათვის სამართლებრივი დახმარება.

2

გაზეთ "24 საათის" მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს უფასო იურიდიული კონსულტაცია მისთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხზე. მკითხველი შეკითხვას დასვამს გაზეთში გამოქვეყნებული უფასო კუპონის საშუალებით, ამოჭრის მას და ჩააგდებს თბილისში განთავსებულ იურიდიული ოფისის "გაპისა" და გაზეთ "24 საათის" ლოგოებიან სპეციალურ ყუთებში. (მიიღება მხოლოდ გაზეთიდან ამოჭრილი კუპონები. ქსეროასლები არ განიხილება.) უფასო შეკითხვის კუპონები გამოქვეყნდება ყოველდღიურად, გაზეთის A7 გვერდზე ხოლო ამომწურავ პასუხს მკითხველი მიიღებს ყოველ ხუთშაბათს გაზეთ "24 საათის" მეშვეობით.

მკითხველი, სურვილის მიხედვით, ავსებს უფასო შეკითხვის კუპონის ქვემოთ გამოქვეყნებულ ანკეტას. ამავდროულად, სასურველია მკითხველმა მიუთითოს საკონტაქტო ტელეფონი, რათა საჭიროების შემთხვევაში, მოხდეს შეკითხვის დაზუსტება.

3

ყუთები განთავსებული არიან ქალაქ თბილისში მეტროს [illegible] და შემდეგ მისამართებზე:

1. მეტროს სადგური „ახმეტელის თეატრი" (გლდანი);
2. მეტროს სადგური „სარაჯიშვილი";
3. მეტროს სადგური „თავისუფლების მოედანი";
4. მეტროს სადგური „წერეთელი";
5. მეტროს სადგური „სამგორი II";
6. მეტროს სადგური „ვარკეთილი";
7. მეტროს სადგური „გოცირიძე II", (ყოფილი მეტროს სადგური „დელისი");
8. მეტროს სადგური „ვაგზლის მოედანი I";
9. მეტროს სადგური „დიდუბე";
10. ვაჟა-ფშაველას 45 "ხოფამენის" I სართული.
11. წერეთლის 77 იურიდიული ოფისი „გაპის" ოფისი;

"24 საათის" მკითხველს, უფასო შეკითხვის ქვითარი, სამართლებრივ საკითხზე დასმული შეკითხვით, შეუძლია გამოაგზავნოს ფოსტით შემდეგ მისამართზე: 0119 თბილისი, წერეთლის გამზ. 77 იურიდიული ოფისი "გაპი".

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

"24 საათის" მკითხველისთვის

ანა ნაკაშიძე

ჩემი მშობლები 15 წლის თანაცხოვრების შემდეგ დაშორდნენ ერთმანეთს. სამი წლის წინ დაიღუპა მამა. მყავს შრომისუუნარო დედა, რომელიც არსად არ მუშაობს. მყავს გათხოვილი და, ის ცხოვრობს მეუღლის ოჯახში. ბინა, რომელიც დედას ეკუთვნოდა მშობლებისაგან, გაიყიდა დიდი ვალის გამო. მის შემდეგ დავრჩით უბინაოდ. მამის მხრიდან მყავს ბებია და ბაბუა. მათ ჰქონდათ ბახტრიონზე ოროთახიანი ბინა. ის გაფორმებული იყო მამის სახელზე. მამის სიცოცხლეშივე ბინა გაყიდეს და ამ თანხით შეიძინეს ხაშურში ორსართულიანი ბინა და რუსთავში ერთოთახიანი ბინა და გაიფორმეს ბებიამ და ბაბუამ. ამის გარდა აქვთ ხაშურში მშენებარე სახლი. ეს ყველაფერი გააჩუქეს ჩემი ბიძაშვილის სახელზე, რუსთავის ერთოთახიანი ბინის გარდა, რადგან მამის გარდაცვალების შემდეგ გაყიდეს ბინა. ვსწავლობ თბილისში, ვარ ნათესავთან შეკედლებული, ვიღებ ობლობის გამო პენსიას. გთხოვთ, განმიმარტოთ მეკუთვნის თუ არა წილი, როგორც მათ შვილიშვილს.

ქალბატონო ანა,

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1336-ე მუხლის მიხედვით, პირველი რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან გარდაცვლილის შვილები, მეუღლე და მშობლები. მამათქვენის გარდაცვალების შემდეგ თქვენ შეგეძლოთ მოგეთხოვათ მამის ქონებიდან წილი, თუ მას რაიმე გააჩნდა გარდაცვალების დროისათვის. სამოქალაქო კოდექსის იმავე მუხლი ასევე ადგენს, რომ:

შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები კანონით მემკვიდრეებად ჩაითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ არის მათი მშობელი, რომელიც მამკვიდრებლის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, და თანასწორად იღებენ იმ წილს, რომელიც კანონით მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ მშობელს ერგებოდა.

ანუ, თქვენი ბებიის ან ბაბუის გარდაცვალების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სამკვიდროდან წილი, როგორც პირველი რიგის მემკვიდრემ.

მოქალაქეთა ჯგუფი

ვცხოვრობთ ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის ჩოდრიშვილის ქ. N1-ში. ჩვენს გვერდით იყო დოსააფი. ეს ადგილი მთლიანად გამოყვეს 1989 წ. აბანოს მშენებლობისათვის, რომელიც განთავსებული იყო ეკლესიაში. მაცხოვრებლებიდან დავრჩით შვიდი ოჯახი, ხოლო რვა ოჯახი გაიყვანეს. მერია და გამგეობა არ გვაკმაყოფილებენ ბინით. გვინდა მოვახდინოთ ჩვენი ბინების პრივატიზება. რაიონულმა სასამართლომ 1998 წელს ნება დაგვრთო ბინების პრივატიზებაზე. საოლქო სასამართლოში აბანოს მეპატრონემ იჩივლა და რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა. ჩვენ მივმართეთ უზენაეს სასამართლოს. მან უკან დააბრუნა საოლქოში საქმე და ასე გრძელდება ექვსი წელი. გთხოვთ, განგვიმარტოთ, რამდენად მართლები არიან მოსამართლეები, რომ არ გვაძლევენ პრივატიზების უფლებას.

ბატონო მოქალაქეებო,

მოგახსენებთ, რომ სამოქალაქო სსაპროცესო კოდექსის 413-ე მუხლი ითვალისწინებს საქმის საკასაციო ინსტანციაში განხილვის შემდეგ საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან ერთად მის გადმოგზავნას საქმის განმხილველ სასამართლოში. ეს შეიძლება იყოს როგორც საოლქო, ასევე რაიონული (ქალაქის) სასამართლო. ამ შემთხვევაში სასამართლოში საქმის განხილვა თავიდან იწყება და იგი მართლაც შეიძლება წლების მანძილზე გაგრძელდეს.

ნოდარ გადილია

გთხოვთ, განმიმარტოთ, შეიძლება თუ არა ფიზიკურმა პირმა გააფორმოს ხელშეკრულება შენობის მფლობელთან (იურიდიულ პირთან) შენობის იჯარით გადმოცემაზე მისი შემდგომი შესყიდვით. შეიძლება თუ არა ორივე პროცესი ერთ ხელშეკრულებაში იყოს ფიქსირებული.

ბატონო ნოდარ,

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად სამოქალაქო ბრუნვის თანაბარუფლებიან მონაწილეებად მიიჩნევიან როგორც ფიზიკური (ადამიანები), ასევე იურიდიული პირები (დაწესებულება-ორგანიზაციები). მათ შორის ხელშეკრულების დადებისას კანონმდებლობა არ აწესებს რაიმე სახის შეზღუდვას. ასევე გამომდინარე სამოქალაქო ბრუნვის თავისუფლებიდან, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ ნებისმიერ პირობებზე, რომელიც აკრძალული არ არის კანონით.

გალინა მჭედლიძე

ვარ 75 წლის მარტოხელა პენსიონერი ქალბატონი. მყავს პირველი ჯგუფის ინვალიდი ქალიშვილი. (სმენადაქვეითებული, მუნჯი და ძალიან უჭირს მოძრაობა). მეძლევა მარტოხელობის დახმარება. გთხოვთ გამარკვიოთ, მეკუთვნის თუ დახმარება ყოველთვიურად ინვალიდი შვილის მოვლისათვის.

ქალბატონო გალინა,

სახელმწიფო ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. მათთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს აწესრიგებს საქართველოს კანონი "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ". ამ კანონის 23-ე მუხლი კი ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოვლისათვის შეღავათებსა და უპირატესობებს. ამ მუხლის თანახმად:

ოჯახის წევრს ან გარეშე პირთ, რომლებიც უვლიან პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, საწარმოებში, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში აქვთ შეღავათები /სამუშაო დროის, დასავენების, შვებულების და სხვა/ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. რაც შეეხება ფულადი დახმარების გაცემას, ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. სამაგიეროდ, კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება და სოციალური დახმარების სახეობანი . კერძოდ,

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სოციალურად ეხმარებიან როგორც ფინანსებით /პენსია, დახმარება და სხვ. ისე ტექნიკური და სხვა საშუალებებით, მათ შორის , უზრუნველყოფენ ავტომობილებით, სავარძელ-ეტლებით, საპროთეზო-ორთოპედიული ნაკეთობებით, სპეციალური შრიფტის ნაბეჭდი გამოცემებით, ხმის გამაძლიერებელი აპარატურით და სიგნალიზაციებით, აგრეთვე სამედიცინო, სოციალური და პროფესიული რეაბილიტაციის განხორციელებითა და საყოფაცხოვრებო მომსახურებით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიებითა და დახმარებით უზრუნველყოფის წესი განისაზღვრება საპენსიო და სოციალური დაზღვევის კანონმდებლობით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამკურნალწამლო, ტექნიკური და სხვა საშუალებებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე საყოფაცხოვრებო მომსახურება ხორციელდება უფასოდ ან შეღავათიანი პირობებით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (მუხლი 24).

ჰამლეტ მანჯავიძე

ჩემი სახლის ერთი კედელი ჩადგმულია საზღვარში მეზობელთან სიტყვიერი შეთანხმებით. მეორე სართულის მშენებლობისას მეზობელმა ამიკრძალა ფანჯრის ჩასმა მის მხარეს. მშენებლობა დაწყებულია 1972 წელს. დღემდე ფანჯარა მეზობლის მხარეს არ მაქვს. ახალი კანონმდებლობით მაქვს თუ არა უფლება ჩავსვა ფანჯარა მეზობლის მხარეს, როცა სახლებს შორის დაშორების მანძილი 10 მეტრზე მეტია.

ბატონო ჰამლეტ,

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის 2001 წლის 21 სექტემბრის N59 ბრძანებაში "ბუნებრივი განათებულობა და ინსოლაცია, სამშენებლო ნორმებისა და წესების" დამტკიცების შესახებ" მითითებულია მთელი რიგი დებულებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნორმების დაცვით ბუნებრივი განათებისა და ინსოლაციის პირობების დაცვა. ამ ბრძანებაში მოცემულია მრავალი ცხრილი, რომლის საფუძველზეც თქვენ შეგიძლიათ გამოითვალოთ, რამდენად კანონიერად შეგიძლიათ მეზობლის მხარეს გაჭრათ ფანჯარა. ისე კი, ზოგადი ორიენტირისათვის მოგახსენებთ, რომ სამშენებლო ნორმებისა და წესების თანახმად, მანძილები საცხოვრებელ შენობებს შორის განისაზღვრება ინსოლაციისა და განათებულობის ანგარიშის საფუძველზე შენობის განივ მხარეებს შორის, თუ შენობა ოთხ სართულზე მეტია, საჭიროა არანაკლებ 20 მეტრის დაშორება.

ქეთევან პაპაშვილი

მრავალი წელია (20-ზე მეტი) დედაჩემი იმყოფება თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შიზოფრენიის დიაგნოზით. ამა წლის 22 დეკემბერს საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ გამომიცხადა, რომ კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებით ვალდებული ვარ ავადმყოფი გავიყვანო საავადმყოფოდან. გთხოვთ, მიპასუხოთ:

1. შეიცვალა თუ არა კანონმდებლობა ამ კუთხით და აქვს თუ არა ადმინისტრაციას უფლება გააძევოს ავადმყოფი, რომელიც ვერ აკონტროლებს საკუთარ ქმედებებს და საზოგადოებისათვის საშიშროების შექმნა შეუძლია.

2. ასევე გთხოვთ მიპასუხოთ, რომელი ორგანო (პროკურატურა, იუსტიცია) არეგულირებს ასეთ საკითხებს და ვის მივმართო დახმარებისათვის?

ქალბატონო ქეთევან,

სამწუხაროდ, ჩვენ არ მოგვეპოვება არანაირი ცნობა, რომ კანონმდებლობაში ამგვარი ცვლილება იქნა შეტანილი. პაციენტის უფლებებს აწესრიგებს 2000 წლის 5 მაისს მიღებული საქართველოს კანონი "პაციენტის უფლებების შესახებ". ამ კანონში არაფერია ნათქვამი თქვენს კითხვაში დასმულ საკითხზე.

თუკი თქვენ უკმაყოფილო ხართ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს მუშაობით, შეგიძლიათ მათ წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანოთ სასამართლოში, ანდა მიმართოთ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.

ანა ბათიაშვილი

ვარ პედაგოგი 30 ლარამდე ხელფასით, თუ არსებობს შეღავათები ადვოკატის მომსახურებისათვის? მინდა შვილის აყვანა. საქართველოში ვის უნდა მივმართო კონკრეტულად?

ქალბატონო ანა,

სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა ადგენს, რომ პირს შეუძლია თვითონ განახორციელოს თავისი უფლებების დაცვა სასამართლო პროცესზე, ამიტომ სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებას არ ითვალისწინებს. რაც შეეხება შვილის აყვანის საკითხს, ამაზე დასკვნას იძლევა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, რომელიც წარმოადგენს განათლების სამინისტროს უწყებაში შემავალ ერთ-ერთ უწყებას. მისი დასკვნის საფუძველზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს რაიონული სასამართლო.

ნელი სამარგულიანი

თქვენი 16 დეკემბრის გაზეთ "24 საათის" პასუხებში გავეცანი ინეზა ლორთქიფანიძის კითხვას და თქვენს პასუხს. დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსით მეწარმე თუ იხდიდა 12 %-ს 50 ლარიანი ხელფასიდან, უკვე მას აიძულებენ 12 % გადაიხადოს 100 ლარიანი ხელფასიდან, რამაც გამოიწვია გადასახადების გაზრდა, როგორც საშემოსავლო, ასევე სოციალურ გადასახადებში. პასუხი, რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია 42-ე მუხლით, არ არის პირდაპირი პასუხი დასმულ შეკითხვაზე. მაშინ საგანგებო ინსპექციის ამავე მუხლით შეუძლია მოითხოვოს 200 ლარიანი ხელფასიდან ათვლა, როდესაც 100 ლარს სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ვერ უხდიან. კითხვა: რატომ აიძულებენ მეწარმეს დამლაგებლის და დარაჯის ხელფასების გაზრდას. ხელისუფლება ამ სფეროში ლიბერალიზაციას აცხადებს. ახალი კანონპროექტითაც რომ ვიმსჯელოთ, განაკვეთები ციფრობრივად კლებულობს, მაგრამ თუ 100-150-200 ლარიდან აითვალეს, მაშინ მეწარმეს მოუწევს მომატებული გადასახადის გადახდა, ე.ი. განაკვეთების დაწევა არ შველის მცირე ბიზნესს, რადგან იზრდება ასათვლელი ხელფასის თანხა. რის საფუძველზე გვაიძულებენ თანამშრომლებთან შეთანხმებული ხელფასის გაზრდას?

ქალბატონო ნელი,

ქალბატონ ინეზა ლორთქიფანიძეს ჩვენ პასუხი გავეცით დღესდღეობით მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. რაც შეეხება ახალ საგადასახადო კოდექსს, იგი ძალაში შედის 2005 წლის 1 იანვრიდან და საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით მართლაც მნიშვნელოვან ცვლილებას ითვალისწინებს. მაგალითის სახით მოვიყვანთ 166-ე მუხლს, რომლის თანახმადაც, ფიზიკური პირის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 12 პროცენტით. რაც შეეხება ხელფასების ზრდას, ამასთან დაკავშირებით არსებობს პრეზიდენტის 2002 წლის 22 აპრილის N192 ბრძანებულება "მინიმალური ხელფასისა და საარსებო მინიმუმის თანაფარდობის გაუმჯობესების 2002-2005 წლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ". ეს ბრძანებულება ნათლად ასახავს საქართველოში სახელფასო მინიმუმის ზრდის ტენდენციას. თვალსაჩინოებისათვის თან დავურთავთ ცხრილს:

მინიმალური ხელფასისა და ძირითადი ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლების დინამიკა (საპროგნოზო მაჩვენებლები) 2002-2005 წლებში

N	მაჩვენებლები	2001	2002	2003	2004	2005
1	მთლიანი შიდა პროდუქტი (რეალური) % წინა წელი =100	104,3-106,1	105,2-107,1	105,9-107,8	105,9-108,2	106,2-108,7
2	საშუალო ხელფასი: ა) ეროვნულ მეურნეობაში (ლარი)	92	150-180	220-240	260-270	290-300
	% 2001 წ.=100	x	163-196	239-260	283-293	315-326
	ბ) საბიუჯეტო სექტორში (ლარი)	64	115-125	155-165	170-190	210-220
	% 2001წ. = 100	x	180-195	242-258	266-297	328-344
3	დაუბეგრავი მინიმუმი (ლარი)	9	-	-	35	50
	% 2001 წ. =100	x	-	-	388	555
4	ფასების ინდექსი % წინა წელი =100	106-110	105-109	106-109	105-108	105-108
5	საარსებო მინიმუმი საშ.მომხმარებლისათვის (ლარი)	101,7	106-11	109-116	112-121	115-127
	% 2001 წ.=100	x	104-109	107-114	110-119	113-125
6	მინიმალური ხელფასი (ლარი)	20	50	65-70	75	90-100
	2001 წ.=100	x	250	325-350	375	450-500
7	თანაფარდობა მინიმალურ და საშუალო ხელფასს შორის (%)	22	28-33	27-32	28-29	30-34
8	თანაფარდობა მინიმალურ ხელფასსა და საარსებო მინიმუმს შორის (%)	20	45-47	56-64	62-67	71-87
9	თანაფარდობა დაუბეგრავ მინიმუმსა და მინიმალურ ხელფასს შორის (%)	45	-	-	47	50-55

თებერვლიდან "24 საათი" ინგლისურად.
English newspaper 24 Hours, coming out from February
გამოწერით.
on subscription basis
e-mail: public@24hours.ge
Tel: 20 24 24 Fax:20 24 25

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
CIVIL SOCIETY INSTITUTE

ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"
OPEN SOCIETY - GEORGIA FOUNDATION

რუბრიკა შეიქმნა "სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის" პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან და გაზეთ "24 საათთან" თანამშრომლობით.

საკანონმდებლო ნოვაციები უძრავი ნივთების რეგისტრაციის სფეროში

"სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი" აგრძელებს საკანონმდებლო ინიციატივების ექსპერტიზაზე მუშაობას. დღეს გთავაზობთ კანონპროექტის "უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ" ექსპერტულ ანალიზს. კანონპროექტი მომზადებული და ინიცირებულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ, ხოლო ექსპერტული ანალიზის ავტორია იურდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე ზურაბ ძლიერიშვილი.

დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი; ტელ: 94 16 05; 33 04 17; ელ-ფოსტა: law@civilin.org

ზურაბ ძლიერიშვილი
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2004 წლის 1 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი "სახელმწიფო რეესტრის შესახებ". აღნიშნული კანონის მიღებით დაიწყო სახელმწიფო რეესტრის სისტემის რეფორმის პროცესი. სახელმწიფო რეესტრის უმთავრესი სახეები (სამოქალაქო რეესტრი; კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი; მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები (პარტიების) რეესტრი; ლიცენზიებისა და ნებართვების რეესტრი,; მაკონტროლებელ ორგანოთა რეესტრი; ნორმატიული აქტების რეესტრი; საჯარო რეესტრი) გადაეცა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც სახელმწიფო რეესტრს აწარმოებს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის, ტერიტორიული ორგანოს და მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით.

სახელმწიფო რეესტრის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სახეს წარმოადგენს საჯარო რეესტრი, რომლის მოწყობის ზოგადი საკითხები მოწესრიგებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 311-315 მუხლებით. სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, რეესტრის ორგანიზაციის წესი განისაზღვრება ცალკე კანონით. თუმცა ასეთი სპეციალური კანონი დღემდე არ არსებობდა, თუ არ ჩავთვლით 1996 წლის 14 ნოემბრის საქართველოს კანონს "მიწის რეგისტრაციის შესახებ", რომელიც არეგულირებდა უძრავი ნივთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მაგრამ აღნიშნული კანონი შეიძლება დრომოჭმულად ჩაითვალოს, რამეთუ სამართლებრივი რეგულირების გარეშე ტოვებს საჯარო რეესტრთან დაკავშირებულ მრავალ საკითხს. გარდა ამისა, "სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობას დაევალა "უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის შემუშავება და პარლამენტისათვის წარდგენა.

აღნიშნულმა ფაქტორებმა განაპირობა ის, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით შეიმუშავა აღნიშნული კანონის პროექტი, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საჯარო რეესტრის ორგანიზაციის ყველა ძირითადი ასპექტი. პროექტის შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნა განვითარებადი ქვეყნების, ასევე პოსტსაბჭოური ქვეყნების გამოცდილება.

წარმოდგენილი კანონოპროექტით განსაზღვრულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უფლება-მოვალეობანი და ფუნქციონირების წესი. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, როგორც საჯარო რეესტრის მწარმოებელი ორგანო, შეიქმნა "სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის შესაბამისად მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბაზაზე. კანონპროექტის შესაბამისად, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მისი ტერიტორიული სარეგისტრაციო ორგანოების - სარეგისტრაციო სამსახურების მეშვეობით განახორციელებს უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ყველა მოქმედებას ანუ შეასრულებს იმ ფუნქციას, რომელიც ეკისრებოდა მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის რეგისტრატურებს. კანონპროექტის VIII თავი - გარდამავალ და დასკვნით დებულებებში, მუხლი 40-ში აღნიშნულია, რომ ამ კანონის ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად ჩაითვლება საქართველოს კანონი "მიწის რეგისტრაციის შესახებ", ხოლო 39-ე მუხლში აღნიშნულია, რომ "მიწის რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ზონის რეგისტრატურებში რეგისტრირებული უფლებები მიიჩნევა საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულად. 1998 წლის 10 იანვრამდე არსებულ მარეგისტრირებელ ორგანოებში რეგისტრირებული უფლებები მიიჩნევა საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის საფუძვლად. უფლებები, რომლებიც წარმოიშვა ამ კანონის მიღებამდე და არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, ექვემდებარება რეგისტრაციას ამ კანონის შესაბამისად.

კანონპროექტის დიდ ღირსებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ კანონპროექტით მოხდა საჯარო რეესტრის წარმოების ძირითადი პრინციპების ერთად თავმოყრა. კანონპროექტის პირველი მუხლის პირველი ქვეპუნქტის თანახმად, ამ კანონის მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული სხვა სანივთო, საგარანტიო და ვალდებულებით ურთიერთობებიდან გამომდინარე უფლებების რეგისტრაცია ამ უფლებების აღიარებისა და დადასტურების მიზნით.

კანონპროექტის პირველი მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, ეს კანონი ადგენს უძრავ ნივთებზე უფლებათა სახელმწიფო რეგისტრაციის წესსა და პირობებს, სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწილე სუბიექტების უფლება-მოვალეობებს და განსაზღვრავს საჯარო რეესტრის ორგანიზებისა და ფუნქციონირების წესს.

მაშასადამე, კანონპროექტით განისაზღვრა იმ უფლებათა ჩამონათვალი, რომლებიც ექვემდებარება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას, ესენია: უძრავ ნივთებზე (უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეებით, ასევე შენობა-ნაგებობები, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე) საკუთრების უფლების მოპოვება კანონით გათვალისწინებული სხვადასხვა საშუალებებით, როგორიცაა ხელშეკრულება, პრივატიზება და ა.შ., საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საკუთრების უფლების მოპოვება (მაგალითად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 184-ე მუხლის თანახმად, უძრავ ნივთებზე საკუთრების ან სხვა უფლების მისატოვებლად აუცილებელია უფლებამოსილი პირის განცხადება ამ უფლების მიტოვების შესახებ და ან განცხადების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. განცხადება უნდა ჩაბარდეს რეესტრის სამსახურს, მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს უფლების მიტოვების განცხადება სავალდებულო ძალას); უძრავ ნივთებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე და უფლებებზე საკუთრების უფლების შეძენა; შეზღუდული სანივთო უფლებები, როგორიცაა აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი, უძრავი ნივთების იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულებები, რომლებიც დადასტურებულია სანოტარო წესით, მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად უძრავი ნივთის გამოყენება (იპოთეკა), კანონით დადგენილი წესით დადებული საქორწინო ხელშეკრულებით დადგენილი ქონებრივი უფლებები, რომლებიც შეეხება უძრავ ქონებას, ბინის მესაკუთრეთა და/ან ამხანაგობის წევრთა შორის დადებული შეთანხმებები, სამოქალაქო კოდექსის 315-ე მუხლის შესაბამისად გაკეთებული წინასწარი ჩანაწერი, კერძოდ, სარეგისტრაციო ნივთზე უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად საჯარო რეესტრში შეიძლება გაკეთდეს წინასწარი ჩანაწერი. ასეთი წინასწარი ჩანაწერის გაკეთება დაიშვება სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად; ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები და ფაქტები.

მნიშვნელოვან დადებით ფაქტორს წარმოადგენს ის გარემოებაც, რომ კანონპროექტში საჯარო რეესტრის დოკუმენტაცია დაყოფილია სახეებად და დაკონკრეტებულია, თუ რომელი დოკუმენტი რომელ სახეობას მიეკუთვნება, სახელდობრ, კანონპროექტის მე-6 მუხლში აღნიშნულია, რომ საჯარო რეესტრის დოკუმენტაცია იყოფა შემდეგ სახეებად: ა) სანივთო, საგარანტიო და ვალდებულებით ურთიერთობებიდან გამომდინარე უფლებების დამადასტურებელი საბუთები; ბ) სარეგისტრაციო წარმოების და საინფორმაციო მომსახურების განხორციელების დამადასტურებელი საბუთები; გ) სარეგისტრაციო წარმოებასა და საინფორმაციო მომსახურებასთან დაკავშირებული განცხადება და განმცხადებლის ვალდებულებათა შესრულების დამადასტურებელი საბუთები;

კანონპროექტის მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს ისიც, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურებში მკვიდრდება განცხადების რეგისტრაციის წიგნი, რომელშიც ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით შეიტანება მონაცემები განცხადების მიღებისა და განცხადებული მოთხოვნის შესახებ. "მიწის რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონთან შედარებით უფრო დეტალურად არისნ განსაზღვრული სარეგისტრაციო წარმოების დამადასტურებელი საბუთის - უძრავი ნივთების სააღრიცხვო ბარათის, სარეგისტრაციო მოწმობის, საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის გაცემის წესი და უძრავი ნივთების სააღრიცხვო ბარათის მონაცემების ჩამონათვალი.

კანონპროექტში ასახვა ჰპოვა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების დებულებებმა და საკუთრების დამდგენ საბუთად განისაზღვრა სახელმწიფო საკუთრებიდან საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიის საკუთრებაში უძრავი ნივთის გადაცემის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოს აქტი.

კანონპროექტში ერთმანეთისაგან გამიჯნულია პირველადი რეგისტრაცია და შემდგომი რეგისტრაცია. კანონპროექტის მე-20 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, 1998 წლის 10 იანვრის შემდეგ შეძენილ უძრავ ნივთებზე პირველადი რეგისტრაცია ან/და სხვა პირის საკუთრებაში ამ ნივთის გადაცემის რეგისტრაცია შეიძლება განხორციელდეს, თუ უძრავი ნივთი რეგისტრირებულია გამსხვისებლის სახელზე ტექნიკური ინვენტარიზაციის სამსახურში. ამ შემთხვევაში პირველადი რეგისტრაცია და საკუთრების გადაცემის რეგისტრაცია ხორციელდება ტექნიკური ინვენტარიზაციის სამსახურის მონაცემების და შეძენის დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ყველა სხვა შემთხვევებში პირველადი რეგისტრაცია ხორციელდება კანონპროექტის მე-8 და მე-19 მუხლის მოთხოვნათა დაცვით. რაც შეეხება შემდგომ რეგისტრაციას, იგი მოიცავს საკუთრების უფლების გადაცემის, დატვირთვის (იპოთეკა), შეზღუდვის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) ან შეწყვეტის რეგისტრაციას, უძრავი ნივთის გაერთიანების, დაყოფის ან გაყოფის შემთხვევებს, ხოლო კანონპროექტის 22-ე მუხლი კი აწესრიგებს შემდგომი რეგისტრაციის განსაკუთრებულ შემთხვევებს.

კანონპროექტის V თავი შეეხება სარეგისტრაციო წარმოებას, მასში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა სარეგისტრაციო საბუთების წარდგენის ვადა, სარეგისტრაციო წარმოების ვადები, დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოება, სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძვლები, სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმის საფუძვლები და სხვა.

კანონპროექტით მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სარეგისტრაციო წარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების ვადები, ასევე კორუფციული გარიგებების თავიდან აცილების მიზნით დეტალურად არის მოწესრიგებული ყველა პროცედურა. სახელდობრ, თუკი "მიწის რეგისტრაციის შესახებ" მოქმედი კანონით, ყველა ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი სარეგისტრაციოდ უნდა იქნეს წარდგენილი მისი შედგენიდან 30 დღის ვადაში, კანონპროექტის თანახმად, აღნიშნული ვადა შეადგენს 5 დღეს ხელშეკრულების ან სხვა დოკუმენტის დამოწმებიდან ან მიღებიდან (გამოცემიდან), ხოლო ამ 5 დღიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე რეგისტრაცია არ განხორციელდება. (გარდა აღნიშნულისა, საქართველოს კანონის პროექტი "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ" მუხლი 6 - საფასურის განაკვეთები და მომსახურების ვადები მე-6 პუნქტი ითვალისწინებს, რომ კანონმდებლობით დადგენილი რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უფლების სარეგისტრაციოდ წარდგენის ვადის გასვლის შემდეგ დამატებით გადაიხდება მომსახურების საფასური, ამ კანონით დადგენილი საფასურის სამმაგი ოდენობით).

წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს ასევე, რომ სარეგისტრაციო სამსახური უფლების პირველად რეგისტრაციას ახორციელებს 10, იპოთეკის რეგისტრაციას 3, ხოლო შემდგომ რეგისტრაციას 5 სამუშაო დღის ვადაში.

კანონპროექტის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულია დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოება, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული - დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოება ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ პირების უფლებების დაცვას, თუმცა კი დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოებისათვის დაინტერესებული პირი იხდის მომსახურების გაზრდილ საფასურს იმისათვის, რომ სარეგისტრაციო სამსახურმა სარეგისტრაციო წარმოება განახორციელოს კანონმდებლობით დადგენილ შემოკლებულ ვადაში. დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოებისათვის საფასურის ოდენობა განისაზღვრება "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის შესახებ" საქართველოს კანონით. ჩვენ არ ვეთანხმებით აღნიშნულ მუხლს, ვინაიდან ჩვენთვის გაურკვეველია რა მიზნით დგინდება გაზრდილი საფასური - საფასურის (მოსაკრებელის) გაზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური მოგების (კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის დამახასიათებელი) ინტერესით, თუ დაჩქარებული საქმისწარმოებისათვის საჭირო ხარჯების გაზრდით (დამატებითი პერსონალი, ზენორმირებული სამუშაო საათების ანაზღაურება(?), საფოსტო მომსახურება და სხვ.), ვინაიდან "მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველ პუნქტით, მოსაკრებლების განაკვეთები ცალკეულ სახეობებზე წესდება ამ კანონის ("მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ") შესაბამისად მიღებული კანონით და განისაზღვრება შემდეგი პრინციპით: "ა. სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილ მომსახურებაზე და/ან უფლების მინიჭებაზე გაწეული დანახარჯების ანაზღაურების გათვალისწინებით; ბ. განსაკუთრებულ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური (მათ შორის მოსალოდნელი შემოსავლების შეფასების გათვალისწინებით) ინტერესებიდან გამომდინარე." ამ შემთხვევაში, ჩვენი აზრით, ადგილი არ უნდა ქონდეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს, როგორც ეს ხდება ვიზის ან სათამაშო ბიზნესის წარმოებაზე ლიცენზიის გაცემისას, ამიტომ არ შეიძლება ადგილი ქონდეს განსაკუთრებულ შემთხვევას, რომლის დროსაც შეიძლება დადგინდეს გაზრდილი მოსაკრებელი, გარდა დაჩქარებული საქმისწარმოებისათვის გაზრდილი ხარჯების ასანაზღაურებლად.

დაინტერესებულ პირთა ინტერესების დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით კანონპროექტით გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი სიახლე, როგორიცაა განცხადების მიღების ბარათი, რომელიც მიეცემა განმცხადებელს და მასში აღინიშნება სარეგისტრაციო სამსახურის დასახელება, განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და სარეგისტრაციო ნომერი. სარეგისტრაციო წარმოება ხორციელდება განცხადებების მიღების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობისა და განცხადებისათვის მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომრის მიხედვით.

სახელმწიფო რეესტრის რეფორმის შემადგენელი ნაწილია წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებული სიახლე, რომლის მიხედვითაც ყადაღის შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვასა და დაინტერესებულ პირებზე გაცემას განახორციელებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ტერიტორიული სარეგისტრაციო სამსახურის მეშვეობით. კანონპროექტის 35-ე მუხლის თანახმად, ყადაღის დადების ან გაუქმების შესახებ აქტების აღრიცხვა განხორციელდება ყადაღის რეესტრში, ხოლო ყადაღის არსებობის შესახებ ცნობის გაცემა განხორციელდება მაქსიმალურად შემცირებულ ვადაში - 1 სამუშაო დღის განმავლობაში. კანონპროექტი ავალდებულებს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უზრუნველყონ უძრავ ნივთებზე ყადაღის შესახებ ნოტარიუსთა პალატაში ან ნოტარიუსებთან არსებული მონაცემების სარეგისტრაციიო სამსახურებთან შეთანხმებული ფორმით მომზადება და გადაცემა სარეგისტრაციო სამსახურისათვის.

კანონპროექტისათვის კანონის ძალის მინიჭების შემდეგ ძალადაკარგულად ჩაითვლება საქართველოს კანონი "მიწის რეგისტრაციის შესახებ", ასევე შესაბამისი ცვლილებები შევა საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობაში.

TV პროგრამა

30 დეკემბერი

რუსთავი - 2

07.30 დილა მშვიდობისა **08.00** "ტელეღიპუცები" **10.00** სერიალი "ეკლები და ვარდები" **11.00** ხალხის პირისპირ **12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.50** კურიერი **12.20** სერიალი "შეყვარებული ქალები" **13.30** მხ. ფილმი "საკარნავალო ღამე" (გ) **15.25** სერიალი "ბევერლი ჰილზი" **16.30** სერიალი "ეკლები და ვარდები" **17.25** "ტელეღიპუცები" **18.20** "ადამიანი ობობა" **18.55** სერიალი "ბევერლი ჰილზი" **19.45** პატრული **19.55** სერიალი "შეყვარებული ქალები" **22.00** "ვის უნდა 50 ათასი" **23.00** დოკ. ფილმი "ბრუკლინის ხიდი" (ბი-ბი-სი) **00.00** მხ. ფილმი "წითელი დრაკონი" (გ). მთ. რ-ში: დანიელ ოტეი. **03.10** პატრული

პირველი არხი

08.00 "ადრე" **10.00** დოკ. ფილმი "სიმართლე ტროას შესახებ" **11.00** სერიალი "მემკვიდრე ლუნა" **12.00** "მთავარი" - საინფ. პროგრამა **12.20** ანიმაციური ფილმები **13.00** "სარჩევი" **14.00** სერიალი "მაქსიმო ჩემს გულში" **15.00** "მთავარი" -აზერბაიჯანულ ენაზე **15.30** "ბიოგრაფიული პორტრეტები" - ბიორნ ქიორგის საგა **16.30** დოკ. ფილმი "გარეული ცხოველები გერმანიის ტერიტორიაზე" **17.30** დოკ. ფილმი "მითხარი რატომ" **18.00** "მთავარი" -რეგიონებიდან **18.30** სერიალი "ჯეტ ჯექსონი" **19.00** "ჰოლმარკი" წარმოგიდგენთ -"სენტიმენტალური ბედი" მე-3ს. **20.00** "მთავარი" **20.45** "ბაბილინა" **21.00** სერიალი "მემკიდრე ლუნა" **22.00** დოკ. ფილმი "დიდი კანიონი" **23.00** "მედიატორი" **23.30** ქართ. ფილმი "ხევსურული ბალადა" (გ) **01.30** საინფ. გამოშვება

მზე

08.30 მუსიკა მზეზე **09.00** "ფოკუსის ისტორია" **09.30** "გეპატიჟებათ ბარტ ვულფი" **10.00** სერიალი "სინიორ ვიანელო" **11.00, 13.00, 14.00, 16.00** საინფ. გამოშვება "მზერა" **11.10** სერიალი "ჩენტო ვეტრინე" **12.05** კრიმინ. დრამა "სთშ: დანაშაულის ადგილი ლას ვეგასი" **13.05** სერიალი "პოლიციელი ქალები" **14.15** არჩევანის ზღვარზე **15.10** შემეცნებითი პროგრამა "ტაიმსლოტი" **16.05** სერიალი "ველური მთვარე" **17.00, 20.00** საინფ. გამოშვება "მზერა" **17.20** სერიალი "პოლიციელი ქალები" **18.20** "გეპატიჟებათ ბარტ ვულფი" **18.50** "ჯეოსტარი" **19.00** სერიალი "ჩენტო ვეტრინე" **20.45** სერიალი "სინიორ ვიანელო" **21.45** კრიმინ. დრამა "სთშ: დანაშაულის ადგილი ლას ვეგასი" **22.45** "არჩევანის ზღვარზე" **23.45** მხ. ფილმი "ბოროტმოქმედნი როგორც ყოველთის უცნობნი რჩებიან" (გ)

მეორე არხი

19.00 სერიალი "მაქსიმო ჩემი სიყვარული" მე-4 ს. **19.45** ანიმ. სერიალი "კლიფორდი" მე-4 ს. **20.15** "ბაბილინა" **20.30** დოკ. ფილმი **21.20** "პროფესიონალი" (სამშაბათის) **21.45** "სარჩევი" **22.40** კონცერტი (შაბათის) **23.10** კინოსეანსი

იმედი

07.00 სერიალი "რელიქვიების მაძიებელი" **07.30** დოკ. სერიალი "ბუნების გენიოსები" **08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00** ქრონიკა **08.05** "იმედის" დილა **09.20** "დუბლიორი" **10.05** სერიალი "მოჯადოება" **11.15** სერიალი "27 დრაკონი" **12.20, 17.10, 02.55** იმედის მელოდიები **12.40, 16.25, 03.25** ტვ-მარკეტი **13.15** მხ. ფილმი "ახლა კი ქალბატონებო და ბატონებო" (გ) (ჯ.აირონსი) **15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 03.15** ქრონიკა **15.20** სერიალი "ოცნების სანაპირო" **16.40** დოკ. სერიალი "უცნობი აფრიკა" **17.25** თამაში "ათასიდან ერთი შანსი" **18.05** სერიალი "მოჯადოება" **19.55** პრემიერა. მხ. ფილმი "ძვირფასო მ" (გ) **22.50** სერიალი "კექსი დიდ ქალაქში" **23.15** თამაში "ათასიდან ერთი შანსი" **23.45** "პირველი ნახევარი" **00.15** მხ. ფილმი "იდეალი" (18) (ჯ. მაკარტნი) **01.45** მხ. ფილმი "კარგი გოგონა" (18) (ჯ. ანისტონი)

აჭარა

09.00 საინფ. დაიჯესტი **09.20** კომედია "გარფილდი" **10.40** დოკუმენტური ფილმი **11.30, 14.30, 17.30, 20.30** საინფ. გამოშვება **11.45** მუს. კომედია "ჩვეულებრივი სასწაული" 2 ს. **13.00** მხ. ფილმი "იცით თქვენი კატა მკვდარია" **14.45** კომედია "უნებლიე მილიონერი" **16.20** მულტფილმი "იმპერატორის თავგადასავალი" **17.45** ფრაგმენტები ლ. შენგელიას კონცერტიდან **18.30** საინფ. გამოშვება "ნოვოსტი" **18.50** დოკ. ფილმი "პირამიდების საიდუმლო" **20.00** "გადარჩენილი სიტყვა" **21.00** მხ. ფილმი "მოდი ჩემს სანახავად" **22.45** "ექსკლუზივი" **23.30** საინფ. დაიჯესტი **23.50** მხ. ფილმი "უკანასკნელი სამურაი"

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი "სიჩქარის წყურვილი" (გ) **14.00** ტუნ-ემ **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა "დღეს" **17.20** ტუნ-ემ **19.20** სპექტრი **21.30** მხ. ფილმი "ტაქსი-1" (გ) **00.30** ტუნ-ემ

18.00 მხ. ფილმი "უსახლკარო" (გ) მე-2ს. **19.30** დოკ. ფილმი **20.40** კონცერტი **22.00** მხ. ფილმი "ფობია" (15)

ОРТ

06.00 "Доброе утро". **09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40** Новости. **09.20** Худ. фильм **"УЗКИЙ МОСТ". 3**-я серия. **10.30** Сериал **"КЛОН". 11.30** "Звезды эфира". Анна Шилова. **12.20** Сериал **"ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ". 13.30** Дисней-клуб: "Утиные истории". **13.50** Сериал **"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 15.20** "Угадай мелодию" **15.50** Худ. фильм **"ДНИ АНГЕЛА". 3**-я с, закл. **17.00** "Пять вечеров". Четверг. Новогодний выпуск. **18.20** Сериал **"КЛОН". 19.20** "Поле чудес". Праздничный выпуск. **21.00** Время. **21.30** Худ. фильм **"УЗКИЙ МОСТ". 4**-я серия, закл. **22.40** Алексей Булдаков в комедии **"ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ ГОДОМ!" 00.50** Пьер Ришар в комедии **"Я РОБКИЙ, НО ЛЕЧУСЬ" 02.30** Вуди Харрельсон в комедии **"КАК ЭТО ДЕЛАЮТ КОВБОИ" 04.20** Остросюжетный сериал **"МОНСТРЫ"**. Закл. серия.

НТВ

06.00 "Сегодня утром" **09.05** Сериал **"ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00** "Сегодня" **10.15** Кулинарный поединок. **11.10** Мэйсон Гэмбл в комедии **"ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ" 13.35** Мелодрама **"ЦЫГАН". 4**-я, закл. серия. **15.35** Чрезвычайное происшествие. **16.20** Ток-шоу "Принцип домино". **17.35** "Шпионы Ватикана". **18.35** Чрезвычайное происшествие. **19.40** Премьера. "Золотой соловей". Новое шоу Владимира Соловьева. **22.00** "Страна и мир" **22.40** Мэрилин Монро в комедии **"В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" 01.25** Мила Канис в остросюжетном фильме **"АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ-2". 03.00** Бильярд. **03.20** Коллекция Национального географического общества. "В поисках радужной змеи". **04.10** Сериал **"ОДИССЕЯ-5". 04.55** Детективный сериал **"10-8". 05.35** Чрезвычайное происшествие.

სკანვორდი



[illegible]

1. მე-19 საუკუნის ქართველი პოეტი-რომანტიკოსი; 2. ორ სართულად გაყოფილი ოთახის ზედა ნაწილი; 3. რუსი, საბჭოთა მომღერალი, ლირიული ტენორი; 4. მზის ძველეგვიპტური ღვთაება; 5. რუსი კინორეჟისორი; 6. ქალაქი დასავლეთ საქართველოში; 7. წარსულში გამოჩენილი ავსტრალიელი ჩოგბურთელი; 8. ქალაქი ყაზახეთში, მდინარე ურალზე; 9. საჰაერო ფლოტი; 10. "ვალენსიას" მთავარი მწვრთნელი; 11. სოფელი გურჯაანის რაიონში; 12. ვულკანური ფოროვანი ქანი, საშენი მასალა; 13. ი. კალმანის ოპერეტა; 14. ინგლისური ყოველდღიური გაზეთი; 15. დედამიწის ზედაპირის აგებულება; 16. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი სამხტომში; 17. ძველებური ფრანგული მონეტა; 18. რუსი სტაიერი, მელბურნის ოლიმპიადის ორგზის ჩემპიონი; 19. მაღალი რანგის წოდება რუსეთის სამეფო კარზე; 20. მრავალქორწინება; 21. სიგრძის საზომი ასტრონომიული ერთეული; 22. ესპანური საფეხბურთო კლუბი; 23. პერსონაჟი ოპერიდან "დაისი"; 24. პორტი და პროვინცია ესპანეთში; 25. ქათმების ოჯახის ფრინველი; 26. დამსჯელი რაზმის ჩაყენება სოფელში ცარიზმის დროს; 27. ქალაქი ცენტრალურ იტალიაში; 28. მე-17 საუკუნის ფრანგი მეიგავე; 29. გიგანტური გადაშენებული ქვეწარმავალი; 30. ბელგიელი დრამატურგი და პოეტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი; 31. წილადის ერთ-ერთი წევრი; 32. ქვეწარმავალი; 33. მე-18-19 საუკუნეების ესპანელი ფერმწერი.

ექსპერიმენტი

ახალი წლიდან ახალი აუდიოფორმატის ექსპერიმენტი დაიწყება. ფაქტობრივად, ეს იქნება იგივე კომპაქტ-დისკი, ოღონდ სრულიად ახალი დამცავი სისტემით, რომელიც დისკების კოპირების პრობლემას მოხსნის. სისტემა კომპანია First 4 Internet-ის მიერაა შექმნილი.

ახალი ტექნოლოგია თავიდან იმ ალბომების პრომო-ვერსიებისთვის გამოიყენება, რომლებიც პრესასა და სხვა დაინტერესებულ პირებს ეგზავნებათ ხოლმე ალბომის ოფიციალურ გამოსვლამდე.

EMI და "სონი" აპირებენ ახალი დამცავი საშუალებებით აღჭურვილი დისკები ხმარებაში გაუშვან. პირველივე ტირაჟი აჩვენებს, გამოიყენებენ თუ არა ალბომებს, რომელთა გადაწერა შეუძლებელი იქნება, თუ მოთხოვნილება კვლავაც სტანდარტულ კომპაქტ-დისკებზე იქნება.

საიუბილეო

დაწყებულია მუშაობა დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც იან გილანის შემოქმედებითი კარიერის 40 წლისთავს ეძღვნება. ფილმის სატელევიზიო პრემიერა და ციფრულ ვიდეოზე გამოცემის პრეზენტაცია მომავალი წლის ზაფხულშია დაგეგმილი.

"ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ ფილმის შექმნაში მონაწილეობაზე დათანხმდნენ ჩემი მეგობრები: ჯო სატრიანი, რონი ჯეიმს დიო, ტონი აიომი, ტიმ რაისი, ლუჩანო პავაროტი, ჯო ელიოტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი გამოგვივა როკ-მუსიკის ისტორიაში", - წერია მუსიკოსის ოფიციალურ ვებ-საიტზე. შემოქმედებითი კოლექტივის ვარაუდით, გადაღებები თებერვალში დასრულდება.

ფილმის გარდა, იან გილანი მუშაობს წიგნზეც - "კარამბა". წიგნში თავმოყრილი იქნება სტატიები და აქამდე გამოუქვეყნებელი ფოტოები, რომელიც მხოლოდ ინტერნეტით ვრცელდებოდა. ასევე, მუსიკოსის უახლოეს გეგმებშია კონცერტი სანკტ-პეტერბურგში. ღონისძიება 23 თებერვალს გაიმართება.

ტრადიციების მუზეუმი

თამარ დვალი

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საშუალო სკოლა 130 წლისაა. ეს სახელწოდება მას 1937 წელს მიენიჭა. თავდაპირველად ამ შენობაში პროგიმნაზია იყო, 1902 წელს კი ქალთა გიმნაზია გაიხსნა. სასწავლებლის პირველი დირექტორი ლევ მოძალევსკი გახლდათ. მას შემდეგ სკოლამ 25 დირექტორი გამოიცვალა, რომელთა შორისაც იყვნენ დიმიტრი უზნაძე და გიორგი ახვლედიანი. გუშინ უძველესი ტრადიციების მქონე სკოლაში გაიხსნა მუზეუმი, სადაც ამ სკოლის დირექტორების, პედაგოგებისა და სახელოვანი მოსწავლეების ფოტოები და პირადი ნივთები გამოიფინა.

"ძვირფას, დაუვიწყარ სკოლას, სადაც მე გავიზარდე, ადამიანად ჩამოვყალიბდი, ნაზი, ქრისტიანული და ჰუმანური გრძნობით დავიტვირთე," - ეს წარწერა ახლად გახსნილი მუზეუმის კედელს ამშვენებს და იგი ცნობილ ქართველ რეჟისორს რეზო ჩხეიძეს ეკუთვნის. თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი, "ღიმილის ბიჭებიც" მან სწორედ ამ სკოლის შენობაში გადაიღო.

საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე სკოლაში ვინ არ სწავლობდა და მოღვაწეობდა: პირველი სოციალისტური შრომის გმირი ნიკოლოზ ჯაფარიძე ამ სკოლის მასწავლებელი გახლდათ, პირველი 13 წლის სტუდენტი მიხეილ გელაშვილი კი ამ სკოლის მოსწავლე იყო. ცნობილი მსახიობის გოგი ქავთარაძის არტისტული ტალანტიც ამ სკოლაში, მისმა ფიზიკის მასწავლებელმა რეზო ესაძემ აღმოაჩინა. ძველი ქართული მხატვრული ფილმი "შეწყვეტილი სიმღერა" ამ სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის თინა ხიდირბეგაშვილის ცხოვრების მიხედვითაა გადაღებული. განათლების ორი მინისტრიც ამ სკოლის მოსწავლეები იყვნენ.

მუზეუმში არის ერთი კუთხე, რომელსაც დიდი ასოებით აწერია, - "მათ ასახელეს მშობლიური სკოლა". ამ სტენდზე უამრავი გამოჩენილი ადამიანის სურათია გამოფენილი. ზურაბ ჭავჭავაძე, ჯაბა იოსელიანი, პეტრე ბაგრატიონ-გრუზინსკი, იზა ორჯონიკიძე, კონსტანტინე გამსახურდია (უმცროსი), გიორგი ბარამიძე და სხვა ბევრი ცნობილი სახე. მხატვარ ესმა ონიანის ნახატები და მისი ნაქონი ფუნჯები დღეს მუზეუმის საკუთრებაა.

აქ ასწავლიდნენ ისეთი ცნობილი პედაგოგები, როგორებიც იყვნენ: ელენე ახვლედიანი, ია კარგარეთელი, შალვა რადიანი, როდიონ ქორქია, თომა ფერაძე და სხვები. მუზეუმის გვერდით ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა, სადაც მე-19 საუკუნის უნიკალური წიგნებია დაცული.

სკოლის რიგით 27-ე დირექტორი ლალი ზარანდია მიიჩნევს, რომ მუზეუმის დაარსებით მოსწავლეები უკეთ გაეცნობიან თავიანთი სკოლის წარსულს და მის ტრადიციებს. მოსწავლეების გარდა, ამ მუზეუმის ნახვა ყველა რიგით მოქალაქეს შეუძლია.



ყველაზე ძლიერი მიწისძვრები

ყოველწლიურად დედამიწაზე ასობით ათასი მიწისძვრა ხდება, მაგრამ მათგან მხოლოდ ხუთიოდეს თუ შეუძლია ცუნამის გამოწვევა. მსოფლიოში ყველაზე ძლიერმა მიწისძვრამ, რომელიც ჩილეს სანაპიროზე 1960 წელს მოხდა, ცუნამის ისეთი გრანდიოზული სერიალი გამოიწვია, რომ სტიქიამ მთელ 16 ათას კილომეტრზე "იმოგზაურა" - იაპონიამდე.



ადგილმდებარეობა	ძალა	სიკვდილიანობა
ჩილე (1960)	9.5	2,200
ალასკა (1964)	9.2	131
ალასკა (1957)	9.1	მსხვერპლის გარეშე
კამჩატკა (1952)	9.0	მსხვერპლის გარეშე
სუმატრა (2004)	9.0	53,000 (დაახ.)
უახლოეს დროში მომხდარი ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა: ჩინეთი (1976)	7.5	255,000
მსოფლიოში უძლიერესი მიწისძვრა: ჩინეთი (1556)	?	830,000

Source: USGS © GRAPHIC NEWS

ჩვენი რეკლამა ჩვენს გაზეთში
20-24-04
20-00-24

ყურადღება!

სასწრაფოდ იყიდება ძალზე კარგ მდგომარეობაში 1991 წლის "ოპელ ომეგა - უნივერსალი" (ფურგონი) CD - ბრილიანტი. სრული ელექტროპაკეტი, კომპიუტერი, ძრავა 2.0. შინდისფერი. ფასი 4000 დოლარი. ტელ: 899 111616; დათო.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი „მზიური“ გთავაზობთ:

კომპიუტერის შემსწავლელ კურსს თემებით:

- კლავიატურაზე ბეჭდვის ათითიანი მეთოდი,
- საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოება – MS Word,
- აღრიცხვა,საბუღალტრო-ეკონომიკური ამოცანები – MS Excel.
- ლოკალური ქსელი,ინტერნეტი,ელ-ფოსტა,
- ოპერაციული სისტემა Windows.

ცენტრში მოქმედებს სხვა კურსებიც.

მისამართი: დ.უზნაძის N70 ტელ:29-48-61

ვებ-გვერდი: WWW.mziuri.ge

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.